


12/85



SVESKA 1.

1. ZAJEDNIČKA SEDNICA OD 9. SEPTEMBRA 1963. GODINE

S A D R Ź A J:

	Strana		Strana
Prethodni sastanak Saveznog veća od 29. juna 1964. godine		Prva sednica Veća naroda od 29. juna 1963. godine	
<i>Pre dnevnog reda:</i>		<i>Dnevni red:</i>	
Izbor zapisničara — — — — —	5	1. Pretres glave VI Odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća — — — —	22
<i>Dnevni red:</i>		2. Izbor predsednika Veća naroda — — —	22
1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Saveznom veću Savezne skupštine — — — — —	5	Prethodni sastanak Privrednog veća od 29. juna 1963. godine	
2. Izbor Verifikacione komisije — — —	5	<i>Pre dnevnog reda:</i>	
3. Pretres izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata — —	6	Izbor zapisničara — — — — —	23
4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća Savezne skupštine — — — — —	7	<i>Dnevni red:</i>	
5. Izbor predsednika i potpredsednika Saveznog veća — — — — —	7	1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Privrednom veću Savezne skupštine — — — — —	23
Prva sednica Saveznog veća od 30. juna 1963. godine		2. Izbor Verifikacione komisije — — —	24
<i>Pre dnevnog reda:</i>		3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata — —	24
Odsustva poslanika — — — — —	13	4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Privrednog veća Savezne skupštine — — — — —	25
<i>Dnevni red:</i>		5. Izbor predsednika i potpredsednika Saveznog veća — — — — —	25
1. Izbor predsednika i članova Saveznog izvršnog veća — — — — —	14	Prva sednica Privrednog veća od 30. juna 1963. godine	
2. Izbor stalnih odbora i komisija Saveznog veća — — — — —	14	<i>Dnevni red:</i>	
3. Izbor Komisije za usklađivanje Saveznih zakona i drugih propisa sa Ustavom — —	16	1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije —	30
4. Izbor predsednika i sudija Ustavnog suda Jugoslavije — — — — —	17	2. Pretres Predloga zakona o važenju propisa o privremenim merama donetih na osnovu člana 6. stav 1. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava — — — — —	30
5. Imenovanje zamenika vrhovnog komandanta — — — — —	17	Prethodni sastanak Prosvetno-kulturnog veća od 29. juna 1963. godine	
6. Imenovanje sekretara Saveznog izvršnog veća, saveznih državnih sekretara, saveznih sekretara i drugih funkcionera, koje predlaže Savezno izvršno veće — — — — —	17	<i>Pre dnevnog reda:</i>	
7. Imenovanje saveznog javnog tužioca —	18	Izbor zapisničara — — — — —	32
8. Imenovanje sekretara Savezne skupštine —	18	<i>Dnevni red:</i>	
9. Pretres Predloga zakona o važenju propisa o privremenim merama donetih na osnovu člana 6. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava —	19	1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine — — — —	32
10. Pretres Predloga zakona o važenju Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije po čl. 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju — — — — —	19	2. Izbor Verifikacione komisije — — —	32
11. Pretres Predloga odluke o privremenom regulisanju naknada saveznih poslanicima i funkcionerima koje bira ili imenuje Savezna skupština — — — — —	19	3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata — —	33
12. Izbor članova Saveta federacije — —	20	4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine — — — — —	34

	Strana
5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Prosvetno-kulturnog veća — — — — —	34

Prva sednica Prosvetno-kulturnog veća od 29. juna 1963. godine

Dnevni red:

1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije —	39
--	----

Prethodni sastanak Socijalno-zdravstvenog veća od 29. juna 1963. godine

Pre dnevnog reda:

Izbor zapisničara — — — — —	41
-----------------------------	----

Dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Socijalno-zdravstvenom veću Savezne skupštine — — — —	41
2. Izbor Verifikacione komisije — — —	41
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata — — —	42
4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine — — — — —	42
5. Izbor predsenika i potpredsjednika socijalno-zdravstvenog veća — — — — —	42

Prva sednica Socijalno-zdravstvenog veća od 30. juna 1963. godine

Dnevni red:

1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije —	48
2. Pretres Predloga zakona o važenju Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije po čl. 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju	48

Prethodni sastanak Organizaciono-političkog veća od 29. juna 1963. godine

Pre dnevnog reda:

Izbor zapisničara — — — — —	50
-----------------------------	----

Dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Organizaciono-političkom veću Savezne skupštine — — —	50
2. Izbor Verifikacione komisije — — —	50
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata — — —	51
4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine — — — — —	52
5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Organizaciono-političkog veća — — — — —	52

Prva sednica Organizaciono-političkog veća od 29. juna 1963. godine

Dnevni red:

1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije —	57
--	----

Prva zajednička sednica svih veća od 29. juna 1963. godine

Dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine — — —	59
2. Izbor predsjednika Savezne skupštine —	60
3. Izbor potpredsjednika Savezne skupštine	61
4. Izbor stalnih komisija Savezne skupštine:	
Komisije za pitanja izbora i imenovanja	61
Komisije za društveni nadzor — — — —	62
Zakonodavno-pravne komisije — — —	62
Komisije za autentične tekstove na srpsko-hrvatskom jeziku — — — — —	63
Komisije za autentične tekstove na hrvatsko-srpskom jeziku — — — — —	63
Komisije za autentične tekstove na makedonskom jeziku — — — — —	63
Komisije za autentične tekstove na slovenačkom jeziku — — — — —	63

Druga zajednička sednica svih veća od 30. juna 1963. godine

Dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Republike — — —	66
2. Izbor potpredsjednika Republike — —	67
3. Svečano proglašenje Predsjednika Republike i potpredsjednika Republike — — — —	68

Druga sednica Saveznog veća od 9. septembra 1963. godine

Pre dnevnog reda:

Odavanje pošte žrtvama zemljotresa u Skoplju — — — — —	77
Odsustva poslanika — — — — —	77
Saopštenje o primljenim predlozima zakona i odluka — — — — —	77
Usvajanje predloga Saveznog izvršnog veća da se svi zakonski predlozi stave na dnevni red po hitnom postupku — — — — —	77

Dnevni red:

1. Pretres Predloga zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja — — — — —	78
2. Pretres Predloga zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja — — —	78
3. Pretres Predloga zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu — — — — —	78
4. Pretres Predloga odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije —	78
5. Pretres Predloga zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja — — —	78

Druga sednica Privrednog veća od 9. septembra 1963. godine

Pre dnevnog reda:

Odavanje pošte žrtvama zemljotresa u Skoplju — — — — —	79
Odsustva poslanika — — — — —	79

	Strana
Saopštenje o primljenim predlozima zakona i odluka — — — — —	79

Usvajanje predloga Saveznog izvršnog veća da se svi zakonski predlozi stave na dnevni red po hitnom postupku — — — — —	79
--	----

Dnevni red:

1. Pretres Predloga zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja — — — — —	80
2. Pretres Predloga zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja — —	80
3. Pretres Predloga zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu — — — — —	80
4. Pretres Predloga odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije —	80
5. Pretres Predloga zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja — — —	80

	Strana
6. Obrazovanje Odbora za razmatranje tekućih problema privrede u 1963. godini i izbor članova tog odbora — — — — —	81

Prva zajednička sednica Saveznog veća i Privrednog veća od 9. septembra 1963. godine

Dnevni red:

1. Pretres Predloga zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja — — — — —	82
2. Pretres Predloga zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja — —	82
3. Pretres Predloga zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu — — — — —	82
4. Pretres Predloga odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije —	82
5. Pretres Predloga zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja — — — —	82

SAVEZNO VEĆE PRETHODNI SASTANAK

OD 29. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ź A J

Pre dnevnog reda:

1. Izbor zapisničara.

Dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Saveznom veću savezne skupštine;
2. Izbor Verifikacione komisije;
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata;
4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća Savezne skupštine;
5. Izbor predsednika i potpredsednika Saveznog veća.

PRESEDAVALI:
ĐURO PUCAR, RISTA ANTUNOVIĆ
I PRESEDNIK
MIJALKO TODOROVIĆ

Početak u 9 č 15 min

Pretsedavajući Đuro Pucar:

Na osnovu odredaba Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije otvaram prethodni sastanak Saveznog vijeća.

Najprije treba da izaberemo dva zapisničara. Za zapisničare predlažem ove poslanike: Andriju Ficnara i Vladimira Milovanovića. Da li Vijeće usvaja ovaj prijedlog? (Usvaja).

Objavljujem da su predloženi drugovi izabrani za zapisničare.

Molim zapisničare da zauzmu svoja mjesta.

Prije početka rada obavještavam poslanike da je Izvještaj Savezne izborne komisije umnožen i podijeljen poslanicima. Takođe je umnožen i podijeljen poslanicima Prijedlog odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Saveznom vijeću Savezne skupštine, koji je Vijeću podnio predsjednik Savezne narodne skupštine.

U vezi s tim predlažem ovaj dnevni red:

1. Pretres Prijedloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Saveznom vijeću Savezne skupštine;

2. Izbor Verifikacione komisije;

3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Da li Vijeće prihvata ovaj dnevni red? (Prihvata).

Objavljujem da je predloženi dnevni red usvojen.

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Pretres Prijedloga odluke o postupku verifikacije

poslaničkih mandata u Saveznom vijeću Savezne skupštine.

Otvaram pretres.

Da li ima ko da se javi za riječ? (Niko se ne javlja).

Stavljam Prijedlog odluke na glasanje. Ko je za, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Savezno vijeće jednoglasno usvojilo Prijedlog odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Izbor Verifikacione komisije.

Prema usvojenoj odluci, ova Komisija treba da ima predsjednika i 8 članova, a izbor se vrši na osnovu prijedloga 10 poslanika.

Da li neko od drugova poslanika ima prijedlog za Verifikacionu komisiju?

Ima riječ drug Hajro Kapetanović, poslanik.

Hajro Kapetanović (Izborna jedinica Prijedor):

Drugarice i drugovi, na osnovu člana 2. Odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Saveznom vijeću Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Vijeća koji su potpisali ovaj prijedlog, predlažem da se u Verifikacionu komisiju Saveznog vijeća Savezne skupštine izaberu:

Za predsjednika **Rista Antunović**, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Vranje, Socijalistička Republika Srbija.

Za članove:

Dimitar Aleksievski, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Kumanovo, Socijalistička Republika Makedonija;

Jože Fende, član Saveznog vijeća, izabran od Republičkog vijeća Skupštine Socijalističke Republike Slovenije;

Stjepan Funarić, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Slavonski Brod, Socijalistička Republika Hrvatska;

Muhamed Kešetović, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Maglaj, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Zora Krstonošić, član Saveznog vijeća, izabrana od Pokrajinskog vijeća Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine;

Jelica Radojčević, član Saveznog vijeća, izabrana u Izornoj jedinici Koprivnica, Socijalistička Republika Hrvatska;

Ivan Ros, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Murska Sobota, Socijalistička Republika Slovenija;

Milan Vukasović, član Saveznog vijeća, izabran od Republičkog vijeća Skupštine, Socijalističke Republike Crne Gore.

Predlagачi:

Ante Vrdoljak, član Saveznog vijeća izabran u Izornoj jedinici Livno, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Vukosava Mićunović, član Saveznog vijeća, izabrana u Izornoj jedinici Ivograd, Socijalistička Republika Crna Gora;

Bogdan Oreščanin, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Karlovac, Socijalistička Republika Hrvatska;

Nikola Rački, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Crikvenica, Socijalistička Republika Hrvatska;

Zlate Biljanovski, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Bitola, Socijalistička Republika Makedonija;

Pepca Perovšek, član Saveznog vijeća, izabrana u Izornoj jedinici Novo Mesto, Socijalistička Republika Slovenija;

Jovanka Karapetrović, član Saveznog vijeća, izabrana u Izornoj jedinici Bosanska Gradiška, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Milan Tepavac, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Sombor, Socijalistička Republika Srbija;

Radmila Babić, član Saveznog vijeća, izabrana u Izornoj jedinici Zaječar, Socijalistička Republika Srbija;

Dragutin Stanković, član Saveznog vijeća, izabran u Izornoj jedinici Loznica, Socijalistička Republika Srbija;

Predsjedavajući Đuro Pucar:

Čuli ste prijedlog druga Hajre Kapetanovića. Da li ima neko drugi prijedlog? (Nema).

Pošto drugih prijedloga nema, stavljam prijedlog druga Hajre Kapetanovića na glasanje. Ko je za, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Konstatujem da je prijedlog o izboru Verifikacione komisije koji je podneo drug Hajro Kapetanović jednoglasno usvojen.

Molim poslanike da svoja uvjerenja o izboru predađu službenicima Skupštine koji će ih prikupiti.

Pozivam predsjednika i članove Verifikacione komisije da se odmah poslije prekida ovog sastanka sastanu u sali broj III na I spratu, da bi razmotrili izborna akta i podnijeli izvještaj Vijeću.

Nastavak prethodnog sastanka Saveznog vijeća, na kome će Verifikaciona komisija podnijeti svoj izvještaj, biće danas poslije podne u 16 časova.

Prekidam prethodni sastanak Saveznog vijeća.

(Sastanak je prekinut u 9 č. 25 min).

Nastavak prethodnog sastanka u 16 č

Predsjedavajući Rista Antunović:

Saglasno usvojenoj Odluci o postupku verifikacije poslaničkih mandata, u nastavku sastanka Veća predsjedavaću kao predsjednik Verifikacione komisije.

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Dajem reč izvestiocu Verifikacione komisije drugarici Jelici Radojčević, poslaniku

Jelica Radojčević (Izborna jedinica Koprivnica): (Čita Izveštaj Verifikacione komisije. — Videti u prilogu).

Predsjedavajući Rista Antunović:

Čuli ste Izveštaj Verifikacione komisije, koji je pročitala drugarica Jelica Radojčević, izvestilac Verifikacione komisije.

Otvaram pretres o Izveštaju.

Da li neko od poslanika želi da uzme reč?

Boris Kraigher (Izborna jedinica Maribor): Ima nekih štamparskih grešaka, ja sam to zabeležio i predaću zapisničaru.

Predsjedavajući Rista Antunović:

Drug Kraigher upozorava na neke štamparske greške koje je primetio i do kojih je došlo prilikom kucanja Izveštaja. Mislim da ove štamparske greške ne treba da čitamo, nego ćemo ih umnožiti i izvršiće se ispravke.

Pošto se niko ne javlja za reč, stavljam Izveštaj Verifikacione komisije na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Savezno veće jednoglasno usvojilo Izveštaj Verifikacione komisije i time izvršilo verifikaciju mandata svih članova Saveznog veća.

Sada treba da pristupimo davanju svečane izjave. Prema usvojenom poslovnom redu, svečana izjava se daje na taj način što zapisničar Veća čita tekst izjave. Prema tome, poslanici ne treba da ponavljaju tekst izjave, nego će samo posle pročitane izjave potpisati čitko izjavu, a službenici Skupštine će prikupiti izjave i predati Komisiji.

Molim zapisničara druga Andriju Ficnara da pročita tekst svečane izjave.

Andrija Ficnar (Izborna jedinica Bjelovar):
(Čita tekst svečane izjave):

Izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savjesno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarivanje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Predsedavajući Rista Antunović:

Molim članove Veća da potpišu svečane izjave, koje će im sada podeliti službenici Skupštine, i da ih ostave na klupama, a zatim će ih prikupiti službenici Skupštine za to određeni.

(Zatim su članovi Veća potpisali svečane izjave).

Da bi Savezno veće moglo da obavi sve one poslove koji po Ustavu spadaju u njegovu nadležnost, neophodno je na ovom sastanku prvo doneti privremeni poslovnik Veća, čiji je predlog sa ostalim materijalima podeljen svim članovima Veća.

U vezi s tim predlažem da se dnevni red dopuni, i to tačkom četiri: Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća Savezne skupštine.

Da li Veće prihvata ovu dopunu dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća Savezne skupštine.

Pošto su svi poslanici dobili ovaj Predlog odluke, da li ko želi da uzme reč u diskusiji? (Niko se ne javlja).

Pošto se niko ne javlja, stavljam Predlog odluke na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Prema tome, konstatujem da je Savezno veće jednoglasno usvojilo Odluku o privremenom poslovnom redu.

Predlažem da se dnevni red dopuni petom tačkom: Izbor predsednika i potpredsednika Saveznog veća.

Da li Veće usvaja ovu dopunu dnevnog reda? (Usvaja).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: Izbor predsednika i potpredsednika Saveznog veća.

Prema usvojenoj proceduri, predlog za izbor predsednika i potpredsednika Veća može podneti 10 poslanika, a izbor se vrši pojedinačno.

Ima li ko predlog za izbor predsednika i potpredsednika Veća?

(Vidoe Smilevski: Molim za reč).

Ima reč drug Vidoe Smilevski.

Vidoe Smilevski (NR Makedonija):

Drugarice i drugovi poslanici, na osnovu člana 193. stav 2. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i člana 6. Odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća Savezne skupštine, a na inicijativu Izvršnog odbora Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća koji su potpisali ovaj predlog, predlažem da se izaberu: za predsednika Saveznog veća Savezne skupštine drug Mijalko Todorović, a za potpredsednika Saveznog veća Savezne skupštine drug Sergej Kraigher.

Smatram da nije potrebno ništa da kažem o našim kandidatima.

Predlagači:

Vidoe Smilevski, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Makedonije;

Jakov Blažević, izabran u Izornoj jedinici Gospić, Socijalistička Republika Hrvatska.

Radovan Papić, izabran u Izornoj jedinici Trebinje, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Vida Tomšič, izabrana od Republičkog veća Skupštine, Socijalističke Republike Slovenije;

Miloš Zekić, izabran u Izornoj jedinici Goražde, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Miloš Minić, izabran u Izornoj jedinici Šabac, Socijalistička Republika Srbija;

Dr Jože Brilej, izabran od Republičkog veća Skupštine, Socijalističke Republike Slovenije;

Mitja Ribičič, izabran od Republičkog veća Skupštine, Socijalističke Republike Slovenije;

Savo Brković, izabran u Izornoj jedinici Titograd, Socijalistička Republika Crna Gora;

Zlate Biljanovski, izabran u Izornoj jedinici Bitola, Socijalistička Republika Makedonija.

Predsedavajući Rista Antunović:

Čuli ste predlog koji je u ime grupe od 10 poslanika podneo poslanik Vidoe Smilevski.

Da li ima ko neki drugi predlog? (Nema).

Pošto smo utvrdili da se izbor vrši pojedinačno, stavljam na glasanje predlog da se za predsednika Saveznog veća izabere drug Mijalko Todorović. Ko je za predlog da se za predsednika Saveznog veća izabere drug Mijalko Todorović, molim neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Prema tome, konstatujem da je za predsednika Saveznog veća jednoglasno izabran drug Mijalko Todorović. (Aplauz).

Molim novoizabranog predsednika ovog Veća da preuzme rukovođenje daljim radom ove sednice.

Predsednik Mijalko Todorović:

Zahvaljujem na izboru.

Stavljam na glasanje predlog za izbor potpredsednika Saveznog veća. Ko je za, neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je za potpredsednika Saveznog veća jednoglasno izabran drug Sergej Kraigher.

Pre nego što zaključim ovaj sastanak, obaveštavam da je Savezno veće od predsednika Savezne narodne skupštine primilo pismo koje glasi (čita):

SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA
REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
SAVEZNA SKUPŠTINA

P. Br. 15

29. VI 1963. godine

Beograd

PREDSEDNIKU SAVEZNOG VEĆA SAVEZNE
SKUPŠTINE

Beograd

Pošto su se veća Skupštine konstituisala i time stvorene mogućnosti za izbor predsednika i potpredsednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija, molim da članove Veća obavestite da sam, u skladu sa odredbom člana 2. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava, sazvao zajedničku sednicu svih veća Skupštine za danas, 29. juna 1963. godine, u 18 časova i 45 minuta radi izbora predsednika i potpredsednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

Molim članove veća izabrane od republičkih i pokrajinskih veća da ostanu u sali radi konstituisanja Veća naroda.

Zaključujem prethodni sastanak Veća, a prvu sednicu Saveznog veća zakazujem za sutra, 30. juna, u 12.30 časova, u ovoj sali.

(Sastanak je zaključen u 16 i 40 min).

P R I L O Z I

SAVEZNA SKUPŠTINA

P. Br. 12
28. VI 1963. godine
Beograd

SAVEZNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Postojeći Poslovnik Saveznog veća Savezne narodne skupštine predviđa da se verifikacija poslaničkih mandata novoizabranog Saveznog veća vrši u toku dva prethodna sastanka Veća, s tim da izveštaj Verifikacione komisije, koja radi između ova dva sastanka, mora biti dostavljen članovima Veća najmanje na 24 časa pre početka drugog prethodnog sastanka. Na taj način postupak verifikacije mandata traje u Veću najmanje 2 dana, za šta prema dosadašnjem iskustvu nema opravdanja. Naime, praksa je pokazala da u našem demokratskom izbornom sistemu, u kojem su osnovni nosioci izbornog postupka, naročito postupka kandidovanja, radni ljudi i uopšte građani i u kome je biračima obezbeđena puna zaštita njihovog izbornog prava, ne dolazi do takvih povreda izbornog postupka ili biračkog prava građana koje bi morale biti sanirane u postupku verifikacije poslaničkih mandata.

Za to je uvek do sada sam postupak verifikacije mandata u svim predstavničkim telima bio jednostavan i završavao se relativno brzo. Otuđa navedeni obavezni uslov da se izveštaj Verifikacione komisije dostavlja članovima Veća najmanje na 24 časa pre drugog prethodnog sastanka, u našim uslovima ne predstavlja instrumenat zaštite izbornog prava građana ili sigurnijeg proveravanja zakonitosti sprovedenih izbora, već neopravdanog usponavanja rada Veća, zbog čega ga treba napustiti.

Postojeći poslovnik sadrži i tekst svečane izjave koju daju poslanici po verifikaciji mandata, a koji se mora uskladiti sa funkcijom saveznog poslanika određenom Ustavom, a takođe i u pogledu Ustavom utvrđenog naziva naše socijalističke zajednice.

Sve to pokazuje da se odredbe postojećeg Poslovnika koje se odnose na postupak verifikacije poslaničkih mandata ne mogu u celini sprovesti. Zato se odlukom, koju predlažem sa ostalim funkcionerima koji su ostali na dužnosti posle raspuštanja Savezne narodne skupštine, predviđa adekvatnije regulisanje navedenih pitanja.

U svemu ostalom u pogledu postupka verifikacije mandata primenjivaće se odredbe postojećeg Poslovnika Saveznog veća Savezne narodne skupštine.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

P R E D L O G

ODLUKE O POSTUPKU VERIFIKACIJE POSLANIČKIH MANDATA U SAVEZNOM VEĆU
SAVEZNE SKUPŠTINE

Član 1.

Verifikacija mandata novoizabranih poslanika Saveznog veća Savezne skupštine vrši se po odredbama ove odluke i po odredbama Poslovnika Saveznog veća Savezne narodne skupštine (»Službeni list FNRJ«, br. 47/58 i 49/59)

Član 2.

U Verifikacionu komisiju Savezno veće bira predsednika i osam članova komisije.

Član 3.

Po izboru Verifikacione komisije Savezno veće prekida rad. Čas nastavka rada Veća određuje predavajući.

Savezno veće nastaviće sa radom pošto primi izveštaj Verifikacione komisije.

Izveštaj Verifikacione komisije podeliće se poslanicima pre nastavka rada Veća.

Član 4.

Posle odluke Saveznog veća o verifikaciji mandata svi poslanici kojima je mandat verifikovan daju svečanu izjavu.

Svečana izjava glasi:

»Izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savešno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarivanje ciljeva socijalističkog društva i interes naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.«

Svečanu izjavu čita zapisničar Veća, a poslanici potpisuju njen tekst.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu kad je usvoji Savezno veće Savezne skupštine.

SAVEZNA SKUPŠTINA
SAVEZNO VEĆE

Verifikaciona komisija
Br. 06-21/1
29. jun 1963. godine
Beograd

SAVEZNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Verifikaciona komisija Saveznog veća primila je izveštaj:

a) Savezne izborne komisije br. 152. od 22. juna 1963. godine sa svim izbornim aktima koja se odnose na izbore poslanika za Savezno veće izabranih u opštinskim skupštinama i od strane birača 3. juna odnosno 16. juna 1963. godine;

b) republičkih veća supština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine br. 133-I od 26. juna 1963. godine; Socijalističke Republike Crne Gore br. 649 od 26. juna 1963. godine; Sabornu Socijalističke Republike Hrvatske br. 433 od 27. juna 1963. godine; Sbornu Socijalističke Republike Makedonije br. 02-704 od 25. juna 1963. godine; skupština Socijalističke Republike Slovenije br. 06/B-63 od 25. juna 1963. godine; Socijalističke Republike Srbije br. 876 od 26. juna 1963. godine; Pokrajinskog veća Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine br. 219 od 18. juna 1963. godine i Pokrajinskog veća Skupštine Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije br. 325 od 21. juna 1963. godine, — o izboru članova Saveznog veća koje po Ustavu ova veća biraju.

Isto tako, Komisija je primila i poslanička uverenja izabranih poslanika.

Na osnovu proučavanja i pretresa svih ovih materijala Verifikaciona komisija podnosi Saveznom veću sledeći izveštaj:

I

Verifikaciona komisija je utvrdila:

1. da je za izbor poslanika Saveznog veća u svim izbornim jedinicama u zemlji bilo podneto na potvrdu i od strane opštinskih izbornih komisija potvrđeno 120 kandidatura. Od toga je bilo potvrđeno u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini 21, u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori 3, u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 27, u Socijalističkoj Republici Ma-

kedoniji 9, u Socijalističkoj Republici Sloveniji 10 i u Socijalističkoj Republici Srbiji 50 kandidatura;

2. da su izbori sa Savezno veće održani 3. i 16. juna 1963. godine i da su u svim izbornim jedinicama sprovedeni pravilno i u redu;

3. da je od 42.817 odbornika opštinskih skupština u glasanju učestvovalo 41.159 i da su svi izabrani kandidati dobili većinu glasova predviđenu u članu 98. stav 3. Zakona o izboru saveznih poslanika;

4. da je za izbor poslanika za Savezno veće na dan 16. juna 1963. godine u biračke spiskove bilo upisano ukupno 11.872.094 birača i da je od toga glasalo 11.341.035 ili 95,5%;

5. da je od ukupno glasalih 11.341.035 za kandidate glasalo 11.088.380 birača ili 97,8%, dok je nevažećih glasačkih listića bilo 252.655 ili 2,2% i da su svi izabrani kandidati dobili većinu glasova u smislu člana 139. stav 1. Zakona o izboru saveznih poslanika;

6. da nije bilo nepravilnosti koje su uticale ili mogle uticati na rezultat izbora u pojedinoj izbornoj jedinici.

II

Na osnovu izloženog Verifikaciona komisija predlaže Saveznom veću da se verifikuju mandati sledećih poslanika koji su u Savezno veće izabrani u izbornim jedinicama, i to:

A. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI

1. Izborna jedinica **Banja Luka** — Mažar Nikole Drago, iz Banja Luke.
2. Izborna jedinica **Bosanska Gradiška** — Karapetrović Stanka Jovanka-Joja, iz Banja Luke.
3. Izborna jedinica **Jajce** — Mihaljević Stipe Niko, iz Bugojna.
4. Izborna jedinica **Prijedor** — Kapetanović Osmana Hajro, iz Sarajeva.
5. Izborna jedinica **Sanski Most** — Baškot Branišlava Boško, iz Sarajeva.
6. Izborna jedinica **Bihać** — Morača Save Milutin, iz Beograda.
7. Izborna jedinica **Bosanski Brod** — Andrić Marka Mato, iz Doboja.
8. Izborna jedinica **Doboj** — Ostojić Dragutina Ružica, iz Dervente.
9. Izborna jedinica **Maglaj** — Kešetović Smilja Muhamed, iz Beograda.
10. Izborna jedinica **Livno** — Vrdoljak Ive Ante, iz Mostara.
11. Izborna jedinica **Mostar** — Alikalfić Ibrahima Džemal, iz Mostara.
12. Izborna jedinica **Trebinje** — Papić Jova Radovan, iz Beograda.
13. Izborna jedinica **Centar Sarajevo** — Koštan Grgura Desa, iz Sarajeva.
14. Izborna jedinica **Goražde** — Zekić Gaje Miloš, iz Beograda.
15. Izborna jedinica **Novo Sarajevo** — Dombaj Ivana Karlo, iz Sarajeva.
16. Izborna jedinica **Visoko** — Radić Stjepana Vaso, iz Sarajeva.
17. Izborna jedinica **Zenica** — Arnautović Hida-jeta Ezher, iz Zenice.
18. Izborna jedinica **Bijeljina** — Stančić Milana Borislav, iz Sarajeva.
19. Izborna jedinica **Brčko** — Horozić Mehmeda Esad, iz Tuzle.
20. Izborna jedinica **Tuzla** — Humo Saliha Avdo, iz Beograda.
21. Izborna jedinica **Zvornik** — Pantić Nikole Milan, iz Sarajeva.

B. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI CRNOJ GORI

22. Izborna jedinica **Ivangrad** — Mićunović Nenada Vukosava, iz Titograda.
23. Izborna jedinica **Nikšić** — Nikolić Nikole Vojin, iz Beograda.
24. Izborna jedinica **Titograd** — Brković Krsta Savo, iz Titograda.

C. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI HRVATSKOJ

25. Izborna jedinica **Bjelovar** — Fienar Josipa Andrija, iz Bjelovara.
26. Izborna jedinica **Koprivnica** — Radojčević Sima Jelica, iz Koprivnice.
27. Izborna jedinica **Virovitica** — Hercigonja Pavla Pavao, iz Virovitice.
28. Izborna jedinica **Gospić** — Blažević Jure Jakov, iz Beograda.
29. Izborna jedinica **Karlovac** — Orešćanin Sime Bogdan, iz Beograda.
30. Izborna jedinica **Našice** — Novaković Jove Milanka, iz Našica.
31. Izborna jedinica **Osijek** — Komar Alojza dr Slavko, iz Beograda.
32. Izborna jedinica **Slavonski Brod** — Funarić Stjepana Stjepan, iz Beograda.
33. Izborna jedinica **Slavonska Požega** — Lukić Đure Pero, iz Slavonske Požege.
34. Izborna jedinica **Vinkovci** — Koprta Ivana Marko, iz Vukovana.
35. Izborna jedinica **Pula** — Pavlinić Antuna Antun, iz Zagreba.
36. Izborna jedinica **Crikvenica** — Rački Matije Nikola, iz Zagreba.
37. Izborna jedinica **Rijeka** — Blečić Bože Branka, iz Rijeke.
38. Izborna jedinica **Petrinja** — Kladarin Jovana Đuro, iz Zagreba.
39. Izborna jedinica **Sisak** — Desput Milana Dragutin, iz Siska.
40. Izborna jedinica **Dubrovnik** — Baće Mihovila Maksimilijan, iz Beograda.
41. Izborna jedinica **Sinj** — Katić Blaža Radojka, iz Zagreba.
42. Izborna jedinica **Split** — Krstulović Marka Vicko, iz Zagreba.
43. Izborna jedinica **Šibenik** — Ugrčić Vuje Jovo, iz Beograda.
44. Izborna jedinica **Zadar** — Derđa Krste Josip, iz Beograda.
45. Izborna jedinica **Čakovec** — Golubić Josipa Stjepan, iz Čakovca.
46. Izborna jedinica **Varaždin** — Dabić Đure Slavica, iz Varaždina.
47. Izborna jedinica **Krapina** — Badovinac Danijela Tomislav, iz Beograda.
48. Izborna jedinica **Zagreb I** — Dapčević-Kučar Ante dr Savka, iz Zagreba.
49. Izborna jedinica **Zagreb II** — Balley Maite Milena, iz Zagreba.
50. Izborna jedinica **Zagreb III** — Plašć Stjepana Dragutin, iz Zagreba.
51. Izborna jedinica **Zagreb IV** — Gretić Ignaca Ivica, iz Beograda.

D. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI MAKEDONIJI

52. Izborna jedinica **Bitola** — Biljanovski Trenev Zlate, iz Beograda.
53. Izborna jedinica **Kumanovo** — Aleksievski Zafirov Dimitar, iz Beograda.
54. Izborna jedinica **Ohrid** — Temelkovski Jovanov Borko, iz Skopja.
55. Izborna jedinica **Skopje I** — Koliševski Pane Lazar, iz Skopja.
56. Izborna jedinica **Skopje II** — Maneva Petra Liljana, iz Skopja.
57. Izborna jedinica **Štip I** — Samonikov Jordana Borče, iz Štipa.

58. Izborna jedinica Štip II — Aceva Doneva Vera, iz Beograda.
59. Izborna jedinica Tetovo — Golja Abedina Bajram, iz Skopja.
60. Izborna jedinica Titov Veles — Gigov Andonov Strahil, iz Skopja.

E. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SLOVENIJI

61. Izborna jedinica Celje I — Kraigher Alojza Sergej, iz Beograda.
62. Izborna jedinica Celje II — Rahten Martina Ernest, iz Velenja.
63. Izborna jedinica Koper — Vižintin Jožeta Milan, iz Nove Gorice.
64. Izborna jedinica Kranj — Tomlje Jožeta Valentina, iz Ljubljane.
65. Izborna jedinica Ljubljana I — Kardelj Edvarda Edvard, iz Beograda.
66. Izborna jedinica Ljubljana II — Hrast Ivana Silvo, iz Ljubljane.
67. Izborna jedinica Novo Mesto — Perovšek Jakob Pepca, iz Ljubljane.
68. Izborna jedinica Maribor — Kraigher Alojza Boris, iz Beograda.
69. Izborna jedinica Murska Sobota — Ros Ivana Ivan, iz Murske Sobote.
70. Izborna jedinica Ptuj — Bole Leopolda Anton, iz Ljubljane.

F. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SRBIJI

71. Izborna jedinica Beograd I — Čukarica — Ranković Milivoja Aleksandar, iz Beograda.
72. Izborna jedinica Beograd II — Stari Grad — Vlahović Milinka Veljko, iz Beograda.
73. Izborna jedinica Beograd III — Voždovac — Popović Milića Milentije, iz Beograda.
74. Izborna jedinica Beograd IV — Vračar — Stojanović Ljubiše Radmila, iz Beograda.
75. Izborna jedinica Beograd V — Zemun — Neričić Vučka Milijan, iz Beograda.
76. Izborna jedinica Beograd VI — Zvezdara — Ognjanović Jovana Svetozar, iz Beograda.
77. Izborna jedinica Arandelovac — Todorović Ilije Mijalko, iz Beograda.
78. Izborna jedinica Kragujevac — Milovanović Milorada Vladimir, iz Kragujevca.
79. Izborna jedinica Svetozarevo — Antić Dragomira Životije-Voja, iz Svetozareva.
80. Izborna jedinica Čačak — Mutapović Vuka Dragoslav, iz Beograda.
81. Izborna jedinica Kraljevo — Suša Danila Stevan, iz Kraljeva.
82. Izborna jedinica Kruševac — Poskić Dragiše Radomir, iz Kruševca.
83. Izborna jedinica Novi Pazar — Hašimbegović Osmana Selmo, iz Beograda.
84. Izborna jedinica Trstenik — Milošević Tome Danilo, iz Kruševca.
85. Izborna jedinica Leskovac — Stojanović Gavrića Blagoje, iz Leskovca.
86. Izborna jedinica Vlačićin Han — Stošić Boška Stojadin, iz Vranja.
87. Izborna jedinica Vranje — Antunović Ignjata Rista, iz Beograda.
88. Izborna jedinica Aleksinac — Bošković Milutina Radomir, iz Niša.
89. Izborna jedinica Niš — Knežević Todora Danilo, iz Niša.
90. Izborna jedinica Pirot — Vacić Milana Jovan, iz Pinota.
91. Izborna jedinica Prokuplje — Jovanović Nedeljka Radoš, iz Beograda.
92. Izborna jedinica Bačka Palanka — Horvat Franje Josip, iz Novog Sada.
93. Izborna jedinica Bečej — Glavaški-Miković Gruje Marija, iz Bečaja.

94. Izborna jedinica Novi Sad — Vukmanović Nikole Svetozar, iz Beograda.
95. Izborna jedinica Pančevo — Mišić Save Dragoslav, iz Pančeva.
96. Izborna jedinica Vršac — Veselinov Dušana Stanka, iz Beograda.
97. Izborna jedinica Petrovac — Branković Bogdana Pavle, iz Smedereva.
98. Izborna jedinica Požarevac — Stefanović Dimitrija Svetislav, iz Beograda.
99. Izborna jedinica Smederevo — Branković Vladimira Veroljub, iz Smederevske Palanke.
100. Izborna jedinica Ruma — Krtenić Veljka Pavle, iz Sremske Mitrovice.
101. Izborna jedinica Sremska Mitrovica — Nikšić Koste Đorđe, iz Novog Sada.
102. Izborna jedinica Senta — Đetvai Gabora Lajoš, iz Subotice.
103. Izborna jedinica Sombor — Tepavac Mila Milan, iz Apatina.
104. Izborna jedinica Subotica — Tikvicki Matije Geza, iz Beograda.
105. Izborna jedinica Prijepolje — Leković Miće Voja, iz Beograda.
106. Izborna jedinica Titovo Užice — Ljubičić Svetolika Nikola, iz Beograda.
107. Izborna jedinica Lazarevac — Mihailović Andrije Rista, iz Beograda.
108. Izborna jedinica Loznica — Stanković Petra Dragutin, iz Valjeva.
109. Izborna jedinica Šabac — Minić Dragomira Miloš, iz Beograda.
110. Izborna jedinica Valjevo — Milivojević Milorada Slobodan, iz Valjeva.
111. Izborna jedinica Negotin — Jovanović Lazara Branko, iz Zaječana.
112. Izborna jedinica Zaječar — Babić Aleksandra Radmila, iz Zaječana.
113. Izborna jedinica Kikinda — Biga Dane Milka, iz Zrenjanina.
114. Izborna jedinica Zrenjanin — Tapavički Lazara Milinko, iz Zrenjanina.
115. Izborna jedinica Gučlanje — Ristić Živka Duško, iz Gnjilane.
116. Izborna jedinica Kosovska Mitrovica — Stambolić Milana Petar, iz Beograda.
117. Izborna jedinica Peć — Zatrić Redžepa Sait, iz Prištine.
118. Izborna jedinica Priština — Hodža Halima Fadilj, iz Prištine.
119. Izborna jedinica Prizren — Fazlija Fazlije Aslan, iz Surve Reke.
120. Izborna jedinica Uroševac — Oruči Oruča Bahri, iz Kosovske Mitrovice.

III

Verifikaciona komisija predlaže da se verifikiraju mandati sledećih poslanika koji su u Savezno veće izabrani:

a) od strane Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine:

1. Pucar Milana Đuro
2. Dugonjić Ilije Rato
3. Čamo Huseina Edhem
4. Šalinović Petra Mato
5. Momčinović Stjepana Ivica
6. Lučić Nove Jela
7. Lovrenović Pere Josip
8. Mesihović Alije Munir
9. Begović Mustafe Sadeta
10. Gačić Đoke Vaso

b) od strane Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore:

1. Popović Vuka Vladimir
2. Zeković Silma Veljko
3. Pajković Cvjetka Đoko

4. **Mirković Silma Iko**
5. **Vukasović Draga Milan**
6. **Šarac Voja Spasoje**
7. **Strugar Spasoje Vlado**
8. **Peruničić Rada Đordije**
9. **Ičević Marka Dušan**
10. **Vojvodić Rada Todor**

c) od strane Republičkog veća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske:

1. **Bakarić Stjepana dr Vladimir**
2. **Brkić Antuna Zvonko**
3. **Bućan Ante Anka**
4. **Krajačić Ivana Ivan**
5. **Grba Rade Ilija**
6. **Flajpan Tome Stjepan**
7. **Kermek Franje Marija**
8. **Pavlek Stjepana inž. Branko**
9. **Roje Ivana Ante**
10. **Zakinja Antunija Nevenka**

d) od strane Republičkog veća Sobraanja Socijalističke Republike Makedonije:

1. **Arsov Donča Ljupčo**
2. **Vasilevska Cvetan Koca**
3. **Zravkovski Boško Petar**
4. **Levkov Ilija Dimče**
5. **Minaneva Maneva Mara**
6. **Muča Nazif Femi**
7. **Smilevski Uroš Vidoe**
8. **Stavrev Teodos Dragoljub**
9. **Tahir Sejjedin Čamuran**
10. **Crvenkovski Tnajko Krste**

e) od strane Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Slovenije:

1. **Brilej dr Jože**
2. **Marinko Miha**
3. **Popit Franc**
4. **Ribičič Mitja**
5. **Tomšič Vida**
6. **Bokša inž Milena**
7. **Fende Jože**
8. **Križnik inž. Veljko**
10. **Lončarič Jože**
10. **Maležič Matija**

f) od strane Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Srbije:

1. **Veselinov Marinka Jovan**
2. **Petrović Dragoljuba Dušan**
3. **Stamenković Todor Dragi**
4. **Doronjski Nikole Stevan**
5. **Mitić Gligorija Katarina**
6. **Švabić Dragomira Mihajlo**
7. **Živković Čedomira Olga**
8. **Radosavljević Milutina Dobrivoje**
9. **Stojanović Stevana Bogoljub-Tina**
10. **Pešić Mite Branko**

g) od strane Pokrajinskog veća Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine:

1. **Jojkić Vladimira Đurica**
2. **Šoti Pala Pal**
3. **Krstonošić Milutina Zora**
4. **Rehak Lasla Laslo**
5. **Kevrešan Slavka Emil**

h) od strane Pokrajinskog veća Skupštine Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije:

1. **Mugoša Marka Dušan**
2. **Hasani Džele Sinan**
3. **Osmani Murteza dr Izedin**
4. **Simić Milutina Tankosava**
5. **Dauti Durmiša Refki**

IV

Podnoseći Saveznom veću ovaj izveštaj, Komisija predlaže Veću da ga usvoji

Za izvestioca je određen poslanik Jelica Radojčević.

Predsednik

Rista Antunović s. r.

Članovi:

Muhamed Kešetović s. r.; Jelica Radojčević s. r.; Stjepan Funarić s. r.; Dimitar Aleksievski s. r.; Ivan Ros s. r.; Zora Krstonošić s. r.; Jože Fende s. r.; Milan Vukasović, s. r.

SAVEZNO VEĆE**1. SEDNICA**

OD 30. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ž A J**Pre dnevnog reda:**

1. Odsustva poslanika

Dnevni red:

1. Izbor predsednika i članova Saveznog izvršnog veća;
2. Izbor stalnih odbora i komisija Saveznog veća;
3. Izbor Komisije za usklađivanje saveznih zakona i drugih propisa sa Ustavom;
4. Izbor predsednika i sudija Ustavnog suda Jugoslavije;
5. Imenovanje zamenika vrhovnog komandanta;
6. Imenovanje sekretara Saveznog izvršnog veća, saveznih državnih sekretara, saveznih sekretara i drugih funkcionera koje predlaže Savezno izvršno veće;
7. Imenovanje saveznog javnog tužioca;
8. Imenovanje sekretara Savezne skupštine;
9. Pretres Predloga zakona o važenju propisa o privremenim merama donetih na osnovu člana 6. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava;
10. Pretres Predloga zakona o važenju Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije po članu 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju;
11. Pretres Predloga odluke o privremenom regulističke Republike Bosne i Hercegovine; ma koje bira ili imenuje Savezna skupština;
12. Izbor članova Saveta federacije.

PREDSEDAVAO**PREDSEDNIK****MIJALKO TODOROVIĆ***Početak u 12 č 15 min***Predsednik Mijalko Todorović:**

Otvaram prvu sednicu Saveznog veća Savezne skupštine.

Dobili ste zapisnik prethodnog sastanka Saveznog veća. Da li ima primedaba na zapisnik? (Nema).

Pošto primedaba nema, zapisnik će se overiti.

Izvolite čuti saopštenje. Zbog bolesti ili službene sprečenosti tražili su odsustvo sledeći poslanici: Anton Bole i inž. Milena Boška.

Da li Veće odobrava tražena odsustva? (Odobrava).

Objavljujem da su tražena odsustva odobrena.

Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika i članova Saveznog izvršnog veća;
2. Izbor stalnih odbora i komisija Saveznog veća;
3. Izbor Komisije za usklađivanje saveznih zakona i drugih propisa sa Ustavom;

4. Izbor predsednika i sudija Ustavnog suda Jugoslavije;

5. Imenovanje zamenika vrhovnog komandanta;

6. Imenovanje sekretara Saveznog izvršnog veća, saveznih državnih sekretara, saveznih sekretara i drugih funkcionera koje predlaže Savezno izvršno veće;

7. Imenovanje saveznog javnog tužioca;

8. Imenovanje sekretara Savezne skupštine;

9. Pretres Predloga zakona o važenju propisa o privremenim merama donetih na osnovu člana 6. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava;

10. Pretres Predloga zakona o važenju Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije po članu 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju;

11. Pretres Predloga odluke o privremenom regulisanju naknada saveznim poslanicima i funkcionerima koje bira ili imenuje Savezna skupština.

Da li Veće prihvata ovaj dnevni red? (Prihvata).

Objavljujem da je predloženi dnevni red usvojen.

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Izbor predsednika i članova Saveznog izvršnog veća.

Dozvolite da podsetim da, prema članu 216. Ustava, Predsednik Republike predlaže Saveznoj skupštini jednog člana Skupštine za predsednika Saveznog izvršnog veća, koji podnosi predlog za izbor Saveznog izvršnog veća.

Pošto je takav predlog podnet, ja ću ga pročitati (čita):

PREDSEDNIKU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Na osnovu člana 216. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predlažem Saveznoj skupštini da se za predsednika Saveznog izvršnog veća izabere **Petar Stambolić**, savezni poslanik i dosadašnji predsednik Savezne narodne skupštine.

Predsednik Republike
Josip Broz Tito s. r

(Aplauz).

Molim poslanika Petra Stambolića da podnese svoj predlog.

Petar Stambolić:

Na osnovu ustavnih ovlašćenja, Predsednik Republike podneo je Saveznoj skupštini predlog za izbor predsednika Saveznog izvršnog veća, te na osnovu člana 226. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predlažem da se za članove Saveznog izvršnog veća izaberu savezni poslanici, i to:

Za potpredsednike: **Boris Kraigher, Miloš Minić i Veljko Zeković.**

Za članove: **Jakov Blažević, dr Jože Brilej, Fadilj Hodža, Avdo Humo, Radojka Katić, Milutin Morača, Svetislav Stefanović i Borko Temelkovski.** (Aplauz).

Predsednik Mijalko Todorović:

Reč ima izvestilac Komisije za pitanja izbora i imenovanja drug Zvonko Brkić, koji će izneti mišljenje Komisije o podnetom predlogu.

Zvonko Brkić (NR Hrvatska):

Drugovi i drugarice, Komisija za pitanja izbora i imenovanja razmotrila je prijedlog druga Petra Stambolića za sastav Saveznog izvršnog vijeća i u potpunosti podržava prijedlog, s uvjerenjem da će predloženi članovi u potpunosti izvršavati funkcije Saveznog izvršnog vijeća. Molim drugove i drugarice poslanike da ovaj prijedlog druga Stambolića u cjelini prihvate

Predsednik Mijalko Todorović:

Čuli ste predlog za sastav Saveznog izvršnog veća koji je podneo drug Petar Stambolić, kao

i mišljenje Komisije za pitanja izbora i imenovanja.

Da li ko želi reč? (Niko).

Stavljam na glasanje predlog za izbor predsednika i članova Saveznog izvršnog veća. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je za predsednika Saveznog izvršnog veća jednoglasno izabran drug Petar Stambolić, za potpredsednike drugovi Boris Kraigher, Miloš Minić i Veljko Zeković, a za članove drugovi Jakov Blažević, dr Jože Brilej, Fadilj Hodža, Avdo Humo, Radojka Katić, Milutin Morača, Svetislav Stefanović i Borko Temelkovski. (Aplauz).

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Izbor stalnih odbora i komisija Saveznog veća.

Pošto je predlog za izbor stalnih odbora i komisija Saveznog veća umnožen i podeljen poslanicima, otvaram pretres.

Dajem reč drugarici Mari Nacevoj, izvestiocu Komisije za pitanja izbora i imenovanja, da obrazloži predlog Komisije.

Mara Naceva (Izborna jedinica Kumanovo):

Na osnovu člana 208. stav 3. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na osnovu člana 25. Odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća Savezne skupštine, Komisija za pitanja izbora i imenovanja Savezne skupštine podnosi predlog za izbor stalnih odbora i komisija Saveznog veća Savezne skupštine:

1. Da se u Odbor za spoljne poslove i međunarodne odnose izaberu:

Za predsednika **Vladimir Popović.**

Za članove: **Krste Crvenkovski, Josip Đerđa, Rato Dugonjić, Veljko Vlahović, Radoš Jovanović, Desa Koštan, Sergej Kraigher, Milijan Neoričić, Bogdan Oreščanin, Milentije Popović, Refki Dauti, Laslo Rehak, Vida Tomšić, Lazar Koliševski.**

2. Da se u Odbor za društvenu bezbednost i narodnu odbranu izaberu:

Za predsednika **Vojin Nikolić.**

Za članove: **Petar Zdravkovski, Džemal Alikalifić, Vaso Gačić, Stjepan Funarić, Nikola Ljubičić, Dušan Mugoša, Bogdan Oreščanin, Mitja Ribičić**

3. Da se u Odbor za organizaciono-politička pitanja izaberu:

Za predsednika **Makso Baće.**

Za članove: **Ljupčo Arsov, Boško Baškot, Savo Brković, Dragutin Desput, Marija Glavaški-Miković, Pavao Hercigonja, Sadeta Begović, Dragoslav Mutapović, Ivan Ros, Stojadin Stošić.**

4. Da se u Odbor za društveni plan i finansije izaberu:

Za predsednika **Slavko Komar**.

Za članove: **Životije Antić, Ezher Arnautović, Zlate Biljanovski, Anton Bole, Milinko Tapavički, Iko Mirković, Milan Pantić, Antun Pavlinić, Radmila Stojanović, Milan Vižintin**.

5. Da se u Odbor za društveno-ekonomske odnose izaberu:

Za predsednika **Sergej Kraigher**.

Za članove: **Savka Dabčević-Kučar, Marko Koprtla, Pavle Krteni, Matija Maležić, Niko Mihaljević, Vladimir Milovanović, Đorđe Nikšić, Dragoljub Stavrev, Dragi Stamenković, Milan Vukasović**.

6. Da se u Odbor za industriju izaberu:

Za predsednika **Hajro Kapetanović**.

Za članove: **Ilija Grba, Silvo Hrast, Branko Jovanović, Vojin Nikolić, Dragutin Plašč, Radomir Poskić, Ernest Rahten, Boro Samonikov**.

7. Da se u Odbor za poljoprivredu izaberu:

Za predsednika **Geza Tikvicki**.

Za članove: **Pavle Branković, Andrija Ficar, Bajram Golja, Pero Lukić, Niko Mihaljević, inž. Slobodan Milivojević, Dragoslav Mišić, Milan Pantić, inž. Pepca Perovšek, Spasoje Šarac**.

8. Da se u Odbor za robni promet izaberu:

Za predsednika **Ivica Gretić**.

Za članove: **Selmo Hašimbegović, Danilo Knežević, Veroljub Branković, Ružica Ostojić, Milena Balej, Boro Samonikov, Munir Mesihović, Valentina Tomlje, Todor Vojvodić**.

9. Da se u Odbor za saobraćaj izaberu:

Za predsednika **Voja Leković**.

Za članove: **Lajoš Đetvai, Karlo Dombaj, inž. Veljko Križnik, Jože Lončarić, Femi Muća, Branko Pavlek, Đorđije Peruničić, Stevan Suša**.

10. Da se u Odbor za pitanja rada izaberu:

Za predsednika **Josip Horvat**.

Za članove: **Mato Andrić, Branka Blečić, Dimitar Aleksievski, Stjepan Golubić, Esad Horozić, Emil Kevrešan, Jože Lončarić, Milan Tepavac**.

11. Da se u Odbor za komunalna pitanja izaberu:

Za predsednika **Antun Pavlinić**.

Za članove: **Silvo Hrast, Milka Biga, Katarina Mitić, Čamuran Tahir, Josip Lovrenović, Branko Pešić, Vaso Radić, Ante Roje**.

12. Da se u Odbor za prosvetno-kulturna pitanja izaberu:

Za predsednika **Stanka Veselinov**.

Za članove: **Tomislav Badovinac, Milena Bokša, Anka Bućan, dr Edhem Čamo, Aslan Fazlija, Dušan Ičević, Đurica Jojkić, Dimče**

Levkov, Jela Lučić, Muhamed Kešetović, Đuro Kladarin.

13. Da se u Odbor za socijalno-zdravstvena pitanja izaberu:

Za predsednika **Vera Aceva**.

Za članove: **Radmila Babić, Stjepan Funarić, dr Izedin Osmani, Jovanka Karapetrović, Danilo Milošević, Ivica Momčinović, Nikola Rački, Valentina Tomlje, Jovan Vacić, Todor Vojvodić**.

14. Da se u Odbor za budžet izaberu:

Za predsednika **Vicko Krstulović**.

Za članove: **Radomir Bošković, Jože Fende, Bajram Golja, Vukosava Mićunović, Jelica Radodžević, Blagoje Stojanović, Ante Vrdoljak, Olga Živković**.

15. Da se u Komisiju za predstavke i žalbe izaberu:

Za predsednika **Zlate Biljanovski**.

Za članove: **Veroljub Branković, Savo Brković, Nikola Rački, Ivan Ros, Sinan Hasani, Mato Šalinović**.

16. Da se u Administrativnu komisiju izaberu:

Za predsednika **Radovan Papić**.

Za članove: **Marija Kermek, Matija Maležić, Vukosava Mićunović, Milanka Novaković, Duško Ristić, Koca Vasilevska**.

17. Da se u Mandatno-imunitetsku komisiju izaberu:

Za predsednika **Sait Zatrići**.

Za članove: **Jože Fende, Ljiljana Maneva, Borislav Stančić, Nevenka Zakinja**.

(Predsednik Komisije za pitanja izbora i imenovanja **Zvonko Brkić** i ostali članovi Komisije.)

Predsednik Mihajlo Todorović:

Da li se ko javlja za reč? (Ne javlja se niko). Pristupamo glasanju, a glasa se za svaki odbor i komisiju odvojeno.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za spoljne poslove i međunarodne odnose. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za spoljne poslove i međunarodne odnose.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za društvenu bezbednost i narodnu odbranu. Ko je *za* neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za društvenu bezbednost i narodnu odbranu.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za organizaciono-politička pitanja. Ko je

za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za organizaciono-politička pitanja.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za društveni plan i finansije. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za društveni plan i finansije.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za društveno-ekonomske odnose. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za društveno-ekonomske odnose.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za industriju. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za industriju.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za saobraćaj. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za saobraćaj.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za poljoprivredu. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za poljoprivredu.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za robni promet. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za robni promet.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za pitanja rada. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za pitanja rada.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za komunalna pitanja. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za komunalna pitanja.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za prosvetno-kulturna pitanja. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *pro-*

tiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za prosvetno-kulturna pitanja.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za socijalno-zdravstvena pitanja. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za socijalno-zdravstvena pitanja.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Odbora za budžet. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Odbora za budžet.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Komisije za predstavke i žalbe. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Komisije za predstavke i žalbe.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Mandatno-imunitetske komisije. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Mandatno-imunitetske komisije.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Administrativne komisije. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Administrativne komisije.

Time je ova tačka dnevnog reda završena. Prekidam sednicu i određujem kratku pauzu. Početak će se objaviti zvonom.

Mole se članovi Administrativne komisije da odmah dođu u salu koja je označena kao sala Verifikacione komisije Organizaciono-političkog veća na I spratu, radi održavanja sastanka Komisije.

(Posle odmora)

Predsednik Mijalko Todorović:

Nastavljamo rad. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: Izbor Komisije za usklađivanje saveznih zakona i drugih propisa sa Ustavom.

Molim izvestioca Komisije za pitanja izbora i imenovanja druga Bahrija Oručija da podnese predlog.

Bahri Oručić (Izborna jedinica Uroševac):

Drugarice i drugovi, na osnovu člana 14. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava i člana 25. Odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća Savezne skupštine, Komisija za pita-

nja izbora i imenovanja Savezne skupštine predlaže da se u Komisiju za usklađivanje saveznih zakona i drugih propisa sa Ustavom izaberu:

Za pedsednika **Veljko Zeković**, potpredsednik Saveznog izvršnog veća.

Za članove: **Muhamed Kešetović**, član Saveznog veća;

Dragoljub Stanković, član Saveznog veća;

Dr Milivoj Rukavina, sekretar Saveznog izvršnog veća;

Zoran Polić, savezni sekretar za budžet i organizaciju uprave;

Trajče Grujoski, savezni sekretar za zakonodavstvo i organizaciju;

Dr Jovan Đorđević, predsednik Pravnog saveta;

Dr Nikola Balog, državni podsekretar u Saveznom sekretarijatu za zakonodavstvo i organizaciju;

Petar Ivičević, državni podsekretar u Saveznom izvršnom veću.

Predsednik Mijalko Todorović:

Čuli ste predlog. Otvaram pretres o ovom predlogu. Ko se javlja za reč? (Niko).

Stavljam na glasanje predlog za izbor pomenute komisije. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za izbor Komisije za usklađivanje saveznih zakona i drugih propisa sa Ustavom.

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: Izbor predsednika i sudija Ustavnog suda Jugoslavije.

U smislu odredaba člana 217. Ustava, Predsednik Republike podneo je ovaj predlog za izbor predsednika i sudija Ustavnog suda Jugoslavije (*čita*):

PREDSEDNIKU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Na osnovu člana 217. stav 1. t. 2) Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predlažem Saveznoj skupštini da se za predsednika i sudije Ustavnog suda Jugoslavije izaberu, i to:

Za predsednika **Blažo Jovanović**, do sada sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore.

Za članove:

Dr Aleš Bebler, do sada ambasador u Državnom sekretarijatu inostranih poslova;

Neda Božinović, do sada savezni poslanik i potpredsednik Saveznog odbora Saveznog udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije;

Josip Cazi, do sada savezni poslanik i predsednik Republičkog veća sindikata za Hrvatsku;

Asen Grupče, do sada predsednik Vrhovnog suda Makedonije;

Brana Jevremović, do sada savezni javni tužilac;

Šefket Maglajić, do sada potpredsednik Narodne skupštine Bosne i Hercegovine;

Dr Jerko Radmilović, do sada sekretar Zakonomodavnog odbora Saveznog veća Savezne narodne skupštine;

Vladimir Simić, do sada potpredsednik Savezne narodne skupštine;

Nikola Srzentić, do sada državni podsekretar u Saveznom sekretarijatu za pravosuđe;

Dr Ivo Sunarić, do sada republički sekretar za pravosuđe Bosne i Hercegovine.

U Beogradu

30. juna 1963. godine

Predsednik Republike

Josip Broz Tito s. r.

Otvaram pretres o ovom predlogu. Da li se neko javlja za reč? (Niko).

Stavljam predlog na glasanje. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je predlog Predsednika Republike za izbor predsednika i sudija Ustavnog suda Jugoslavije jednoglasno usvojen.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: Imenovanje zamenika vrhovnog komandanta.

Shodno članu 217. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Predsednik Republike podneo je sledeći predlog za imenovanje zamenika vrhovnog komandanta (*čita*):

PREDSEDNIKU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Na osnovu člana 217. stav 1. tačka 2. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predlažem Saveznoj skupštini da se za zamenika vrhovnog komandanta imenuje **Ivan Gošnjak**, general armije i savezni državni sekretar za narodnu odbranu.

U Beogradu

30. juna 1963. godine

Predsednik Republike

Josip Broz Tito s. r.

(Aplauz).

Otvaram pretres. Ko se javlja za reč? (Niko).

Stavljam na glasanje pomenuti predlog. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je predlog Predsednika Republike za imenovanje zamenika vrhovnog komandanta jednoglasno usvojen.

Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda: Imenovanje sekretara Saveznog izvršnog veća, saveznih državnih sekretara, saveznih sekretara i drugih funkcionera koje predlaže Savezno izvršno veće.

Ima reč predsednik Saveznog izvršnog veća drug **Petar Stambolić**.

Petar Stambolić (*čita*):

SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA
REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
SAVEZNO IZVRŠNO VEĆE
01 Br. 609
30. jun 1963. godine
Beograd

PREDSEDNIKU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Na osnovu člana 236. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u ime Saveznog izvršnog veća predlažem da Savezno veće Savezne skupštine imenuje:

Za savezne državne sekretare koji su na osnovu člana 229. Ustava i članovi Saveznog izvršnog veća u užem sastavu:

Ivana Gošnjaka, za saveznog državnog sekretara za narodnu odbranu;

Koću Popovića, za saveznog državnog sekretara za inostrane poslove.

Za savezne sekretare i za sekretara Saveznog izvršnog veća koji su na osnovu člana 226. Ustava članovi Saveznog izvršnog veća po položaju:

Filipa Bajkovića, za saveznog sekretara za industriju;

Marina Cetinića, za saveznog sekretara za saobraćaj i veze;

Rista Džunova, za saveznog sekretara za rad;

Nikolu Džuverovića, za saveznog sekretara za spoljnu trgovinu;

Kira Gligorova, za saveznog sekretara za finansije;

Jožu Ignolića, za saveznog sekretara za poljoprivredu i šumarstvo;

Dragutina Kosovca, za saveznog sekretara za trgovinu;

Vojina Lukića, za saveznog sekretara za unutrašnje poslove;

Momu Markovića, za saveznog sekretara za zdravstvo i socijalnu politiku;

Zorana Polića, za saveznog sekretara za budžet i organizaciju uprave;

Arnolda Rajha, za saveznog sekretara za pravosuđe;

Vilka Vinterhaltera, za saveznog sekretara za informacije;

Janeza Vipotnika, za saveznog sekretara za prosvetu i kulturu;

Dr Milivoja Rukavinu, za sekretara Saveznog izvršnog veća.

Ujedno predlažem da Savezno veće Savezne skupštine imenuje i sledeće savezne funkcionere i istovremeno ih odredi za članove Saveznog izvršnog veća po položaju:

Milku Kufrin, za predsednika Saveznog komiteta za turizam;

Traja Grujoskog, za saveznog sekretara za zakonodavstvo i organizaciju;

Nikolu Minčeva, za generalnog direktora Saveznog zavoda za privredno planiranje;

Hakiju Pozderca, za saveznog sekretara za opšte privredne poslove.

Predsednik
Saveznog izvršnog veća

Petar Stambolić s. r

Predsednik Mijalko Todorović:

Čuli ste predlog predsednika Saveznog izvršnog veća druga Petra Stambolića.

Molim predstavnika Komisije za pitanja izbora i imenovanja druga Zvonka Brkića da izloži mišljenje Komisije.

Zvonko Brkić (NR Hrvatska):

Komisija za pitanja izbora i imenovanja razmotrila je prijedlog za imenovanje saveznih državnih sekretara, saveznih sekretara i sekretara Saveznog izvršnog vijeća i u potpunosti podržava ovaj prijedlog. Molim drugarice i drugove savezne poslanike da ovaj prijedlog u cjelini prihvate.

Predsednik Mijalko Todorović:

Otvaram pretres o ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč: (Niko).

Stavljam na glasanje predlog za imenovanje saveznih državnih sekretara, saveznih sekretara i sekretara Saveznog izvršnog veća. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko). (Aplauz).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo predlog za imenovanje saveznih državnih sekretara, saveznih sekretara i drugih funkcionera koje predlaže Savezno izvršno veće.

Na taj način, sa ranije usvojenim predlogom za izbor predsednika i članova Saveznog izvršnog veća i ovim imenovanjem državnih saveznih sekretara i saveznih sekretara, usvojeno je kompletno Savezno izvršno veće.

Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda: Imenovanje saveznog javnog tužioca.

Molim predstavnika Komisije za pitanja izbora i imenovanja druga Zvonka Brkića da iznese mišljenje Komisije.

Zvonko Brkić:

Komisija za pitanja izbora i imenovanja razmotrila je prijedlog za imenovanje druga **Franca Hočevara** za saveznog javnog tužioca i sa tim prijedlogom se složila. Molim drugarice i drugove savezne poslanike da ovaj prijedlog i mišljenje Komisije prihvate.

Predsednik Mijalko Todorović:

Otvaram pretres o ovom predlogu. Ko se javlja za reč? (Niko).

Stavljam predlog na glasanje. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je predlog za imenovanje saveznog javnog tužioca jednoglasno usvojen.

Prelazimo na osmu tačku dnevnog reda: Imenovanje sekretara Savezne skupštine.

Molim izvestioca Komisije za pitanja izbora i imenovanja druga Bahrija Oručija da podnese predlog za imenovanje sekretara Savezne skupštine.

Bahri Oručić (Izborna jedinica Uroševac):
(čita):

Na osnovu člana 208. stav 3. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na osnovu člana

51. stav 3. Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine, Komisija za pitanja izbora i imenovanja Savezne skupštine predlaže da se za sekretara Savezne skupštine imenuje drug **Milenko Kangrga**, do sada republički sekretar za zakonodavstvo i organizaciju Socijalističke Republike Srbije.

Komisija za pitanja izbora i imenovanja

Predsednik
Zvonko Brkić s. r.

Predsednik Mijalko Todorović:

Ko se javlja za reč? (Niko).

Stavljam na glasanje podneti predlog. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Savezno veće za sekretara Savezne skupštine jednoglasno imenovalo **Milenka Kangrgu**.

Prelazimo na devetu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga zakona o važenju propisa o privremenim merama donetih na osnovu člana 6. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava.

Kao što se iz obrazloženja ovog zakonskog predloga vidi, ovde se radi o privremenom produženju važenja odluka koje je Savezno izvršno veće donelo na osnovu člana 6. Ustavnog zakona, a koje bi inače prestale da važe za mesec dana od dana konstituisanja Skupštine. Zato predlažem da ovaj zakonski predlog Veće uzme neposredno u pretres.

Da li se Veće slaže s ovim predlogom? (Slaže se). Ima li ko protiv? (Nema).

Prema tome, prelazimo na pretres ovog zakonskog predloga. Ko se javlja za reč? (Niko).

Stavljam Predlog zakona na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). (Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je pomenuti zakonski predlog jednoglasno usvojen.

Prelazimo na desetu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga zakona o važenju Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije po članu 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju.

Iz istih razloga koji su navedeni prilikom pretresa zakonskog predloga iz prethodne tačke dnevnog reda, predlažem da i ovaj zakonski predlog Veće uzme neposredno u pretres.

Da li se Veće slaže s ovim predlogom? (Slaže se). Da li ima ko protiv? (Nema).

Prelazimo na pretres ovog zakonskog predloga. Ko se javlja za reč? (Niko).

Stavljam Predlog zakona na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je pomenuti zakonski predlog jednoglasno usvojen.

Prelazimo na jedanaestu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga odluke o privremenom regulisanju naknada saveznim poslanicima i funkcionerima koje bira ili imenuje Savezna skupština.

Pošto je Predlog odluke umnožen i podeljen poslanicima, otvaram pretres.

Dajem reč izvestiocu Administrativne komisije da obrazloži predlog Komisije.

Milanka Novaković (Izborna jedinica Našice):

Pošto je Predlog odluke o privremenom regulisanju naknada saveznim poslanicima i funkcionerima koje bira ili imenuje Savezna skupština podeljen, ja bih samo pročitala obrazloženje Predloga odluke.

Pri razmatranju pitanja naknada saveznim poslanicima i funkcionerima koje bira ili imenuje Savezna skupština, Administrativna komisija pošla je od principa da je funkcija članova u predstavničkim telima društveno-političkih zajednica visoka društvena funkcija i da se ona u načelu vrši bez nagrade. U tom smislu i predložena odluka ističe ovo načelo, ali u isto vreme obezbeđuje svim saveznim poslanicima naknade stvarnih troškova u vezi sa vršenjem poslaničke funkcije, a funkcionerima koji su izabrani ili imenovani na stalne funkcije obezbeđuje i dohodak koji su imali pre izbora odnosno imenovanja, kao i poseban dodatak za pokriće troškova koji su nužno vezani za vršenje funkcije. U tom smislu predloženom odlukom predviđa se stalna paušalna naknada svim saveznim poslanicima za pokriće troškova u vršenju poslaničke dužnosti u izornoj jedinici u kojoj su izabrani, a takođe i dnevnice od 4.000 dinara za pokriće troškova života u slučajevima kada poslanici rade u Skupštini, odnosno u njenim organima, ili po njenoj odluci van mesta svog stanovanja.

Ovaj sistem određivanja naknada funkcionerima na stalnim funkcijama znatno će olakšati sprovođenje načela rotacije funkcionera na rukovodećim funkcijama, pošto u osnovi svaki funkcioner zadržava lični dohodak koji je imao pre izbora odnosno imenovanja i sa kojim će on ići i na drugu funkciju po isteku perioda za za koji je biran odnosno imenovan.

Odluka takođe predviđa da samo najviši funkcioneri, Predsednik Republike, potpredsednik Republike, predsednik Savezne skupštine, predsednik Saveznog izvršnog veća, imaju pravo na naknadu za pokriće troškova reprezentacije, s tim što je iznos naknade za Predsednika Republike utvrđen Odlukom, dok će za ostale navedene funkcionere taj iznos utvrđivati Administrativna komisija. Predviđeno je takođe ovlašćenje za Administrativnu komisiju da u-

tvrdi koje od ostalih stalnih funkcija zahteva-ju ovu naknadu i da odnosnim funkcionerima odobrava odgovarajuće iznose.

Predložena odluka sadrži takođe i potrebne odredbe o njenom sprovođenju i predviđa da će do donošenja rešenja po ovoj odluci svi funkcioneri primati na ime naknade one iznose koje su primali do sada na ime ličnih dohodaka.

Kao što je napred izloženo, predložena odluka odgovara funkcijama i strukturi Savezne skupštine, kao i funkciji saveznih poslanika, pa molim Veće da je usvoji.

Predsednik Mijalko Todorović:

Čuli ste predlog. Da li se neko javlja za reč? (Ne javlja se niko).

Stavljam predlog na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo ovu Odluku.

Obaveštavam Veće da sam od predsednika Privrednog veća obavešten da je to Veće u istovetnom tekstu kao i Savezno veće usvojilo Predlog zakona o važenju propisa o privremenim merama donetih na osnovu člana 6. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava, a od predsednika Socijalno-zdravstvenog veća obavešten sam da je to Veće usvojilo u istovetnom tekstu kao i Savezno veće Predlog zakona o važenju Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije po članu 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju.

Prema tome, objavljujem da su ovi zakonski predlozi usvojeni u svim nadležnim većima Skupštine.

Predlažem novu, dvanaestu tačku dnevnog reda: Izbor članova Saveta federacije

Kao što znate, Savet federacije po našem Ustavu predstavlja veoma važnu instituciju naše socijalističke zajednice i, s obzirom na funkciju i sastav, ima veoma krupan autoritet u našem društvenom i političkom životu.

Po Ustavu, kao što takođe znate, predsednik Saveta federacije je Predsednik Republike i Predsednik Republike predlaže članove Saveta.

Od Predsednika Republike dobili smo predlog za članove Saveta i ja molim predsednika Komisije za pitanja izbora i imenovanja druga Zvonka Brkića da iznese predlog Predsednika Republike i da da mišljenje Komisije.

Zvonko Brkić:

Shodno članu 224. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Predsednik Republike je poslao spisak drugova koje predlaže u Savjet federacije, rukovodeći se odred-

bama člana 224. koji predviđa da se članovi Savjeta federacije biraju na prijedlog Predsjednika Republike, da ga bira Savezno vijeće iz redova saveznih i republičkih funkcionera, kao i funkcionera društveno-političkih organizacija. Spisak koji ću vam pročitati vodio je računa o tome da u sastav uđu istaknuti revolucionari naše revolucije, socijalističke izgradnje, kao i ličnosti koje su sada na najodgovornijim funkcijama u našem društvu.

Drug Predsjednik predlaže sljedeće drugove u Savjet federacije:

Edvard Kardelj, Aleksandar Ranković, Petar Stambolić, Lazar Koliševski, Svetozar Vukmanović, Veljko Vlahović, Đuro Pucar, Miha Marinko, Krste Crvenkovski, Đoko Pajković, Vladimir Bakarić, Jovan Veselinov, Vida Tomšić, Blažo Đuričić, Veselin Đuranović, Vidoe Smilevski, Slobodan Penezić, Ivan Krajačić, Mijalko Todorović, Ivan Gošnjak, Koča Popović, Blažo Jovanović, Viktor Avbelj, Boris Zihherl, Ivan Božičević, Jakov Blažević, Milentije Popović, Svetislav Stefanović, Đurica Jojkić, Dušan Mugoša, Avdo Humo, Miloš Minić, Fadilj Hodža, Ivan Maček, Pal Šoti, Vladimir Popović, Marijan Cvetković, Mika Špiljak, Ljupčo Arsov, Andrija Mugoša, Rato Dugonjić, Spasenija Babović, Rodoljub Čolaković, dr Ivan Ribar, Dušan Petrović Šane, Franc Leskošek, Lidiya Šentjurs, Anka Berus, Velimir Stojnić, Blagoja Taleski, Uglješa Danilović, Boris Kraigher, Nikola Sekulić, Milutin Baltić, Geza Tikvicki, Ali Šukri, Karlo Mrazović, Veljko Zeković, Osman Karabegović, Aleksandar Grlićkov, Vladimir Simić, Josip Vidmar, Zvonko Brkić, Strahil Gigov, Miroslav Krleža, Ivo Andrić, Siniša Stanković i po funkciji predsjednik Saveza omladine Jugoslavije i predsjednik Konferencije za društvenu aktivnost žena Jugoslavije.

Komisija za pitanja izbora i imenovanja razmatrala je ovaj prijedlog i smatra da predloženi drugovi potpuno osiguravaju funkcionalnost ovog Savjeta i predlaže da se kao takav usvoji.

Napomenuo bih da će imena koja sam ovdje pročitao biti u štampi data po azbučnom redu.

Predsednik Mijalko Todorović:

Čuli ste predlog Predsednika Republike za članove Saveta federacije. Da li se neko javlja za reč? (Niko).

Kao što ste čuli iz predloga, u Savet federacije kao članovi ulaze predsednik Saveza omladine Jugoslavije i predsednik Konferencije za društvenu aktivnost žena Jugoslavije. S obzirom na to da ove društvene organizacije prema svojim statutima vrše promene predsednika, to će automatski onaj predsednik koji je izabran na

kongresima odgovarajućih organizacija biti član Saveta federacije. To znači da će u ovom momentu biti članovi Saveta federacije oni koji su sada predsednici pomenute dve organizacije.

Pošto se niko nije javio za reč, stavljam predlog na glasanje. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Prema tome, objavljujem da je Savet federacije onako kako ga je predložio Predsednik

Republike usvojen od Saveznog veća jednoglasno. Ponovo podsećam da je Predsednik Republike u isto vreme i predsednik tog Saveta.

Ovim je dnevni red iscrpen.

Zaključujem današnju sednicu. Narednu sednicu sazvaću na način predviđen Poslovníkom.

Želim poslanicima prijatan letnji odmor.
(Sednica je zaključena u 14 č 20 min).

VEĆE NARODA

1. SEDNICA

OD 29. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ž A J

Dnevni red:

1. Pretres glave VI Odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća;
2. Izbor predsjednika Veća naroda.

PREDSEDAVAO ĐURO PUCAR

Početak u 16 č 40 min

Predsedavajući Đuro Pucar:

Otvaram Prvu sjednicu Vijeća naroda sa ovim dnevnim redom:

1. Pretres glave VI Odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog Vijeća;
2. Izbor predsjednika Vijeća naroda.

Da li se prihvata predloženi dnevni red? (Prihvata se).

Objavljujem da je Vijeće naroda usvojilo predloženi dnevni red.

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Pretres glave VI Odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog vijeća.

Ova glava sadrži posebne odredbe o radu Vijeća naroda.

Pretpostavljam da su drugovi dobili ovu Odluku i otvaram pretres. Da li neko želi riječ? (Niko).

Stavljam glavu VI ove Odluke na glasanje. Ko je za, molim neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je glava VI Odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog vijeća usvojena.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Izbor predsjednika Vijeća naroda.

Prijedlog za izbor predsjednika Vijeća naroda može podnijeti grupa od 10 poslanika.

Da li neko ima prijedlog?

(Dragi Stamenković: Molim za reč).

Dragi Stamenković (NR Srbija):

Na osnovu člana 193. stav 2. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a na inicijativu Izvršnog odbora Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, u svoje ime i u ime grupe od 10 poslanika koji su potpisali ovaj predlog, predlažem da se za predsjednika Veća naroda Savezne skupštine izabere drug Ljupčo Arsov, savezni poslanik.

Predlagачi:

Dragi Stamenković, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Srbije;

Rato Dugonjić, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine;

Dr Jože Brilej, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Slovenije;

Vladimir Popović, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore;

Mara Minaneva, član Saveznog veća, izabrana od Republičkog veća Sobraanja Socijalističke Republike Makedonije;

Koca Vasilevska, član Saveznog veća, izabrana od Republičkog veća Sobraanja Socijalističke Republike Makedonije;

Sinan Hasani, član Saveznog veća, izabran od Pokrajinskog veća Skupštine Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije;

Ante Roje, član Saveznog veća, izabran od Sabora Socijalističke Republike Hrvatske;

Jože Lončarič, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Slovenije;

Sadeta Begović, član Saveznog veća, izabrana od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

Predsedavajući Đuro Pucar:

Da li ima neko drugi prijedlog? (Nema).

Stavljam na glasanje prijedlog koji je podnio drug Dragi Stamenković u ime grupe od 10 poslanika. Ko je za, molim neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je za predsjednika Vijeća naroda jednoglasno izabran drug Ljupčo Arsov.

Zaključujem sjednicu.

(Sednica je zaključena u 16 č 45 min).

PRIVREDNO VEĆE

PRETHODNI SASTANAK

OD 29. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ź A J

Pre dnevnog reda:

1. Izbor zapisničara.

Dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Privrednom veću Savezne skupštine;
2. Izbor Verifikacione komisije;
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata;
4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Privrednog veća Savezne skupštine;
5. Izbor predsednika i potpredsednika Privrednog veća.

PREDSEDAVALI:

BRANKO ŽEŽELJ, ANTE JURJEVIĆ
I PREDSEDNIK OSMAN KARABEGOVIĆ

Početak u 9 č

Branko Žeželj:

Drugarice i drugovi poslanici, obaveštavam vas da sam kao najstariji po godinama član novoizabranog Privrednog veća Savezne skupštine primio pismo od predsednika Savezne narodne skupštine kojim me obaveštava da ja, kao najstariji po godinama član ovog Veća, otvorim prethodni sastanak Veća.

U vezi s tim predsednik Savezne narodne skupštine uputio je ovom Veću pismo sledeće sadržine (čita):

PRIVREDNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Obaveštavam Privredno veće Savezne skupštine da će, saglasno uobičajenoj praksi u radu predstavničkih tela, prethodni sastanak za verifikovanje mandata članova tog Veća otvoriti i predsedavati mu do izbora Verifikacione komisije drug Branko Žeželj, kao najstariji član Veća po godinama.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

Otvaram prethodni sastanak Privrednog veća.

Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda predložio bih za zapisničare ovog sastanka poslanike inž. Rada Pavlovića i Dušana Gligorijevića.

Da li se Veće slaže sa ovim predlogom? Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Niko). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da su za zapisničare ovog sastanka jednoglasno izabrani poslanici inž. Rade Pavlović i Dušan Gligorijević.

Molim drugove zapisničare da zauzmu svoja mesta.

Predlažem sledeći dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Privrednom veću Savezne skupštine;
2. Izbor Verifikacione komisije;
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Da li Veće prihvata predloženi dnevni red? Ima li nekih dopuna? (Nema).

Objavljujem da je predloženi dnevni red prihvaćen.

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Privrednom veću Savezne skupštine.

Vi ste svi u materijalu dobili pismo predsednika Savezne narodne skupštine o postupku verifikacije poslaničkih mandata i Predlog odluke. Ja se nadam da ste taj predlog pročitali. Ako niste, pročitajte ga sada. To je pismo br. 12 u materijalu.

Otvaram pretres o Predlogu odluke. Ko želi reč? (Niko se ne javlja).

Ako se slažete, predlažem da stavimo Predlog odluke na glasanje. (Slažu se). Glasa se javno dizanjem ruke. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se neko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je Privredno veće jednoglasno usvojilo Predlog odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Privrednom veću Savezne skupštine.

Time je prva tačka dnevnog reda iscrpena.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Izbor Verifikacione komisije.

Prema Odluci o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Privrednom veću Savezne skupštine, Verifikaciona komisija sastoji se od predsednika i 8 članova. Predlog za izbor ove Komisije podnosi grupa od 10 poslanika.

Ima li ko predlog za izbor Verifikacione komisije?

Ima reč poslanik Ivica Kukoč.

Ivica Kukoč (Izborna jedinica Sinj):

Drugovi poslanici, na osnovu člana 2. Odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Privrednom veću Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća, i to:

Ivica Kukoč, izabran u Izornoj jedinici Sinj, Socijalistička Republika Hrvatska;

Inž. Ibro Imamović, izabran u Izornoj jedinici Mostar, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Inž. Nada Mandić, izabrana u Izornoj jedinici Visoko, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Dorđe Savićević, izabran u Izornoj jedinici Titograd, Socijalistička Republika Crna Gora;

Vasil Dimovski, izabran u Izornoj jedinici Ohrid, Socijalistička Republika Makedonija;

Zorka Peršić, izabrana u Izornoj jedinici Ljubljana II, Socijalistička Republika Slovenija;

Prvoslav Raković, izabran u Izornoj jedinici Kragujevac, Socijalistička Republika Srbija;

Džafer Mirena, izabrana u Izornoj jedinici Priština, Socijalistička Republika Srbija;

Šandor Dobo, izabran u Izornoj jedinici Senta, Socijalistička Republika Srbija;

Majda Škerbić, izabrana u Izornoj jedinici Maribor, Socijalistička Republika Slovenija;

predlažem da se u Verifikacionu komisiju Privrednog veća Savezne skupštine izaberu:

Za predsednika **Ante Jurjević**, izabran u Izornoj jedinici Split, Socijalistička Republika Hrvatska.

Za članove:

Hamo Čehajić, izabran u Izornoj jedinici Sanski Most, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Svetislav Đurić, izabran u Izornoj jedinici Negotin, Socijalistička Republika Srbija;

Inž. Marija Gajdek, izabrana u Izornoj jedinici Našice, Socijalistička Republika Hrvatska;

Šćepan Matijašević, izabran u Izornoj jedinici Beograd VI — Zvezdara, Socijalistička Republika Srbija;

Milija Mojašević, izabran u Izornoj jedinici Ivangrad, Socijalistička Republika Crna Gora;

Stanko Tomić, izabran u Izornoj jedinici Zenica, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Husni Vela, izabaran u Izornoj jedinici Tetovo, Socijalistička Republika Makedonija;

Milan Vidmar, izabran u Izornoj jedinici Ljubljana I, Socijalistička Republika Slovenija.

Predsedavajući Branko Žeželj:

Čuli ste predlog za izbor Verifikacione komisije. Da li ima predlog neke druge grupe?

Ako nema drugih predloga, stavljam na glasanje predlog za izbor Verifikacione komisije koji je podneo poslanik Ivica Kukoč. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je jednoglasno usvojen predlog koji je podneo poslanik Ivica Kukoč u ime grupe od 10 poslanika i da je Verifikaciona komisija izabrana.

Molim drugove poslanike da predaju svoja uverenja o izboru službenicima Savezne skupštine, koji će ih predati zapisničarima.

Da li su svi predali? (Jesu).

Time je iscrpen dnevni red prvog dela prethodnog sastanka. Drugom delu ovog sastanka, koji će se održati po podne u 16 časova u ovoj sali, predsedavaće predsednik Verifikacione komisije drug Ante Jurjević. Na tom sastanku će Verifikaciona komisija podneti izveštaj.

Prekidam sastanak Veća i pozivam članove Verifikacione komisije da se odmah posle prekida ovog dela sastanka okupe u sali IV na I spratu, da bi primili izborna akta, razmotrili ih i sačinili izveštaj za Veće.

(Sastanak je prekinut u 9 č 30 min).

Nastavak prethodnog sastanka u 16 č

Predsedavajući Ante Jurjević:

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Izveštaj Verifikacione komisije nalazi se na klupama.

Molim izvestioca Verifikacione komisije da podnese izveštaj.

Reč ima drug Stanko Tomić.

Stanko Tomić (Izborna jedinica Zenica):

(Čita tekstualni deo Izveštaja Verifikacione komisije. — Videti u prilogu). Pošto su svi poslanici dobili spisak izabranih poslanika, predla-

žem Veću da se spisak me čita. (Videti u pri-
logu).

Predsedavajući Ante Jurjević:

Da li neko od poslanika želi da govori povodom Izveštaja Verifikacione komisije? (Niko se ne javlja).

Aliko niko ne želi da govori, stavljam na glasanje Izveštaj Verifikacione komisije. Ko je za, neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je jednoglasno prihvaćen Izveštaj Verifikacione komisije i da su verifikirani mandati svih članova ovog Veća.

Prelazimo na davanje svečane izjave.

Poslanici će dati svečanu izjavu na taj način što će stojeći saslušati tekst izjave koji će pročitati jedan od zapisničara. Nije potrebno da članovi Veća ponavljaju tekst.

Molim druga Rada Pavlovića da pročita tekst svečane izjave.

Rade Pavlović (Izborna jedinica Vinkovci)

(Čita tekst svečane izjave): Izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savesno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarivanje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. (Poslanici su čitanje svečane izjave saslušali stojeći).

Predsedavajući Ante Jurjević:

Prema odluci o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Privrednom veću Savezne skupštine, članovi Veća treba sada da potpišu tekst svečane izjave. Ovaj tekst je odštampan na posebnim listićima koji se nalaze na klupama, pa molim poslanike da ih potpišu. Potpisane izjave prikupiće službenici Savezne skupštine. (Svi poslanici su potpisali svečanu izjavu).

Predlažem da se dnevni red dopuni sledećom tačkom: Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Privrednog veća Savezne skupštine.

Ovaj Predlog odluke je umnožen i podeljen članovima Veća.

Da li Veće prihvata ovu dopunu dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Privrednog veća Savezne skupštine.

Otvaram pretres. Da li se neko javlja za reč? (Niko se ne javlja).

Pošto se niko ne javlja za reč, stavljam Predlog odluke na glasanje. Ko je za, neka di-

gne druku). (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je predlog odluke o privremenom poslovnom redu Privrednog veća Savezne skupštine jednoglasno prihvaćen.

Predlažem da se dnevni red dopuni petom tačkom: Izbor predsednika i potpredsednika Privrednog veća.

Da li se prihvata ova dopuna dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: Izbor predsednika i potpredsednika Privrednog veća.

Prema Odluci o privremenom poslovnom redu Privrednog veća Savezne skupštine, predlog za izbor predsednika i potpredsednika Veća podnosi 10 poslanika, a izbor se vrši pojedinačno.

Ko ima predlog za izbor predsednika i potpredsednika Veća?

(Predsedavajući Ante Jurjević podnosi predlog za izbor predsednika i potpredsednika Privrednog veća).

Predsedavajući Ante Jurjević:

Na osnovu člana 193. stav 2. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i člana 5. Odluke o privremenom poslovnom redu Privrednog veća Savezne skupštine, a na inicijativu Izvršnog odbora Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća koji su potpisali ovaj predlog, i to: Ante Jurjević, Nikola Andrić, Dževad Jašarević, Dragiša Maksimović, Rajka Zečević, Majda Škerbic, Sava Ivanović, Danilo Kekić, Kadri Reufi, Blagoja Taleski, predlažem da se izaberu:

Za predsednika Privrednog veća Savezne skupštine drug **Osman Karabegović**, a za potpredsednika Privrednog veća Savezne skupštine drug **Vajo Skendžić**. (Aplauz).

Da li ima drugih predloga? (Nema).

Pošto nema drugih predloga, stavljam ovaj predlog za izbor predsednika Veća na glasanje. Ko je za, neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je za predsednika Privrednog veća jednoglasno izabran poslanik **Osman Karabegović** iz Sarajeva, koji je izabran u Izornoj jedinici Banja Luka.

Molim novoizabranog predsednika **Osmana Karabegovića** da zauzme svoje mesto. (Izlazak novoizabranog predsednika poslanici su pozdravili dugotrajnim aplauzom).

Predsednik Osman Karabegović:

Drugarice i drugovi poslanici, najljepše se zahvaljujem na povjerenju koje ste mi ukazali. Mislim da svi znamo koliki je značaj Privred-

nog vijeća u organizaciji Savezne skupštine i koliki je njegov značaj u budućem radu Savezne skupštine. Mislim da ćemo zajedno, svi članovi ovog Vijeća, učiniti napore i uložiti sve svoje sposobnosti i naše znanje da bi ovo Vijeće odmah od početka počelo da radi kako treba, djelotvorno i u duhu našeg Ustava i ostalih naših zakona i propisa.

Ja se ponovo zahvaljujem na ovom izboru.

Prelazimo na dnevni red: na izbor potpredsjednika Privrednog vijeća.

Čuli ste prijedlog koji je podnio poslanik Ante Jurjević zajedno sa 10 drugova poslanika za izbor potpredsjednika Vijeća. Predložen je poslanik Vajo Skendžić.

Ovaj prijedlog stavljam na glasanje. Ko je za prijedlog, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je poslanik Vajo Skendžić jednoglasno izabran za potpredsjednika Privrednog vijeća. (Aplauz).

Ovim je dnevni red prethodnog sastanka iscrpen.

Prva sjednica Privrednog vijeća održaće se 30. juna 1963. godine u 17 časova u ovoj sali,

odnosno ispravljam — nije isključeno da tu sjednicu koja se predviđa za 30. jun u 17 časova održimo 30. juna prije podne. To će se još vidjeti pa ćemo vam naknadno javiti.

Molim da dam još jedno saopštenje. Obavještavam vas da smo od predsjednika Savezne narodne skupštine primili pismo slijedeće sadržine (čita):

PREDSEDNIKU PRIVREDNOG VEĆA
SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Pošto su se veća Skupštine konstituisala i time stvorene mogućnosti za izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija, Molim vas da članove svog Veća obavestite da sam, u skladu sa odredbom člana 2. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava, sazvao zajedničku sjednicu svih veća Skupštine za danas, 29. juna 1963. godine, u 18 časova i 45 minuta nađi izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

Napominjem da će se zajednička sjednica održati u velikoj sali. Ovim bi prethodni sastanak bio zaključen.

(Sastanak je zaključen u 16 č 25 min)

P R I L O Z I

SAVEZNA SKUPŠTINA

P. Br. 12
28. VI 1963. godine
Beograd

PRIVREDNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Privredno veće je u organizaciji Savezne skupštine novo veće, pa zato nema ranijeg poslovnika koji bi se mogao u celosti primeniti na njegov rad. Zato se odmah u početku rada tog Veća postavlja pitanje po kojim pravilima postupka treba da se izvrši verifikacija poslaničkih mandata članova Veća. To pitanje može da se reši shodnom primenom odnosnih odredaba Poslovnika Veća proizvođača dosadašnje Savezne narodne skupštine, uz izvesne manje izmene.

Naime, postojeći Poslovnik Veća proizvođača Savezne narodne skupštine predviđa da se verifikacija poslaničkih mandata novoizabranog Veća vrši u toku dva prethodna sastanka Veća, s tim da izveštaj Verifikacione komisije, koja radi između ova dva sastanka, mora biti dostavljen članovima Veća najmanje na 24 časa pre početka drugog prethodnog sastanka. Na taj način postupak verifikacije mandata traje u Veću najmanje 2 dana, za šta prema dosadašnjem iskustvu nema opravdanja. Praksa je pokazala da u našem demokratskom izbornom sistemu, u kojem su osnovni nosioci izbornog postupka, naročito postupka kandidovanja, radni ljudi i uopšte građani i u kome je biračima obezbeđena puna zaštita njihovog izbornog prava, ne dolazi do takvih povreda izbornog postupka ili biračkog prava građana koje bi morale biti samirane u postupku verifikacije poslaničkih mandata.

Zato je uvek do sada sam postupak verifikacije mandata u svima predstavničkim telima bio jednostavan i završavao se relativno brzo. Otuda navedeni obavezni uslov da se izveštaj Verifikacione komisije dostavlja članovima Veća najmanje na 24 časa pre drugog prethodnog sastanka, u našim uslovima ne predstavlja instrumenat zaštite izbornog prava građana ili sigurnijeg proveravanja zakonitosti sprovedenih izbora, već neopravdanog usporavanja rada Veća, zbog čega ga treba napustiti.

Postojeći Poslovnik sadrži i tekst svečane izjave koju daju poslanici po verifikaciji mandata, a koji se mora uskladičiti sa funkcijom saveznog poslanika određenom Ustavom, a takođe i u pogledu Ustavom utvrđenog naziva naše socijalističke zajednice.

Sve to pokazuje da se odredbe označenog Poslovnika koje se odnose na postupak verifikacije poslaničkih mandata ne mogu u celini sprovesti. Zato se odlukom, koju predlažem sa ostalim funkcionerima koji su ostali na dužnosti posle raspuštanja Savezne narodne skupštine, predviđa adekvatnije regulisanje navedenih pitanja.

U svemu ostalom u pogledu postupka verifikacije mandata primenjuće se odredbe postojećeg Poslovnika Veća proizvođača Savezne narodne skupštine.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

P R E D L O G

ODLUKE O POSTUPKU VERIFIKACIJE POSLANIČKIH MANDATA U PRIVREDNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Član 1.

Verifikacija mandata novoizabranih poslanika Privrednog veća Savezne skupštine vrši se po odredbama ove odluke i po odredbama Poslovnika Veća proizvo-

đača Savezne narodne skupštine (»Službeni list FNRJ«, br. 47/58 i 49/59).

Član 2.

U Verifikacionu komisiju Privredno veće bira predsednika i osam članova komisije.

Član 3.

Po izboru Verifikacione komisije Privredno veće prekida rad. Čas nastavka rada Veća određuje predsedavajući.

Privredno veće nastaviće sa radom pošto primi izveštaj Verifikacione komisije.

Izveštaj Verifikacione komisije podeliće se poslanicima pre nastavka rada Veća.

Član 4.

Posle odluke Privrednog veća o verifikaciji mandata svi poslanici kojima je mandat verifikovan daju svečanu izjavu.

Svečana izjava glasi:

»Izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savesno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarenje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.«

Svečanu izjavu čita zapisničar Veća, a poslanici potpisuju njen tekst.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu kad je usvoji Privredno veće Savezne skupštine.

SAVEZNA SKUPŠTINA
PRIVREDNO VEĆE
Verifikaciona komisija
Br. 07-19/1
29. jun 1963. godine
Beograd

PRIVREDNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Verifikaciona komisija Privrednog veća Savezne skupštine primila je od Savezne izborne komisije Izveštaj br. 138 od 14. juna 1963. godine o rezultatu izbora poslanika za Privredno veće Savezne skupštine po izbornim jedinicama, sa svim izbornim aktima.

Komisija je primila i uverenje izabranih poslanika koja su im izdale opštinske izborne komisije.

Na svojoj sednici održanoj 29. juna 1963. godine Verifikaciona komisija je razmotrila izborna akta, poslanička uverenja i druge materijale, pa na osnovu toga podnosi Privrednom veću Savezne skupštine sledeći izveštaj:

I

Verifikaciona komisija je utvrdila:

1. da je za izbor članova Privrednog veća u svim izbornim jedinicama na teritoriji Jugoslavije bilo podneto na potvrdu i od strane opštinskih izbornih komisija potvrđeno 120 kandidatura. Od toga je bilo potvrđeno u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini 21, u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori 3, u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 27, u Socijalističkoj Republici Makedoniji 9, u Socijalističkoj Republici Sloveniji 10 i u Socijalističkoj Republici Srbiji 50 kandidatura;

2. da su izbori poslanika za Privredno veće Savezne skupštine održani 3. juna 1963. godine u svim izbornim jedinicama određenim Zakonom o izbornim jedinicama za izbor poslanika za Saveznu skupštinu;

3. da su izborni poslanici za Privredno veće Savezne skupštine sprovedeni pravilno i u redu i da, prema sadržini izbornih akata, nije bilo nepravilnosti koje bi uticale na rezultat izbora u nekoj izbornoj jedinici;

4. da je od 42.817 odbornika opštinskih skupština u glasanju učestvovalo 41.159 i da su svi izabrani kandidati dobili većinu glasova predviđenu u članu 99. stav 1. Zakona o izboru saveznih poslanika;

5. da nije bilo podnetih prigovora i žalbi opštinskim izbornim komisijama zbog nepravilnosti u radu nadležnih organa u toku pojedinih izbornih radnji, a takođe ni prigovora ovom Veću.

II

Na osnovu izloženog Verifikaciona komisija predlaže Privrednom veću Savezne skupštine da se verifikiraju mandati sledećih saveznih poslanika koji su u Privredno veće izabrani na izborima održanim 3. juna 1963. godine, i to:

A. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI

1. Izborna jedinica **Banja Luka** — **Karabegović Hasana Osman**, iz Sarajeva.
2. Izborna jedinica **Bosanska Gradiška** — **Matekalo Jakova inž. Slavko**, iz Banja Luke.
3. Izborna jedinica **Jajce** — **Sušić Hamze Huso**, iz Donjeg Vakufa.
4. Izborna jedinica **Prijedor** — **Dejanović Ive Anđelko**, iz Ljubljane.
5. Izborna jedinica **Sanski Most** — **Čehajić Huse Hamo**, iz Sarajeva.
6. Izborna jedinica **Bihać** — **Bajić Marka Lazar**, iz Drvana.
7. Izborna jedinica **Bosanski Brod** — **Jašarević Hamdije Dževad**, iz Bosanskog Broda.
8. Izborna jedinica **Doboj** — **Pantić Živka Dušan**, iz Doboja.
9. Izborna jedinica **Maglaj** — **Blagojević Petra inž. Đorđe**, iz Zavidovića.
10. Izborna jedinica **Livno** — **Perković Ivana Mile**, iz Sarajeva.
11. Izborna jedinica **Mostar** — **Imamović Saliha inž. Ibro**, iz Mostara.
12. Izborna jedinica **Trebinje** — **Čecur Mate Savo**, iz Mostara.
13. Izborna jedinica **Centar** — **Sarajevo** — **Protić Jovana Danilo**, iz Sarajeva.
14. Izborna jedinica **Goražde** — **Čengić Čamila Hamdija**, iz Goražda.
15. Izborna jedinica **Novo Sarajevo** — **Muminagić Atifa Džemo**, iz Sarajeva.
16. Izborna jedinica **Visoko** — **Mandić Dušana inž. Nada**, iz Sarajeva.
17. Izborna jedinica **Zenica** — **Tomić Ljubomira Stanko**, iz Zenice.
18. Izborna jedinica **Bijeljina** — **Opalić Steve Risto**, iz Bijeljine.
19. Izborna jedinica **Brčko** — **Suljagić Ibrahima Sulejman**, iz Brčkog.
20. Izborna jedinica **Tuzla** — **Janković Koste inž. Đoko**, iz Tuzle.
21. Izborna jedinica **Zvornik** — **Anđrić Veljka Nikola**, iz Tuzle.

B. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI CRNOJ GORI

22. Izborna jedinica **Ivangrad** — **Mojašević Milovana Milija**, iz Ivangrada.
23. Izborna jedinica **Nikšić** — **Maksimović Raka Dra-
giša**, iz Nikšića.

24. Izborna jedinica **Titograd** — **Savićević Sava Đorđe**, iz Titograda.

C. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI HRVATSKOJ

25. Izborna jedinica **Bjelovar** — **Karanović Mitra Branko**, iz Beograda.
26. Izborna jedinica **Koprivnica** — **Kralj Stjepana inž. Zlata**, iz Koprivnice.
27. Izborna jedinica **Virovitica** — **Martonja Marka inž. Ivan**, iz Suhopolja.
28. Izborna jedinica **Gospić** — **Skendžić Petra inž. Vajo**, iz Zagreba.
29. Izborna jedinica **Karlovac** — **Radović Šimuna Katica**, iz Duge Rese.
30. Izborna jedinica **Našice** — **Gajdek Pave inž. Marija**, iz Donjeg Miholjca.
31. Izborna jedinica **Osiijek** — **Špika Antuna Ivan**, iz Osijeka.
32. Izborna jedinica **Slavonski Brod** — **Svilar Sofije Ratko**, iz Slavonskog Broda.
33. Izborna jedinica **Slavonska Požega** — **Dragojlović Đure Petar**, iz Nove Gradiške.
34. Izborna jedinica **Vinkovci** — **Pavlović Đure inž. Rade**, iz Županje.
35. Izborna jedinica **Pula** — **Foskio Valentina inž. Alfred**, iz Pule.
36. Izborna jedinica **Crikvenica** — **Koren Ivana Stjepan**, iz Rijeke.
37. Izborna jedinica **Rijeka** — **Valentić Jakova Franjo**, iz Rijeke.
38. Izborna jedinica **Petrinja** — **Veber Franca Norbert**, iz Siska.
39. Izborna jedinica **Sisak** — **Puklek Josipa Stjepan**, iz Zagreba.
40. Izborna jedinica **Dubrovnik** — **Gržetić Lazara Natalija**, iz Dubrovnika.
41. Izborna jedinica **Sinj** — **Kukoč Krunoslava Ivica-Jordan**, iz Beograda.
42. Izborna jedinica **Split** — **Jurjević Marina Ante**, iz Splita.
43. Izborna jedinica **Šibenik** — **Krnić Frane Tomislav**, iz Šibenika.
44. Izborna jedinica **Zadar** — **Matulić Augustina Zdravko**, iz Zadra.
45. Izborna jedinica **Čakovec** — **Fundak Ivana Jakob**, iz Kotoribe.
46. Izborna jedinica **Varaždin** — **Đureta Pavla Stjepan-Danko**, iz Varaždina.
47. Izborna jedinica **Krapina** — **Jureković Stjepana Stjepan**, iz Zagreba.
48. Izborna jedinica **Zagreb I** — **Vidović Petra Ante**, iz Zagreba.
49. Izborna jedinica **Zagreb II** — **Zečević Mihajla Rajka**, iz Zagreba.
50. Izborna jedinica **Zagreb III** — **Reljić Svetozara Dušan**, iz Zagreba.
51. Izborna jedinica **Zagreb IV** — **Matijašić Ivana Franjo**, iz Zagreba.

D. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI MAKEDONIJI

52. Izborna jedinica **Bitola** — **Dameski Simonov Đore**, iz Skoplja.
53. Izborna jedinica **Kumanovo** — **Filipović Tihomira Čedomir**, iz Kumanova.
54. Izborna jedinica **Ohrid** — **Dimovski Najdov Vasil**, iz Skoplja.
55. Izborna jedinica **Skopje I** — **Čerepnalkovski Sofre Spase**, iz Skoplja.
56. Izborna jedinica **Skopje II** — **Stamenkov Done Vlado**, iz Skoplja.
57. Izborna jedinica **Štip I** — **Arsov Dimitrov inž. Todor**, iz Probištipa.
58. Izborna jedinica **Štip II** — **Kotev Ilvo Gorgi**, iz Strumice.

59. Izborna jedinica **Tetovo** — **Vela Halima Husni**, iz Tetova.
 60. Izborna jedinica **Titov Veles** — **Taleski Petrov Blagoja**, iz Skopja.

E. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SLOVENIJI

61. Izborna jedinica **Celje I** — **Pariš Bruna inž. Ivan**, iz Velenja.
 62. Izborna jedinica **Celje II** — **Opaka Franca Viktor**, iz Štore.
 63. Izborna jedinica **Koper** — **Drekonja Ivana Ivan**, iz Nove Gorice.
 64. Izborna jedinica **Kranj** — **Verbič Jožeta Andrej**, iz Beograda.
 65. Izborna jedinica **Ljubljana I** — **Vidmar Ivana Milan**, iz Ljubljane.
 66. Izborna jedinica **Ljubljana II** — **Peršić Franca Zorka**, iz Ljubljane.
 67. Izborna jedinica **Novo Mesto** — **Mravlja Juriša inž. Ciril**, iz Ljubljane.
 68. Izborna jedinica **Maribor** — **Škerbic Miloša Majda**, iz Maribora.
 69. Izborna jedinica **Murska Sobota** — **Medl Marije inž. Ferdo**, iz Ravne.
 70. Izborna jedinica **Ptuj** — **Pešec Ignaca Simon**, iz Ptuja.

F. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SRBIJI

71. Izborna jedinica **Beograd I** — **Čukarica** — **Kovačević Radomira Vojislav**, iz Železnika.
 72. Izborna jedinica **Beograd II** — **Stari grad** — **Višnjić Miloša Vladimir**, iz Beograda.
 73. Izborna jedinica **Beograd III** — **Voždovac** — **Morača Ostoje Vojin**, iz Beograda.
 74. Izborna jedinica **Beograd IV** — **Vračar** — **Žeželj Ljubomira Branko**, iz Beograda.
 75. Izborna jedinica **Beograd V** — **Zemun** — **Bošković Jovana Dragutin**, iz Zemuna.
 76. Izborna jedinica **Beograd VI** — **Zvezdara** — **Matijašević Đure Šćepan**, iz Beograda.
 77. Izborna jedinica **Arandelovac** — **Lalović Radomira Svetomir**, iz Arandelovca.
 78. Izborna jedinica **Kragujevac** — **Raković Milutina Prvoslav**, iz Kragujevca.
 79. Izborna jedinica **Svetozarevo** — **Branković Stanislava Ranko**, iz Paraćina.
 80. Izborna jedinica **Čačak** — **Nenadović Luke Radoša**, iz Čačka.
 81. Izborna jedinica **Kraljevo** — **Strizak Petra Đorđe**, iz Kraljeva.
 82. Izborna jedinica **Kruševac** — **Savić Josije Vojislav**, iz Kruševca.
 83. Izborna jedinica **Novi Pazar** — **Zekavica Vukosava Miodrag**, iz Novog Pazara.
 84. Izborna jedinica **Trstenik** — **Bosanac Tanasija Krsta**, iz Trstenika.
 85. Izborna jedinica **Leskovac** — **Mitić Dragutina Tomislav**, iz Leskovca.
 86. Izborna jedinica **Vladčin Han** — **Stojanović Dragutina Vljako**, iz Leskovca.
 87. Izborna jedinica **Vranje** — **Petković Koste Mirjana**, iz Vranja.
 88. Izborna jedinica **Aleksinac** — **Petrović Bogomira Miodrag**, iz Aleksinca.
 89. Izborna jedinica **Niš** — **Jasić Dušana Vladimir**, iz Niša.
 90. Izborna jedinica **Pirot** — **Manić Ćire Aleksandar**, iz Pirota.
 91. Izborna jedinica **Prokuplje** — **Kovačević Vićentija Ljubinko**, iz Prokuplja.
 92. Izborna jedinica **Bačka Palanka** — **Đakov Milivoja Milan**, iz Novog Sada.

93. Izborna jedinica **Bečej** — **Šenk Mavre inž. Ivan**, iz Novog Sada.
 94. Izborna jedinica **Novi Sad** — **Kekić Petra Danilo**, iz Beograda.
 95. Izborna jedinica **Pančevo** — **Bogdanov Lazara Dušan**, iz Novog Sada.
 96. Izborna jedinica **Vršac** — **Stojković Velizara inž. Dušica**, iz Pančeva.
 97. Izborna jedinica **Petrovac** — **Mirković Vojislava Branko**, iz Smederevske Palanke.
 98. Izborna jedinica **Požarevac** — **Arsić Borislava Dušan**, iz Požarevca.
 99. Izborna jedinica **Smederevo** — **Ivanović Milana Sava**, iz Smedereva.
 100. Izborna jedinica **Ruma** — **Ljubinković Mitra Bogdan**, iz Rume.
 101. Izborna jedinica **Sremska Mitrovica** — **Konstatić Lazara Vlada**, iz Sremske Mitrovice.
 102. Izborna jedinica **Senta** — **Dobo Ferenc Šandor**, iz Subotice.
 103. Izborna jedinica **Sombor** — **Tepavac Rade Ilija**, iz Beograda.
 104. Izborna jedinica **Subotica** — **Šujić Lajča Ana**, iz Subotice.
 105. Izborna jedinica **Prijepolje** — **Potežica Rada Velimir-Leka**, iz Titovog Užica.
 106. Izborna jedinica **Titovo Užice** — **Samardžić Bogoljuba Miloš**, iz Titovog Užica.
 107. Izborna jedinica **Lazarevac** — **Dudić Marka Petar**, iz Velikih Crljena.
 108. Izborna jedinica **Loznica** — **Komarčević Milivoja Radenko**, iz Loznice.
 109. Izborna jedinica **Šabac** — **Pantelić Spasoja Jordan**, iz Šapca.
 110. Izborna jedinica **Valjevo** — **Miletić Živorada Radmila**, iz Valjeva.
 111. Izborna jedinica **Negotin** — **Đurić Milisava Svetislav**, iz Bora.
 112. Izborna jedinica **Zaječar** — **Gligorićević Save Dušan**, iz Beograda.
 113. Izborna jedinica **Kikinda** — **Romac Rade Paško**, iz Beograda.
 114. Izborna jedinica **Zrenjanin** — **Palašti Istvana Istvan**, iz Zrenjanina.
 115. Izborna jedinica **Gnjilane** — **Reufi Abdulraufa Kadri**, iz Kosovske Mitrovice.
 116. Izborna jedinica **Kosovska Mitrovica** — **Jelisavić Blagoja Sreten**, iz Zvečana.
 117. Izborna jedinica **Peć** — **Pulja Ibrahima Imer**, iz Prištine.
 118. Izborna jedinica **Priština** — **Mirena Sulje Džafer**, iz Obilića.
 119. Izborna jedinica **Prizren** — **Janković Todora Milivoje**, iz Prizrena.
 120. Izborna jedinica **Uroševac** — **Kovačević Petra Milija**, iz Prištine.

III

Podnoseći ovaj izveštaj, Komisija predlaže Veću da ga usvoji.
 Za izvestioca je određen poslanik Stanko Tomić.

Predsednik
Ante Jurjević s. r.

Članovi:

Hamo Čehajić s. r.; Svetislav Đurić s. r.; inž. Marija Gajdek s. r.; Šćepan Matijašević s. r.; Milija Mojašević s. r., Stanko Tomić s. r., Husni Vela s. r., Milan Vidmar s. r.

PRIVREDNO VEĆE

1. SEDNICA

OD 30. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ž A J

Dnevni red:

1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije;
2. Pretres Predloga zakona o važenju propisa o privremenim mjerama donetih na osnovu člana 6. stav 1. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava.

PRESEDAVAO
PRESEDNIK
OSMAN KARABEGOVIĆ

Početak u 12 č 15 min

Predsjednik Osman Karabegović:

Drugarice i drugovi poslanici, otvaram Prvu sjednicu Privrednog vijeća.

Konstatujem da imamo kvorum i da Vijeće može punovažno odlučivati.

Prije utvrđivanja dnevnog reda obavještavam poslanike da se zapisnik prethodnog sastanka nalazi na klupama.

Ima li neko primjedaba na ovaj zapisnik? (Nema).

Pošto niko nema primjedaba na zapisnik zapisnik će se ovjeriti.

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije;

2. Pretres Prijedloga zakona o važenju propisa o privremenim mjerama donetih na osnovu člana 6. stav 1. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava.

Da li Vijeće prihvata ovaj prijedlog dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predloženi dnevni red prihvaćen.

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Izbor Mandatno-imunitetske komisije.

Prijedlog za izbor Mandatno-imunitetske komisije podnosi Komisija za pitanja izbora i imenovanja Savezne skupštine.

Drug Vajo Skendžić će predložiti sastav te komisije.

Vajo Skendžić:

Na osnovu člana 208. stav 3. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na osnovu člana 24. Odluke o privremenom poslovnom redu Privrednog veća Savezne skupštine, Komisija za pitanja izbora i imenovanja Savezne skupštine predlaže da se u Mandatno-imunitetsku komisiju Privrednog veća Savezne skupštine izaberu:

Za predsjednika **Andrej Verbič**, izabran u Izornoj jedinici Kranj, Socijalistička Republika Slovenija.

Za članove:

Spase Čerepnalkovski, izabran u Izornoj jedinici Skopje I, Socijalistička Republika Makedonija;

Imer Pulja, izabran u izornoj jedinici Peć, Socijalistička Republika Srbija;

Katica Radović, izabrana u Izornoj jedinici Karlovac, Socijalistička Republika Hrvatska;

Huso Sušić, izabran u Izornoj jedinici Jajce, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.

(Predsjednik Komisije za pitanja izbora i imenovanja Zvonko Brkić i ostali članovi Komisije.)

Predsjednik Osman Karabegović:

Čuli ste prijedlog za izbor Mandatno-imunitetske komisije. Ima li drugih prijedloga? (Nema).

Stavljam prijedlog za izbor Mandatno-imunitetske komisije na glasanje. Ko je za sastav Komisije kako je predložio drug Skendžić, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je jednoglasno usvojen prijedlog koji je podnijela Komisija za pitanja izbora i imenovanja i da je Mandatno-imunitetska komisija Privrednog vijeća izabrana.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Pretres Prijedloga zakona o važenju propisa o privremenim mjerama donetih na osnovu člana 6. stav 1. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava.

Kao što se iz obrazloženja vidi, u pitanju je privremeno produženje važenja odluka koje je Savezno izvršno vijeće donijelo po ovlaštenju iz člana 6. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava, a koje bi inače prestale da važe poslije mjesec dana od dana konstituisanja Savezne skupštine. Zato predlažem da ovaj zakonski prijedlog Vijeće uzme neposredno u pretres.

Da li se poslanici slažu s ovim prijedlogom? (Slažu). Ima li ko protiv? (Nema).

Pošto se Vijeće slaže da ovaj zakonski prijedlog uzme neposredno u pretres, prelazimo na pretres Prijedloga zakona o važenju propisa o privremenim mjerama donetih na osnovu člana 6. stav 1. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava.

Otvaram pretres. Da li se ko javlja za riječ? (Niko se ne javlja).

Pošto se niko ne javlja za riječ, stavljam ovaj zakonski prijedlog na glasanje. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasajna? (Nije).

Objavljujem da je Privredno vijeće jedno-glasno usvojilo Prijedlog zakona o važenju pro-

pisa o privremenim mjerama donetih na osnovu člana 6. stav 1. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava.

Radi usaglašavanja teksta ovog Zakona sa tekstom koji će usvojiti Savezno vijeće, trebalo bi da napravimo mali odmor. Međutim, da ne bi cijelo Vijeće čekalo na ovo usaglašavanje teksta, predlažem da Vijeće ovlasti mene da ja to uradim. Da li se stažete? (Slažemo).

Time je dnevni red ove sjednice iscrpen, a naredna sjednica će se zakazati po odredbama Poslovnika.

(Sjednica je zaključena u 12 č 30 min).

PROSVETNO-KULTURNO VEĆE

PRETHODNI SASTANAK

OD 29. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ź A J

Pre dnevnog reda:

1. Izbor zapisničara.

Dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine;
2. Izbor Verifikacione komisije;
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata;
4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine;
5. Izbor predsednika i potpredsednika Prosvetno-kulturnog veća.

PREDSEDAVALI:

ILIJA ĐURIČIĆ, JOŽE SMOLE
I PREDSEDNİK NIKOLA SEKULIĆ

Početak u 10 č 10 min

Predsedavajući Ilija Đuričić:

Drugarice i drugovi, dopustite mi da pročitam pismo predsednika Savezne narodne skupštine druga Petra Stambolića upućeno Prosvetno-kulturnom veću (čita):

PROSVETNO-KULTURNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Obaveštavam Prosvetno-kulturno veće Savezne skupštine da će, saglasno uobičajenoj praksi u radu predstavničkih tela, prethodni sastanak za verifikovanje mandata članova tog Veća otvoriti i predsedavati mu do izbora Verifikacione komisije drug dr Ilija Đuričić, kao najstariji član Veća po godinama.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

Drugarice i drugovi, prema ovoj uobičajenoj praksi otvaram ovaj prethodni sastanak Prosvetno-kulturnog veća.

Predlažem najpre da izaberemo zapisničare. Za zapisničare predlažem poslanika druga Rajka Tomovića i poslanika drugaricu Nadeždu Veljković.

Da li se prima ovaj predlog? Ja bih molio da dizanjem ruke odlučimo da li se slažete sa tim. Ko je za, neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da su jednoglasno izabrani zapisničari i molim da izvole zauzeti svoja mesta.

Za dnevni red predlažem:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine;

2. Izbor Verifikacione komisije;

3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Da li Veće prihvata ovaj dnevni red? (Prihvata). Ima li ko protiv? (Nema).

Objavljujem da je dnevni red usvojen.

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine.

Predlog odluke svi su poslanici dobili i stavljam predlog na razmatranje, odnosno diskutuju.

Da li ko želi da uzme reč? (Niko se ne javlja).

Ako se niko ne javlja za reč, stavljam Predlog odluke na glasanje. Predlažem da se glasanje izvrši dizanjem ruke. Ko je za Predlog odluke, molim da dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Prosvetno-kulturno veće Savezne skupštine jednoglasno usvojilo Predlog odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Izbor Verifikacione komisije.

Prema Odluci o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine, predlog za izbor predsednika i 8 članova Verifikacione komisije podnosi grupa od 10 poslanika.

Da li ko od drugova ima predlog?

Ima reč poslanik inž. Anton Tribušon.

Anton Tribušon (Izborna jedinica Kranj):

Na osnovu člana 2. Odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća, predlažem da se u Verifikacionu komisiju Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine izaberu:

Za predsednika **Jože Smole**, izabran u Izornoj jedinici Koper, Socijalistička Republika Slovenija.

Za članove:

Marinko Gruić, izabran u Izornoj jedinici Sinj, Socijalistička Republika Hrvatska;

Dr Andrija Krešić, izabran u Izornoj jedinici Livno, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Predrag Kuševski, izabran u Izornoj jedinici Skopje I, Socijalistička Republika Makedonija;

Dušan Mitević, izabran u Izornoj jedinici Priština, Socijalistička Republika Srbija;

Sana Salahović, izabrana u Izornoj jedinici Mostar, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Milica Trbović, izabrana u Izornoj jedinici Gospić, Socijalistička Republika Hrvatska;

Olga Vitorović, izabrana u Izornoj jedinici Sombor, Socijalistička Republika Srbija;

Ilija Vuković, izabran u Izornoj jedinici Nikšić, Socijalistička Republika Crna Gora.

Predlagачi:

Inž. Anton Tribušon, izabran u Izornoj jedinici Kranj, Socijalistička Republika Slovenija;

Milka Minić, izabrana u Izornoj jedinici Čačak, Socijalistička Republika Srbija;

Nadežda Veljković, izabrana u Izornoj jedinici Zaječar, Socijalistička Republika Srbija;

Jure Franičević, izabran u Izornoj jedinici Split, Socijalistička Republika Hrvatska;

Jon Tapalaga, izabran u Izornoj jedinici Vršac, Socijalistička Republika Srbija;

Nedim Šarac, izabran u Izornoj jedinici Novo Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Kiro Hadži Vasilev, izabran u Izornoj jedinici Titov Veles, Socijalistička Republika Makedonija;

Risto Tošović, izabran u Izornoj jedinici Goražde, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Vladimir Mađarić, izabaran u Izornoj jedinici Varaždin, Socijalistička Republika Hrvatska;

Safeta Nimani-Rugova, izabrana u Izornoj jedinici Uroševac, Socijalistička Republika Srbija.

Predsedavajući Ilija Đuričić:

Čuli ste predlog za izbor Verifikacione komisije koji je u ime grupe od 10 poslanika podneo poslanik Anton Tribušon.

Ima li kakav drugi predlog za izbor Verifikacione komisije?

Ako nema drugih predloga, stavljam ovaj predlog na glasanje. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je jednoglasno usvojen predlog koji je podneo poslanik inž. Anton Tribušon u ime grupe od 10 poslanika i da je Verifikaciona komisija izabrana.

Molim poslanike da svoja uverenja o izboru predaju službenicima Skupštine koji će ih prikupiti.

Prekidam sastanak Veća i pozivam predsednika i članove Verifikacione komisije da se odmah posle prekida ovog dela sastanka okupe u sali broj 49 na I spratu, da bi primili materijal o sprovedenim izborima, razmotrili ga i sačinili izveštaj za Veće.

Obaveštavam Veće da će u nastavku sastanka predsedavati predsednik Verifikacione komisije do izbora predsednika Veća.

Nastavak sastanka biće danas po podne u 17 časova.

(Sastanak je prekinut u 10 č 20 min).

Nastavak prethodnog sastanka u 17 č

Predsedavajući Jože Smole:

Nastavljamo rad.

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Molim izvestioca Verifikacione komisije druga dr Andriju Krešića da podnese izveštaj.

Dr Andrija Krešić (Izborna jedinica Livno):
(Čita Izveštaj Verifikacione komisije. — Videti u prilogu).

Predsedavajući Jože Smole:

Da li neko od poslanika želi da uzme reč povodom Izveštaja Verifikacione komisije? (Niko se ne javlja).

Stavljam na glasanje Izveštaj Verifikacione komisije. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Izveštaj Verifikacione komisije jednoglasno primljen i da su verificirani mandati svih članova ovog Veća.

Prelazimo na davanje svečane izjave.

Prema Odluci o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine, svečana izjava daje se na taj način što će jedan od zapisničara pročitati tekst svečane izjave, a poslanici će ovaj tekst potpisati.

Molim zapisničara da pročita tekst svečane izjave. (Svi poslanici ustaju).

Rajko Tomović (Izborna jedinica Beograd — Voždovac) (Čita tekst svečane izjave):

Svečano izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savesno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarivanje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Predsedavajući Jože Smole:

Molim članove Veća da potpišu svečanu izjavu. (Svi poslanici potpisuju svečanu izjavu).

Predlažem da dnevni red dopunimo četvrtom tačkom: Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Prosvetno-kulturnog veća.

Ovaj Predlog odluke je umnožen i podeljen članovima Veća.

Da li Veće prihvata ovu dopunu dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Prosvetno-kulturnog veća.

Otvaram pretres. Da li neko želi da uzme reč? (Niko).

Prelazimo na glasanje. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Predlog odluke o privremenom poslovnom redu Prosvetno-kulturnog veća jednoglasno usvojen.

Takođe predlažem dopunu dnevnog reda još jednom tačkom. To bi bila peta tačka dnevnog reda: Izbor predsednika i potpredsednika Prosvetno-kulturnog veća.

Da li Veće prihvata ovu dopunu dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: Izbor predsednika i potpredsednika Prosvetno-kulturnog veća.

Prema Odluci o privremenom poslovnom redu Prosvetno-kulturnog veća, predlog za izbor predsednika i potpredsednika Veća podnosi grupa od 10 članova Veća, a glasanje se vrši posebno za predsednika, a onda za potpredsednika.

Da li neko od poslanika ima predlog za izbor predsednika i potpredsednika Veća.

(Puniša Perović: Molim za reč).

Ima reč drug Puniša Perović.

Puniša Perović (Izborna jedinica Ivangrad):

Na osnovu člana 193. stav 2. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i člana 5. Odluke o privremenom poslovnom redu Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine, a na inicijativu Izvršnog odbora Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća koji su potpisali ovaj predlog, predlažem da se za predsednika Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine izabere drug **Nikola Sekulić**, a da se za potpredsednika Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine izabere drugarica **Nada Manojlović**.

Predlagачi:

Puniša Perović, izabran u Izornoj jedinici Ivangrad, Socijalistička Republika Crna Gora;

Nada Manojlović, izabrana u Izornoj jedinici Bijeljina, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Skender Kulenović, izabran u Izornoj jedinici Zenica, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Vlado Oluić, izabran u Izornoj jedinici Rijeka, Socijalistička Republika Hrvatska;

Draginja Metikoš, izabrana u Izornoj jedinici Petrinja, Socijalistička Republika Hrvatska;

Aco Šopov, izabran u Izornoj jedinici Štip I, Socijalistička Republika Makedonija;

Jože Smole, izabran u Izornoj jedinici Koper, Socijalistička Republika Slovenija;

Mihalj Olajoš, izabran u Izornoj jedinici Senta, Socijalistička Republika Srbija;

Branislav Škembarević, izabran u Izornoj jedinici Peć, Socijalistička Republika Srbija;

Rizah Odžakčić, izabran u izornoj jedinici Maglaj, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.

Predsedavajući Jože Smole:

Čuli ste predlog za izbor predsednika i potpredsednika Veća. Da li ima drugih predloga? (Nema).

Pošto drugih predloga nema, stavljam na glasanje predlog koji je podneo drug Puniša Perović. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je za predsednika Prosvetno-kulturnog veća jednoglasno izabran drug **Nikola Sekulić**. (Aplauz).

Predsjednik Nikola Sekulić:

Drugarice i drugovi poslanici, zahvaljujem na izboru kojim ste mi povjerili dužnost predsjednika ove visoke institucije društvenog samoupravljanja i predstavničkog tijela Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Želim da kažem samo to da će sva moja nastojanja ići za tim, naravno, zajedno sa vama, da rad ovog Vijeća bude u skladu sa intencijama Ustava i sa stalnim progresivnim kretanjem našeg socijalističkog društva. Isto tako želim naglasiti da ćemo u našim raspravama o našoj politici u oblasti obrazovanja, odgoja, nauke i kulture u najširem smislu oslanjati se i saradivati sa radnim zajednicama i društvenim organizacijama, i neka vrijeme i rezultati rada potvrde ova naša nastojanja

Prelazimo na izbor potpredsjednika Prosvjetno-kulturnog vijeća.

Čuli ste prijedlog da se za potpredsjednika Prosvjetno-kulturnog vijeća izabere drugarica Nada Manojlović.

Stavljam prijedlog na glasanje. Ko je za prijedlog da se za potpredsjednika Prosvjetno-kulturnog vijeća izabere drugarica Nada Manojlović, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je drugarica Nada Manojlović jednoglasno izabrana za potpredsjednika Prosvjetno-kulturnog vijeća. (Aplauz).

Zaključujem prethodni sastanak.

(Prethodni sastanak je zaključen u 17 č 20 min).

P R I L O Z I

SAVEZNA SKUPŠTINA

P. Br. 12
28. VI 1963. godine
Beograd

PROSVETNO-KULTURNOM VEĆU SAVEZNE
SKUPŠTINE

Beograd

Prosvetno-kulturno veće je u organizaciji Savezne skupštine novo veće, pa zato nema ranijeg poslovnika koji bi se mogao u celosti primeniti na njegov rad. Zato se odmah u početku rada tog Veća postavlja pitanje po kojim pravilima postupka treba da se izvrši verifikacija poslaničkih mandata članova Veća. To pitanje može da se reši shodnom primenom odnosnih odredaba Poslovnika Veća proizvođača dosadašnje Savezne narodne skupštine, uz izvesne manje izmene.

Naime, postojeći Poslovnik Veća proizvođača Savezne narodne skupštine predviđa da se verifikacija poslaničkih mandata novoizabranog Veća vrši u toku dva prethodna sastanka Veća, s tim da izveštaj Verifikacione komisije, koja radi između ova dva sastanka, mora biti dostavljen članovima Veća najmanje na 24 časa pre početka drugog prethodnog sastanka. Na taj način postupak verifikacije mandata traje u Veću najmanje 2 dana, za šta prema dosadašnjem iskustvu nema opravdanja. Praksa je pokazala da u našem demokratskom izbornom sistemu, u kojem su osnovni nosioci izbornog postupka, naročito postupka kandidovanja, radni ljudi i uopšte građani i u kome je biračima obezbeđena puna zaštita njihovog izbornog prava, ne dolazi do takvih povreda izbornog postupka ili biračkog prava građana koje bi morale biti sanirane u postupku verifikacije poslaničkih mandata.

Zato je uvek do sada sam postupak verifikacije mandata u svima predstavničkim telima bio jednostavan i završavao se relativno brzo. Otuda navedeni obavezni uslov da se izveštaj Verifikacione komisije dostavlja članovima Veća najmanje na 24 časa pre drugog prethodnog sastanka, u našim uslovima ne predstavlja instrument zaštite izbornog prava građana ili sigurnijeg proveravanja zakonitosti sprovedenih izbora već neopravdanog usporavanja rada Veća, zbog čega ga treba napustiti.

Postojeći Poslovnik sadrži i tekst svečane izjave koju daju poslanici po verifikaciji mandata, a koji se mora uskladiti sa funkcijom saveznog poslanika određenom Ustavom, a takođe i u pogledu Ustavom utvrđenog naziva naše socijalističke zajednice.

Sve to pokazuje da se odredbe označenog Poslovnika koje se odnose na postupak verifikacije poslaničkih mandata ne mogu u celini sprovesti. Zato se odlukom, koju predlažem sa ostalim funkcionerima koji su ostali na dužnosti posle raspuštanja Savezne narodne skupštine, predviđa adekvatnije regulisanje navedenih pitanja.

U svemu ostalom u pogledu postupka verifikacije mandata primenjujuće se odredbe postojećeg Poslovnika Veća proizvođača Savezne narodne skupštine.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

P R E D L O G

ODLUKE O POSTUPKU VERIFIKACIJE POSLANIČ-
KIH MANDATA U PROSVETNO-KULTURNOM
VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Član 1.

Verifikacija mandata novoizabranih poslanika Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine vrši se po odredbama ove odluke i po odredbama Poslovnika Ve-

ća proizvođača Savezne narodne skupštine (»Službeni list FNRJ«, br. 47/58 i 49/59).

Član 2.

U Verifikacionu komisiju Prosvetno-kulturno veće bira predsednika i osam članova komisije.

Član 3.

Po izboru Verifikacione komisije Prosvetno-kulturno veće prekida rad. Čas nastavka rada Veća određuje predsedavajući.

Prosvetno-kulturno veće nastaviće sa radom pošto primi izveštaj Verifikacione komisije.

Izveštaj Verifikacione komisije podeliće se poslanicima pre nastavka rada Veća.

Član 4.

Posle odluke Prosvetno-kulturnog veća o verifikaciji mandata svi poslanici kojima je mandat verifikovan daju svečanu izjavu.

Svečana izjava glasi:

»Izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savezno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarenje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.«

Svečanu izjavu čita zapisničar Veća, a poslanici potpisuju njen tekst.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu kad je usvoji Prosvetno-kulturno veće Savezne skupštine.

SAVEZNA SKUPŠTINA
PROSVETNO-KULTURNO VEĆE

Verifikaciona komisija

Br. 08-16/1

29. jun 1963. godine

Beograd

PROSVETNO-KULTURNOM VEĆU SAVEZNE
SKUPŠTINE

Beograd

Verifikaciona komisija Prosvetno-kulturnog veća primila je od Savezne izborne komisije izveštaj br. 139. od 14. juna 1963. godine o rezultatu izbora poslanika za Prosvetno-kulturno veće Savezne skupštine po izbornim jedinicama, sa svim izbornim aktima.

Komisija je primila i poslanička uverenja izbornih poslanika koja su im izdata od opštinskih izbornih komisija.

Na svojoj sednici održanoj 29. juna 1963. godine Verifikaciona komisija je razmotrila izborna akta, poslanička uverenja i druge materijale, pa na osnovu toga podnosi Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine sledeći izveštaj:

I

Verifikaciona komisija je utvrdila:

1. da je za izbor članova Prosvetno-kulturnog veća u svim izbornim jedinicama na teritoriji Jugoslavije bilo podneto na potvrdu i od strane opštinskih izbornih komisija potvrđeno 120 kandidatura. Od toga je bilo potvrđeno u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini 21, u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori 3, u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 27, u Socijalističkoj Republici Makedoniji 9, u Socijalističkoj Republici Sloveniji 10 i u Socijalističkoj Republici Srbiji 50 kandidatura;

2. da su izbori poslanika za Prosvetno-kulturno veće Savezne skupštine održani 3. juna 1963. godine u svim izbornim jedinicama određenim Zakonom o izbornim jedinicama za izbor poslanika za Saveznu skupštinu;

3. da su izbori poslanika za Prosvetno-kulturno veće Savezne skupštine sprovedeni pravilno i u redu i da, prema sadržini izbornih akata, nije bilo nepravilnosti koje bi uticale na rezultat izbora u nekoj izbornoj jedinici;

4. da je od 42.817 odbornika opštinskih skupština u glasanju učestvovalo 41.159 i da su svi izabrani kandidati dobili većinu glasova predviđenu u članu 99. stav 1. Zakona o izboru saveznih poslanika;

5. da nije bilo podnetih prigovora i žalbi opštinskim izbornim komisijama zbog nepravilnosti u radu nadležnih organa u toku pojedinih izbornih radnji, a takođe ni prigovora ovom Veću.

II

Na osnovu izloženog Verifikaciona komisija predlaže Prosvetno-kulturnom veću Savezne skupštine da se verifikiraju mandati sledećih saveznih poslanika koji su u Prosvetno-kulturno veće izabrani na izborima održanim 3. juna 1963. godine, i to:

A. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI

1. Izborna jedinica **Banja Luka** — Šiljegović Blažgoja Boško, iz Beograda.
2. Izborna jedinica **Bosanska Gradiška** — Carević Milana Mićo, iz Banja Luke.
3. Izborna jedinica **Jajce** — Ištuk Mije Hrvoje, iz Bugojna.
4. Izborna jedinica **Prijedor** — Redžepović Sulejmana Safija, iz Bosanske Dubice.
5. Izborna jedinica **Sanski Most** — Mladenović Miloša Desa, iz Ključa.
6. Izborna jedinica **Bihać** — Bokan Jove Branko, iz Bihaća.
7. Izborna jedinica **Bosanski Brod** — Popović Petra Janja, iz Gradačca.
8. Izborna jedinica **Doboj** — Mehmedagić Halida Fahra, iz Doboja.
9. Izborna jedinica **Maglaj** — Odžakčić Hasana Rizah, iz Zavidovića.
10. Izborna jedinica **Livno** — Krešić Blaža dr Andrija, iz Beograda.
11. Izborna jedinica **Mostar** — Salahović Mahmuta Sana, iz Mostara.
12. Izborna jedinica **Trebinje** — Parežanin Nikole Nedo, iz Sarajeva.
13. Izborna jedinica **Centar** — Sarajevo — Čaldarević Vladimira Mladen, iz Sarajeva.
14. Izborna jedinica **Goražde** — Tošović Vladimira Risto, iz Beograda.
15. Izborna jedinica **Novo Sarajevo** — Šarac Zaima Nedim, iz Sarajeva.
16. Izborna jedinica **Visoko** — Bajić Paška Nevenka, iz Sarajeva.
17. Izborna jedinica **Zenica** — Kulenović Salih Skenđer, iz Beograda.
18. Izborna jedinica **Bijeljina** — Manojlović Petra Nada, iz Sarajeva.
19. Izborna jedinica **Brčko** — Mehinagić Rifata Rizo, iz Sarajeva.
20. Izborna jedinica **Tuzla** — Čolaković Miće Rodoljub, iz Beograda.
21. Izborna jedinica **Zvornik** — Hadžomerović Avdu-laha dr Hasan, iz Sarajeva.

B. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI CRNOJ GORI

22. Izborna jedinica **Ivangrad** — Perović Savića Puniša, iz Beograda.
23. Izborna jedinica **Nikšić** — Vuković Jovana Ilija, iz Pljevalja.

24. Izborna jedinica **Titograd** — Vujović Jovana Dimitrije, iz Titograda.

C. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI HRVATSKOJ

25. Izborna jedinica **Bjelovar** — Bosanac Đure dr Tomo, iz Zagreba.
26. Izborna jedinica **Koprivnica** — Cik Miloša Ljubica, iz Đurđevca.
27. Izborna jedinica **Virovitica** — Đorđević Branka inž. Ljuba, iz Daruvara.
28. Izborna jedinica **Gospić** — Trbović Lazo Milica, iz Beograda.
29. Izborna jedinica **Karlovac** — Devetak-Martinović Josipa Anica, iz Karlovca.
30. Izborna jedinica **Našice** — Stanić Marina Ivan, iz Valpova.
31. Izborna jedinica **Osijek** — Božić Petra Branko, iz Osijeka.
32. Izborna jedinica **Slavonski Brod** — Banjanac Milana inž. Mihajlo, iz Slavonskog Broda.
33. Izborna jedinica **Slavonska Požega** — Ryvola-Zvančić Stanislava Vlasta, iz Slavonske Požege.
34. Izborna jedinica **Vinkovci** — Dimić Ivana inž. Blaženka, iz Vinkovaca.
35. Izborna jedinica **Pula** — Lorencin-Črnja Grge Justina, iz Pule.
36. Izborna jedinica **Crikvenica** — Andrić Antuna Neda, iz Rijeka.
37. Izborna jedinica **Rijeka** — Oluić Pavla Vlado, iz Rijeka.
38. Izborna jedinica **Petrinja** — Metikoš Glige Draginja, iz Zagreba.
39. Izborna jedinica **Sisak** — Divjak Petra Desanka, iz Siska.
40. Izborna jedinica **Dubrovnik** — Gluhaić Vule Radoslav, iz Dubrovnika.
41. Izborna jedinica **Sinj** — Gruić Duje Marinko, iz Zagreba.
42. Izborna jedinica **Split** — Franičević Ante Jure, iz Splita.
43. Izborna jedinica **Šibenik** — Sekulić Nikole Nikola-Bunko, iz Zagreba.
44. Izborna jedinica **Zadar** — Radoš Frane Zvonko, iz Zagreba.
45. Izborna jedinica **Čakovec** — Novak Josipa Dragutin, iz Ludbrega.
46. Izborna jedinica **Varaždin** — Mađarić Viktora Vladimir, iz Beograda.
47. Izborna jedinica **Krapina** — Supek Rudolfa dr Ivo, iz Zagreba.
48. Izborna jedinica **Zagreb I** — Vukotić Radovana Dušan, iz Zagreba.
49. Izborna jedinica **Zagreb II** — Gros Mavre Marjana, iz Zagreba.
50. Izborna jedinica **Zagreb III** — Prica Desana Zlatko, iz Zagreba.
51. Izborna jedinica **Zagreb IV** — Aralica Jove Stojanka, iz Zagreba.

D. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI MAKEDONIJI

52. Izborna jedinica **Bitola** — Sekulovski Sekulov Gojko, iz Beograda.
53. Izborna jedinica **Kumanovo** — Popovski Spirov Gorgi, iz Kumanova.
54. Izborna jedinica **Ohrid** — Tozija Mihajlov Dragi, iz Skopja.
55. Izborna jedinica **Skopje I** — Kuševski Dimitrov Predrag, iz Skopja.
56. Izborna jedinica **Skopje II** — Osmanov Ismailov Ajri, iz Skopja.

57. Izborna jedinica Štip I — Šopov Georgijev Aco, iz Skopja.
58. Izborna jedinica Štip II — Popov Sazdov Blagoje, iz Skopja.
59. Izborna jedinica Tetovo — Stefanoski Riste Metodija, iz Gostivara.
60. Izborna jedinica Titov Veles — Hadživasilev Vanev Kiro, iz Beograda.

E. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SLOVENIJI

61. Izborna jedinica Celje I — Zihel Josipa Boris, iz Ljubljane.
62. Izborna jedinica Celje II — Vršnik-Stiftar Franca Milena, iz Celja.
63. Izborna jedinica Koper — Smole Albina Jože, iz Ljubljane.
64. Izborna jedinica Kranj — Tribušon Antona inž. Tone, iz Beograda.
65. Izborna jedinica Ljubljana I — Osretkar Franca dr inž. Milan, iz Ljubljane.
66. Izborna jedinica Ljubljana II — Debenjak Riharda Božidar, iz Ljubljane.
67. Izborna jedinica Novo Mesto — Mejak Roze Mitja, iz Ljubljane.
68. Izborna jedinica Maribor — Golčerja Antona Anton, iz Ravne.
69. Izborna jedinica Murska Sobota — Varl Karela Frančiška, iz Maribora.
70. Izborna jedinica Ptuj — Ževart Boltazarja Milan, iz Maribora.

F. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SRBIJI

71. Izborna jedinica Beograd I — Čukarica — Osolnik Franca Bogdan, iz Beograda.
72. Izborna jedinica Beograd II — Stari Grad — Isaković Nikole Antonije, iz Beograda.
73. Izborna jedinica Beograd III — Voždovac — Tomović Mirka Rajko, iz Beograda.
74. Izborna jedinica Beograd IV — Vračar — Đuričić Lazara Ilija, iz Beograda.
75. Izborna jedinica Beograd V — Zemun — Ničetin Radovana Tomislav, iz Zemuna.
76. Izborna jedinica Beograd VI — Zvezdara — Petrović Dragutina Latinka, iz Beograda.
77. Izborna jedinica Aranđelovac — Đurić Milorada Vojislav, iz Beograda.
78. Izborna jedinica Kragujevac — Najdanović Živana Milorad, iz Kragujevca.
79. Izborna jedinica Svetozarevo — Obradović Jovana Zora, iz Kragujevca.
80. Izborna jedinica Čačak — Minić Dragomira Milka, iz Beograda.
81. Izborna jedinica Kraljevo — Stojanović Miodraga Mladen, iz Kraljeva.
82. Izborna jedinica Kruševac — Tešić Dragutina Branislava, iz Kruševca.
83. Izborna jedinica Novi Pazar — Bejtlić Mustafa Mehmed, iz Novog Pazara.
84. Izborna jedinica Trstenik — Simić Ljubomira Miodrag, iz Trstenika.
85. Izborna jedinica Leskovac — Aleksić Stevana inž. Milivoj, iz Leskovca.
86. Izborna jedinica Vladičin Han — Savić Milisava Ljubinka, iz Prekodolca.
87. Izborna jedinica Vranje — Trajković Uroša Božidar, iz Vranja.
88. Izborna jedinica Aleksinac — Burazer Stojana Nenad, iz Niša.
89. Izborna jedinica Niš — Vučković Konstantina Ivan, iz Niša.
90. Izborna jedinica Pirot — Manić Borivoja Jovan, iz Pirota.
91. Izborna jedinica Prokuplje — Šelmić Gligorija Bratimirka, iz Prokuplja.
92. Izborna jedinica Bačka Palanka — Vuković Mitra Zdravko, iz Beograda.

93. Izborna jedinica Bečež — Drezgić Cvete dr Petar, iz Novog Sada.
94. Izborna jedinica Novi Sad — Simin-Bošan Aleksandra Magda, iz Novog Sada.
95. Izborna jedinica Pančevo — Glavonić Drage Dragica, iz Pančeva.
96. Izborna jedinica Vršac — Tapalaga Pantellejmona Jon, iz Pančeva.
97. Izborna jedinica Petrovac — Vitorović Miladina Aleksandar, iz Beograda.
98. Izborna jedinica Požarevac — Stojičević Dragomira Božidar, iz Požarevca.
99. Izborna jedinica Smederevo — Resavac Bogomira Dušan, iz Smedereva.
100. Izborna jedinica Ruma — Milisavac Dušana Živan, iz Novog Sada.
101. Izborna jedinica Sremska Mitrovica — Nikolčin Koste Milica, iz Sremske Mitrovice.
102. Izborna jedinica Senta — Olajoš Vinca Mihalj, iz Novog Sada.
103. Izborna jedinica Sombor — Vitorović Stevana Olga, iz Sombora.
104. Izborna jedinica Subotica — Stipić Jeronima inž. Josip, iz Subotice.
105. Izborna jedinica Prijepolje — Purić Filimana Danilo, iz Beograda.
106. Izborna jedinica Titovo Užice — Nedeljković Svetolika Srećko, iz Titovog Užica.
107. Izborna jedinica Lazarevac — Simić Božidara Radenko, iz Valjeva.
108. Izborna jedinica Loznica — Jevtić Milana Zoran, iz Loznice.
109. Izborna jedinica Šabac — Simić Vladimira Dragan, iz Beograda.
110. Izborna jedinica Valjevo — Pavlović Milana Dragoljub, iz Valjeva.
111. Izborna jedinica Negotin — Popović Siniše Strahinja, iz Zaječara.
112. Izborna jedinica Zaječar — Veljković Rade Nadežda, iz Knjaževca.
113. Izborna jedinica Kikinda — Karpati Lasla Laslo, iz Kikinde.
114. Izborna jedinica Zrenjanin — Čuk Mirka Vida, iz Zrenjanina.
115. Izborna jedinica Gnjilane — Mekuli Smaila Esad, iz Prištine.
116. Izborna jedinica Kosovska Mitrovica — Nuši Ragipa Salih, iz Prištine.
117. Izborna jedinica Peć — Škembarević Stevana Branislav, iz Prištine.
118. Izborna jedinica Priština — Mitević Trajka Dušan, iz Beograda.
119. Izborna jedinica Prizren — Pačarizi Imera Surej, iz Prizrena.
120. Izborna jedinica Uroševac — Nimani-Rugova Šukri Safeta, iz Prištine.

III

Podnoseći ovaj Izveštaj, Komisija predlaže Veću da ga usvoji.

Za izvestioca je određen poslanik dr Andrija Krešić.

Predsednik
Jože Smole, s. r.

Članovi:

Sana Salahović s. r., dr Andrija Krešić s. r., Ilija Vučković s. r., Milica Trbović s. r., Marinko Gruić s. r., Predrag Kuševski s. r., Olga Vitorović s. r., Dušan Mitević s. r.

PROSVETNO-KULTURNO VEĆE

1. SEDNICA

OD 29. JUNA 1963. GODINE

SADRŽAJ

Dnevni red:

1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije.

PRESEDAVAO

PRESEDNIK
NIKOLA SEKULIĆ

Početak u 17 č 20 min

Marinko Gruić (*Izborna jedinica Sinj*):

Otvaram Prvu sjednicu Prosvjetno-kulturnog vijeća.

Za ovu sjednicu predlažem ovaj dnevni red: Izbor Mandatno-imunitetske komisije.

Da li Vijeće prihvata ovaj dnevni red? (Prihvata).

Objavljujem da je predloženi dnevni red usvojen.

Prelazimo na dnevni red: Izbor Mandatno-imunitetske komisije.

Ima li ko prijedlog?

(*Marinko Gruić*: Molim za riječ).

Marinko Gruić (*Izborni jedinica Sinj*):

Na osnovu člana 24. Odluke o privremenom poslovnom redu Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća, predlažem da se u Mandatno-imunitetsku komisiju Prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine izaberu:

Za predsjednika **Stojanka Aralica**, izabrana u Izornoj jedinici Zagreb IV, Socijalistička Republika Hrvatska.

Za članove:

Matija Mejak, izabran u Izornoj jedinici Novo Mesto, Socijalistička Republika Slovenija;

Milorad Najdanović, izabran u Izornoj jedinici Kragujevac, Socijalistička Republika Srbija;

Safija Redžepović, izabrana u Izornoj jedinici Prijedor, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Gojko Sekulovski, izabran u Izornoj jedinici Bitola, Socijalistička Republika Makedonija.

Predlagači:

Marinko Gruić, izabran u Izornoj jedinici Sinj, Socijalistička Republika Hrvatska;

Branko Bokan, izabran u Izornoj jedinici Bihać, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Sana Salahović, izabrana u Izornoj jedinici Mostar, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Ilija Vuković, izabran u Izornoj jedinici Nikšić, Socijalistička Republika Crna Gora;

Justina Lorencin-Črnja, izabrana u Izornoj jedinici Pula, Socijalistička Republika Hrvatska;

Dragi Tozija, izabran u Izornoj jedinici Ohrid, Socijalistička Republika Makedonija;

Anton Golčerja, izabran u Izornoj jedinici Maribor, Socijalistička Republika Slovenija;

Zoran Jevtić, izabran u Izornoj jedinici Loznica, Socijalistička Republika Srbija;

Laslo Karpati, izabran u Izornoj jedinici Kikinda, Socijalistička Republika Srbija;

Dr Ilija Đuričić, izabran u Izornoj jedinici Beograd IV — Vračar, Socijalistička Republika Srbija.

Predsjednik Nikola Sekulić:

Čuli ste prijedlog za izbor Mandatno-imunitetske komisije Prosvjetno-kulturnog vijeća koji je u ime grupe od 10 poslanika podnio poslanik **Marinko Gruić**.

Ima li ko kakav drugi prijedlog? (Nema).

Stavljam na glasanje prijedlog koji je podnio drug **Marinko Gruić**. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je jednoglasno usvojen prijedlog koji je podnio poslanik **Marinko Gruić** u ime grupe od 10 poslanika i da je Mandatno-imunitetska komisija Prosvjetno-kulturnog vijeća izabrana.

Od predsjednika Savezne narodne skupštine primio sam pismo ove sadržine (*čita*):

SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA
REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
SAVEZNA SKUPŠTINA
P. Br. 15
29. VI 1963. godine
Beograd

PREDSEDNIKU PROSVETNO-KULTURNOG VEĆA
SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Pošto su se veća Skupštine konstituisala i time stvorene mogućnosti za izbor predsednika i potpredsednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija, molim Vas da članove svog Veća obavestite da sam, u skladu

sa odredbom člana 2. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava, sazvao zajedničku sednicu svih veća Skupštine za danas, 29. juna 1963. godine, u 18 časova i 45 minuta radi izbora predsednika i potpredsednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

Čuli ste pismo o sazivanju zajedničke sjednice svih vijeća Skupštine.

Zaključujem sjednicu.

Naredna sjednica zakazaće se pismenim putem.

(Sednica je zaključena u 17 č 30 min).

SOCIJALNO-ZDRAVSTVENO VEĆE

PRETHODNI SASTANAK

OD 29. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ž A J

Pre dnevnog reda:

1. Izbor zapisničara.

Dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Socijalno-zdravstvenom veću Savezne skupštine;
2. Izbor Verifikacione komisije;
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata;
4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine;
5. Izbor predsednika i potpredsednika Socijalno-zdravstvenog veća.

PREDSEDAVALI:

NIKOLA ĐUKNIĆ, PAŠAGA MANDŽIĆ
I PREDSEDNIK OLGA VRABIĆ

Početak u 10 č

Predsedavajući dr Nikola Đuknić:

Obaveštavam Veće da sam kao najstariji po godinama član novoizabranog Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine primio pismo od predsednika Savezne narodne skupštine druga Petra Stambolića kojim me obaveštava da ja, kao najstariji po godinama član Veća, otvorim prethodni sastanak Veća.

U vezi s tim predsednik Savezne narodne skupštine uputio je Veću pismo sledeće sadržine (čita):

SOCIJALNO-ZDRAVSTVENOM VEĆU
SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Obaveštavam Socijalno-zdravstveno veće Savezne skupštine da će, saglasno uobičajenoj praksi u radu predstavničkih tela, prethodni sastanak za verifikovanje mandata članova tog Veća otvoriti i predsedavati mu do izbora Verifikacione komisije drug dr Nikola Đuknić, kao najstariji član Veća po godinama.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

Otvaram prethodni sastanak Socijalno-zdravstvenog veća.

Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda predlažem za zapisničare sastanka poslanike Radojka Ilića i Jelenka Kostića.

Da li se veće slaže s ovim predlogom? (Slaže). Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da su za zapisničare ovog sastanka jednoglasno izabrani poslanici Radojko Ilić i Jelenko Kostić.

Molim drugove zapisničare da zauzmu svoja mesta.

Za dnevni red predlažem:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Socijalno-zdravstvenom veću Savezne skupštine;
2. Izbor Verifikacione komisije;
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Da li Veće prihvata predloženi dnevni red? (Prihvata).

Objavljujem da je predloženi dnevni red prihvaćen.

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Socijalno-zdravstvenom veću Savezne skupštine.

Otvaram pretres. Da li se ko javlja za reč? (Niko se ne javlja).

Stavljam Predlog odluke na glasanje. Predlažem da se glasa javno dizanjem ruke. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je Socijalno-zdravstveno veće jednoglasno usvojilo Predlog odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Socijalno-zdravstvenom veću Savezne skupštine.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Izbor Verifikacione komisije.

Prema Odluci o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Socijalno-zdravstvenom veću Savezne skupštine, predlog za izbor predsjednika i 8 članova Verifikacione komisije podnosi grupa od 10 članova Veća.

Ima li ko predlog?

Ima reč drugarica Mileva Planojević.

Mileva Planojević (Izborna jedinica Beograd — Čukarica):

Drugovi i drugarice, na osnovu člana 2. Odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Socijalno-zdravstvenom veću Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća, predlažem da se u Verifikacionu komisiju Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine izaberu:

Za predsjednika **Pašaga Mandžić**, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabran u Izornoj jedinici Novo Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.

Za članove:

Dr Mirjana Benac, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabrana u Izornoj jedinici Doboj, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Dr Saša Luzar, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabran u Izornoj jedinici Ljubljana II, Socijalistička Republika Slovenija;

Dr Imre Miler, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabran u Izornoj jedinici Senta, Socijalistička Republika Srbija;

Mitre Nimovski, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabran u Izornoj jedinici Skopje II, Socijalistička Republika Makedonija;

Ilija Smoljanić, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabran u Izornoj jedinici Našice, Socijalistička Republika Hrvatska;

Dr Vera Spasojević, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabrana u Izornoj jedinici Beograd II — Stari grad, Socijalistička Republika Srbija;

Jaglika Starović, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabrana u Izornoj jedinici Titograd, Socijalistička Republika Crna Gora;

Dr Drago Ikić, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabran u Izornoj jedinici Zagreb I, Socijalistička Republika Hrvatska.

Predlažai:

Dr Ivan Petković, Izborna jedinica Vinkovci;

Mileva Planojević, Izborna jedinica Beograd I — Čukarica;

Dolka Boštjančič, Izborna jedinica Ljubljana I;

Božidar Čović, Izborna jedinica Ivangrad;

Blažo Kamčevski, Izborna jedinica Titov Veles;

Dr Ines Todić, Izborna jedinica Bosanska Gradiška;

Dr Nenad Trifković, Izborna jedinica Tuzla;

Dželadin Nidža, Izborna jedinica Peć;

Dr Jovan Cekić, Izborna jedinica Leskovac;

Milan Puškarić, Izborna jedinica Gospić.

Predsedavajući dr Nikola Đuknić:

Čuli ste predlog za izbor Verifikacione komisije.

Ima li neko neki drugi predlog? (Nema).

Stavljam na glasanje predlog grupe poslanika za izbor Verifikacione komisije koji je podnela poslanik Mileva Planojević. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je jednoglasno usvojen predlog koji je podnela poslanik Mileva Planojević u ime grupe od 10 poslanika i da je Verifikaciona komisija izabrana.

Molim poslanike koji nisu predali svoja uverenja o izboru da to učine i predaju ih službenicima koji su prisutni, da bi ih ovi dostavili zapisničarima.

Napominjem da će posle prekida prethodnog sastanka predsedavati predsednik Verifikacione komisije.

Nastavak prethodnog sastanka, na kome će Verifikaciona komisija podneti izveštaj Veću, održaće se u 17 časova danas u ovoj sali.

Prekidam sastanak Veća i pozivam članove Verifikacione komisije da se odmah posle prekida ovog dela sastanka okupe u sali broj VI na I spratu, da bi primili izborna akta, razmotrili ih i sačinili izveštaj Veću.

(Sastanak je prekinut u 11 č 20 min).

Nastavak prethodnog sastanka u 17 č

Predsedavajući Pašaga Mandžić:

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Obaveštavam Vijeće da je Izveštaj Verifikacione komisije umnožen i nalazi se na klupama.

Molim izvestioca Verifikacione komisije poslanika druga dr Draga Ikića da podnese izveštaj.

Dr Drago Ikić (Izborna jedinica Zagreb I):

Drugovi i drugarice poslanici, Verifikaciona komisija se sastala danas pre podne.

Verifikaciona komisija Socijalno-zdravstvenog veća primila je od Savezne izborne komisije Izveštaj o rezultatu izbora poslanika za Socijalno-zdravstveno veće Savezne skupštine po izbornim jedinicama, sa svim izbornim aktima

Na osnovu podnetih materijala utvrđeno je da ni u jednoj fazi izbora pa sve do današnjeg dana nije bilo nikakvih žalbi ni prigovara. Isto tako, uvidom u sva izborna akta utvrđeno je da su svi dokumenti zakoniti i u redu.

Na osnovu svega toga Verifikaciona komisija Socijalno-zdravstvenog veća predlaže da se verifikiraju mandati saveznih poslanika izabranih na izborima 3. juna 1963. godine u Socijalno-zdravstveno veće.

Verifikaciona komisija pripremila je i svoj pismeni izveštaj. On je umnožen i nalazi se pred vama. (Videti u prilogu.) Da li želite da ga pročitam, ili je dovoljno ovo što sam rekao.

Predsedavajući Pašaga Mandžić:

Pitam poslanike da li žele da se čita Izveštaj Verifikacione komisije ili ne? (Da se ne čita).

Čuli ste izveštaj Verifikacione komisije? Da li neko od poslanika želi riječ u vezi s izveštajem Verifikacione komisije? (Ne želi niko).

Pošto niko ne želi da učestvuje u pretresu izveštaja Verifikacione komisije, stavljam izveštaj Verifikacione komisije na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se neko uzdržao od glasanja? (Nije).

Prema tome, objavljujem da je jednoglasno prihvaćen izveštaj Verifikacione komisije i da su verifikirani mandati svih članova ovog Vijeća.

Prelazimo na davanje svečane izjave.

Poslanici će dati svečanu izjavu na taj način što će saslušati tekst izjave koji će pročitati zapisničar Vijeća. Članovi Vijeća ne ponavljaju tekst. Pošto zapisničar pročita tekst izjave, prema Odluci o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Socijalno-zdravstvenom vijeću Savezne skupštine, poslanici treba da potpišu svečanu izjavu. Tekst svečane izjave odštampan je na posebnim listićima koje će vam podijeliti službenici, pa molim da drugovi poslanici potpišu svečanu izjavu. Potpisane izjave prikupiće službenici Skupštine.

Pozivam drugove poslanike na davanje svečane izjave. (Svi poslanici ustaju i slušaju čitanje teksta svečane izjave).

Zapisničar Veća (čita tekst svečane izjave): Izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savesno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarivanje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Predsedavajući Pašaga Mandžić:

Ovim je treća tačka dnevnog reda završena.

Predlažem Vijeću da se dnevni red dopuni sljedećom tačkom: Pretres Prijedloga odluke o privremenom poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog vijeća.

Ovaj Prijedlog odluke podijeljen je članovima Vijeća.

Da li Vijeće prihvata dopunu dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: Pretres Prijedloga odluke o privremenom poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog vijeća.

Otvaram pretres. Da li se ko javlja za riječ? (Niko).

Pošto niko ne želi da uzme riječ, stavljam Prijedlog odluke na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se neko uzdržao od glasanja? (Nije).

Prema tome, objavljujem da je Prijedlog odluke o privremenom poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog vijeća jednoglasno prihvaćen.

Predlažem da se dnevni red dopuni novom tačkom: Izbor predsjednika i potpredsjednika Socijalno-zdravstvenog vijeća.

Da li Vijeće prihvata ovu dopunu dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: Izbor predsjednika i potpredsjednika Socijalno-zdravstvenog vijeća.

Prema Odluci o privremenom poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog vijeća, prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća podnosi grupa od 10 članova Vijeća, a izbor se vrši posebno.

Pitam drugove poslanike ko ima prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća. Ima riječ drug Gojko Nikoliš.

Gojko Nikoliš (Izborna jedinica Karlovac).

Drugarice i drugovi poslanici, na osnovu člana 193. stav 2. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i člana 5. Odluke o privremenom poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine, a na inicijativu Izvršnog odbora Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća (koji su potpisali ovaj predlog, predlažem da se za predsjednika Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine izabere drugarica **Olga Vrabčić** (aplauz), a da se za potpredsjednika Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine izabere drug dr **Radivoje Berović**. (Aplauz).

Predlažai:

Mara Naceva, dr Drago Ikić, Mitre Minovski, Božidar Čović, dr Gojko Nikoliš, Milovan Batanović, Dolfka Boštjančić, dr Jovan Cekić, dr Imre Miler, Dželadin Nidža.

Predsedavajući Pašaga Mandžić:

Da li, drugovi i drugarice, ima neko neki drugi prijedlog? (Nema).

Pošto drugog prijedloga nema, stavljam na glasanje prijedlog druga Gojka Nikoliša da se drugarica Olga Vrabich izabere za predsjednika Socijalno-zdravstvenog vijeća. Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se neko uzdržao od glasanja? (Nije).

Prema tome, objavljujem da je za predsjednika Socijalno-zdravstvenog vijeća jednoglasno izabrana poslanik Olga Vrabich. (Aplauz).

Molim drugaricu Olgu Vrabich da zauzme mjesto predsjednika.

Predsednik Olga Vrabich:

Drugarice i drugovi poslanici, najiskrenije vam zahvaljujem na povjerenju koje ste mi ukazali.

Mi današnjim danom počinjemo da realizujemo naš novi skupštinski sistem u skladu s odredbama našeg novog Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, skupštinski sistem koji je daleko prevazišao forme klasičnog parlamentarizma. Time mi otvaramo i novu etapu u daljoj izgradnji socijalističke demokratije kod nas i izgradnji sistema društvenog samoupravljanja.

Razvoj neposredne socijalističke demokratije i jačanje neposrednog uticaja naših građana sa radnih mesta na čitavu našu politiku, na naš društveni život, doveli su i do formiranja specifičnih veća radnih zajednica. Jedno od takvih veća je i naše Socijalno-zdravstveno veće. Mislim da ne treba posebno ukazivati na to od kakvog je ogromnog značaja postojanje ovog Veća za dalji skladan i paralelan razvitak ove važne društvene oblasti sa našim opštim ekonomskim i društvenim razvitkom. Naš rad mi otpočinjemo posle vrlo plodne ustavne kampanje i vrlo bogate predizborne aktivnosti, u kojoj su bili detaljno pretresani ne samo naši uspjesi nego istaknuti i sagledani i mnogi problemi koji čekaju svoja rešenja u budućem radu. Nema sumnje da takav intenzivan i plodan politički rad, koji je prethodio formiranju našeg Veća, predstavlja vrlo važnu i dobru osnovicu za naš buduću rad.

Uverena sam da delim mišljenje svih poslanika ako izrazim duboko uverenje u to da ćemo

mi članovi Socijalno-zdravstvenog veća uložiti sve svoje snage u našem budućem radu da opravdamo poverenje koje su nam dali naši radni ljudi. (Aplauz).

Nastavljamo sa dnevnim redom i prelazimo na izbor potpredsednika Socijalno-zdravstvenog veća.

Čuli ste predlog poslanika dr Gojka Nikoliša da se za potpredsednika Socijalno-zdravstvenog veća izabere poslanik dr Radivoje Berović.

Stavljam ovaj predlog na glasanje. Ko je za, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je poslanik dr Radivoje Berović jednoglasno izabran za potpredsednika Socijalno-zdravstvenog veća. (Aplauz).

Molim druga potpredsednika da zauzme svoje mesto.

Ovim je dnevni red prethodnog sastanka iscrpen.

Prva sednica Socijalno-zdravstvenog veća održaće se sutra, 30. juna 1963. godine, u 17,30 časova u ovoj sali.

Obaveštavam poslanike da sam od predsednika Savezne narodne skupštine primila pismo sledeće sadržine (čita):

SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA
REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
SAVEZNA SKUPŠTINA
P. Br. 15
29. VI 1963. godine
Beograd

PREDSEDNIKU SOCIJALNO-ZDRAVSTVENOG
VEĆA SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Pošto su se veća Skupštine konstituisala i time stvorene mogućnosti za izbor predsednika i potpredsednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija, molim Vas da članove svog Veća obavestite da sam, u skladu sa odredbom člana 2. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava, sazvao zajedničku sednicu svih veća Skupštine za danas, 29. juna 1963. godine, u 18 časova i 45 minuta radi izbora predsednika i potpredsednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

Napominjem da će se zajednička sednica održati u velikoj sali.

(Sastanak je zaključen u 17 č 25 min).

P R I L O Z I

SAVEZNA SKUPŠTINA

P. Br. 12

28. VI 1963. godine
BeogradSOCIJALNO-ZDRAVSTVENOM VEĆU
SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Socijalno-zdravstveno veće je u organizaciji Savezne skupštine novo veće, pa zato nema ranijeg poslovnika koji bi se mogao u celosti primeniti na njegov rad. Zato se odmah u početku rada tog Veća postavlja pitanje po kojim pravilima postupka treba da se izvrši verifikacija poslaničkih mandata članova Veća. To pitanje može da se reši shodnom primenom odnosnih odredaba Poslovnika Veća proizvođača dosadašnje Savezne narodne skupštine, uz izvesne manje izmene.

Naime, postojeći Poslovnik Veća proizvođača Savezne narodne skupštine predviđa da se verifikacija poslaničkih mandata novoizabranog Veća vrši u toku dva prethodna sastanka Veća, s tim da izveštaj Verifikacione komisije, koja radi između ova dva sastanka mora biti dostavljen članovima Veća najmanje na 24 časa pre početka drugog prethodnog sastanka. Na taj način postupak verifikacije mandata traje u Veću najmanje 2 dana, za šta prema dosadašnjem iskustvu nema opravdanja. Praksa je pokazala da u našem demokratskom izbornom sistemu, u kojem su osnovni nosioci izbornog postupka, naročito postupka kandidovanja, radni ljudi i uopšte građani i u kome je biračima obezbeđena puna zaštita njihovog izbornog prava, ne dolazi do takvih povreda izbornog postupka ili biračkog prava građana koji bi morali biti sanirane u postupku verifikacije poslaničkih mandata.

Zato je uvek do sada sam postupak verifikacije mandata u svima predstavničkim telima bio jednostavan i završavao se relativno brzo. Otuda navedeni obavezni uslov da se izveštaj Verifikacione komisije dostavlja članovima Veća najmanje na 24 časa pre drugog prethodnog sastanka, u našim uslovima ne predstavlja instrumenat zaštite izbornog prava građana ili sigurnijeg proveravanja zakonitosti sprovođenja izbora, već neopravdanog usporavanja rada Veća, zbog čega ga treba napustiti.

Postojeći Poslovnik sadrži i tekst svečane izjave koju daju poslanici po verifikaciji mandata, a koji se mora uskladiti sa funkcijom saveznog poslanika određenom Ustavom, a takođe i u pogledu Ustavom utvrđenog naziva naše socijalističke zajednice.

Sve to pokazuje da se odredbe označenog Poslovnika koje se odnose na postupak verifikacije poslaničkih mandata ne mogu u celini sprovesti. Zato se odlukom, koju predlažem sa ostalim funkcionerima koji su ostali na dužnosti posle raspuštanja Savezne narodne skupštine, predviđa adekvatnije regulisanje navedenih pitanja.

U svemu ostalom u pogledu postupka verifikacije mandata primenjujuće se odredbe postojećeg Poslovnika Veća proizvođača Savezne narodne skupštine.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

P R E D L O G

ODLUKE O POSTUPKU VERIFIKACIJE POSLANIČ-
KIH MANDATA U SOCIJALNO-ZDRAVSTVENOM
VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Član 1.

Verifikacija mandata novoizabranih poslanika Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine vrši se

po odredbama ove odluke i po odredbama Poslovnika Veća proizvođača Savezne narodne skupštine (»Službeni list FNRJ«, br. 47/58 i 49/59).

Član 2.

U Verifikacionu komisiju Socijalno-zdravstveno veće bira predsednika i osam članova Komisije.

Član 3.

Po izboru Verifikacione komisije Socijalno-zdravstveno veće prekida rad. Cas nastavka rada Veća određuje predsedavajući.

Socijalno-zdravstveno veće nastaviće sa radom pošto primi izveštaj Verifikacione komisije.

Izveštaj Verifikacione komisije podeliće se poslanicima pre nastavka rada Veća.

Član 4.

Posle odluke Socijalno-zdravstvenog veća o verifikaciji mandata svi poslanici kojima je mandat verifikovan daju svečanu izjavu.

Svečana izjava glasi:

»Izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savezno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarivanje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.«

Svečanu izjavu čita zapisničar Veća, a poslanici potpisuju njen tekst.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu kad je usvoji Socijalno-zdravstveno veće Savezne skupštine.

SAVEZNA SKUPŠTINA
SOCIJALNO-ZDRAVSTVENO VEĆE
Verifikaciona komisija

Br. 09-20/1

29. jun 1963. godine
BeogradSOCIJALNO-ZDRAVSTVENOM VEĆU
SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Verifikaciona komisija Socijalno-zdravstvenog veća primila je od Savezne izborne komisije Izveštaj br. 140. od 14. juna 1963. godine o rezultatu izbora poslanika za Socijalno-zdravstveno veće Savezne skupštine po izbornim jedinicama, sa svim izbornim aktima.

Komisija je primila i uverenja izabranih poslanika koja su im izdale opštinske izborne komisije.

Na svojoj sednici održanoj 29. juna 1963. godine Verifikaciona komisija je razmotrila izborna akta, poslanička uverenja i druge materijale, pa na osnovu toga podnosi Socijalno-zdravstvenom veću Savezne skupštine sledeći izveštaj:

I

Verifikaciona komisija je utvrdila:

1. da je za izbor članova Socijalno-zdravstvenog veća u svim izbornim jedinicama na teritoriji Jugoslavije bilo podneto na potvrdu i od strane opštinskih izbornih komisija predviđeno 120 kandidatura. Od toga je bilo potvrđeno u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini 21, u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori 3, u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 27, u Socijalističkoj Republici Makedoniji 9, u Socijalističkoj Republici Sloveniji 10 i u Socijalističkoj Republici Srbiji 50 kandidatura;

2. da su izbori poslanika za Socijalno-zdravstveno veće Savezne skupštine održani 3. juna 1963. godine u svim izbornim jedinicama određenim Zakonom o iz-

bornim jedinicama za izbor poslanika za Saveznu skupštinu;

3. da su izbori poslanika za Socijalno-zdravstveno veće Savezne skupštine sprovedeni pravilno i u redu i da prema sadržini izbornih akata, nije bilo nepravilnosti koje bi uticale na rezultat izbora u nekoj izbornoj jedinici;

4. da je od 42.817 odbornika opštinskih skupština u glasanju učestvovalo 41.159 i da su svi izabrani kandidati dobili većinu glasova predviđenu u članu 99. stav 1. Zakona o izboru saveznih poslanika;

5. da nije bilo podnetih prigovora i žalbi opštinskim izbornim komisijama zbog nepravilnosti u radu nadležnih organa u toku pojedinih izbornih radnji, a takođe ni prigovora ovom Veću.

II

Na osnovu izloženog Verifikaciona komisija predlaže Socijalno-zdravstvenom veću Savezne skupštine da se verifikiraju mandati sledećih saveznih poslanika koji su u Socijalno-zdravstveno veće izabrani na izborima održanim 3. juna 1963. godine, i to:

A. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI

1. Izborna jedinica **Banja Luka** — Mrakovčić Antuna dr Miljenko, iz Banja Luke.
2. Izborna jedinica **Bosanska Gradiška** — Todić Branka dr Ines, iz Bosanske Gradiške.
3. Izborna jedinica **Jajce** — Radić Josipa Ljubica, iz Jajca.
4. Izborna jedinica **Prijedor** — Jelača Agatona Tatjana, iz Prijedora.
5. Izborna jedinica **Sanski Most** — Kaurin Đurđa Ilija, iz Sarajeva.
6. Izborna jedinica **Bihać** — Pozderac Nurije Sead, iz Cazina.
7. Izborna jedinica **Bosanski Brod** — Ceribašić Ibrahim Osman, iz Sarajeva.
8. Izborna jedinica **Doboj** — Benac Miloša dr Mirjana, iz Dervenite.
9. Izborna jedinica **Maglaj** — Filipović Hrvoja dr Miroslav, iz Teslića.
10. Izborna jedinica **Livno** — Vasilj Šimuna dr Luka, iz Livna.
11. Izborna jedinica **Mostar** — Jamnicki Lea dr Ante, iz Sarajeva.
12. Izborna jedinica **Trebinje** — Šotra Nikole Branko, iz Mostara.
13. Izborna jedinica **Centar** — Sarajevo — Maksimović Matije Jagoda, iz Sarajeva.
14. Izborna jedinica **Goražde** — Ajanović Hamdije dr Mustafa, iz Rogatice.
15. Izborna jedinica **Novo Sarajevo** — Mandžić Huseina Pašaga, iz Sarajeva.
16. Izborna jedinica **Visoko** — Rezaković Ibrahim dr Džemal, iz Sarajeva.
17. Izborna jedinica **Zenica** — Rubež Mihajla Radivoje, iz Zenice.
18. Izborna jedinica **Bijeljina** — Trifunović Ilije Budimir, iz Brčkog.
19. Izborna jedinica **Brčko** — Vasić-Mikić Đure dr Ljiljana, iz Brčkog.
20. Izborna jedinica **Tuzla** — Trifković Riste dr Nenad, iz Tuzle.
21. Izborna jedinica **Zvornik** — Popović Draga Ljubiša, iz Tuzle.

B. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI CRNOJ GORI

22. Izborna jedinica **Ivangrad** — Čović Koste Božidar, iz Bijelog Polja.
23. Izborna jedinica **Nikšić** — Vujović Silma Dragica, iz Titograda.
24. Izborna jedinica **Titograd** — Starović Stanka Jaglika, iz Kotora.

C. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI HRVATSKOJ

25. Izborna jedinica **Bjelovar** — Ognjenović Nikole Mileva, iz Bjelovara.
26. Izborna jedinica **Koprivnica** — Matušin Stjepana Ivan, iz Križevaca.
27. Izborna jedinica **Virovitica** — Solar Milana Grozda, iz Virovitice.
28. Izborna jedinica **Gospić** — Puškarić Mije Milan, iz Karlovca.
29. Izborna jedinica **Karlovac** — Nikoliš Mihaila dr Gojko, iz Beograda.
30. Izborna jedinica **Našice** — Smoljanić Krste Ilija, iz Podravske Slatine.
31. Izborna jedinica **Osijek** — Spahić Petra mr. ph. Ljubica, iz Osijeka.
32. Izborna jedinica **Slavonski Brod** — Vukadinović Živka Miloš, iz Đakova.
33. Izborna jedinica **Slavonska Požega** — Margan Makse dr Vladimir, iz Nove Gradiške.
34. Izborna jedinica **Vinkovci** — Petković Luke dr Ivan, iz Vinkovaca.
35. Izborna jedinica **Pula** — Fedel Ivana Vladimir, iz Pule.
36. Izborna jedinica **Crikvenica** — Tomljenović Josipa Petar, iz Senja.
37. Izborna jedinica **Rijeka** — Lončarić Ivana Tugomila, iz Rijeke.
38. Izborna jedinica **Petrinja** — Panjković Bože Miloš, iz Siska.
39. Izborna jedinica **Sisak** — Krmar Save Simo, iz Kutline.
40. Izborna jedinica **Dubrovnik** — Antičević Vicka Lenka, iz Dubrovnika.
41. Izborna jedinica **Sinj** — Čatipović Josipa dr Ante, iz Splita.
42. Izborna jedinica **Split** — Bervaldi Ante Ela, iz Splita.
43. Izborna jedinica **Šibenik** — Milutin Frane Ćiril, iz Šibenika.
44. Izborna jedinica **Zadar** — Didov Ivana Robert, iz Zadra.
45. Izborna jedinica **Čakovec** — Baksa Ane Josip, iz Dekanoveca.
46. Izborna jedinica **Varaždin** — Bartolec Josipa Ruža, iz Varaždina.
47. Izborna jedinica **Krapina** — Jadan Pavla Ivan, iz Zagreba.
48. Izborna jedinica **Zagreb I** — Ikić Martina dr Drago, iz Zagreba.
49. Izborna jedinica **Zagreb II** — Kuhada Ivana Dragica, iz Zagreba.
50. Izborna jedinica **Zagreb III** — Vesenja-Hirjan Ivana dr Jelka, iz Zagreba.
51. Izborna jedinica **Zagreb IV** — Kušec Đure Katica, iz Zagreba.

D. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI MAKEDONIJI

52. Izborna jedinica **Bitola** — Duma Aleksandar dr-Hristo, iz Skopja.
53. Izborna jedinica **Kumanovo** — Naceva Milanov Mara, iz Beograda.
54. Izborna jedinica **Ohrid** — Agoli Jusufa Petrit, iz Ohrida.
55. Izborna jedinica **Skopje I** — Popovski Todora Elisie, iz Skopja.
56. Izborna jedinica **Skopje II** — Minovski Zaharija Mitre, iz Skopja.
57. Izborna jedinica **Štip I** — Milev Manev dr Tiho-mir, iz Štipa.
58. Izborna jedinica **Štip II** — Arizanov Tomov Petar, iz Strumice.
59. Izborna jedinica **Tetovo** — Ferati Akif Refet, iz Tetova.
60. Izborna jedinica **Titov Veles** — Kamčevski Efre-mov Blagoja, iz Skopja.

E. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SLOVENIJI

61. Izborna jedinica **Celje I** — Vrabčič Ferdinanda Olga, iz Beograda.
62. Izborna jedinica **Celje II** — Jonak Jožeta Radoslav, iz Celja.
63. Izborna jedinica **Koper** — Albert Antona dr Mercedes, iz Ankarana.
64. Izborna jedinica **Kranj** — Jasnič Antona Dante, iz Jesenice.
65. Izborna jedinica **Ljubljana I** — Boštjančič Karela Dolfka, iz Ljubljane.
66. Izborna jedinica **Ljubljana II** — Luzar Josipa dr Saša, iz Ljubljane.
67. Izborna jedinica **Novo Mesto** — Nagode Franca Ignac, iz Ljubljane.
68. Izborna jedinica **Maribor** — Morelj Franca dr Marjan, iz Beograda.
69. Izborna jedinica **Murska Sobota** — Jesenovac Gašpara Niko, iz Maribora.
70. Izborna jedinica **Ptuj** — Kambič Ivana Marija, iz Maribora.

F. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SRBIJI

71. Izborna jedinica **Beograd I** — Čukarica — Planojević Ljubomira Mileva, iz Beograda.
72. Izborna jedinica **Beograd II** — Stari Grad — Spasojević Spasoja dr Vera, iz Beograda.
73. Izborna jedinica **Beograd III** — Voždovac — Ignjatović Ljubisava dr Milan, iz Beograda.
74. Izborna jedinica **Beograd IV** — Vračar — Berović Nikole dr Radivoje, iz Beograda.
75. Izborna jedinica **Beograd V** — Zemun Nedeljković Vladislava Marko, iz Beograda.
76. Izborna jedinica **Beograd VI** — Zvezdara — Pešić-Golubović Tihomira Zagorka, iz Beograda.
77. Izborna jedinica **Arandelovac** — Petrović Dragoljuba Momčilo, iz Kragujevca.
78. Izborna jedinica **Kragujevac** — Filipović Božidara Miodrag, iz Beograda.
79. Izborna jedinica **Svetozarevo** — Brzanović Dušana dr Zivojin, iz Svetozareva.
80. Izborna jedinica **Čačak** — Tomašević Mihaila Radmila, iz Čačka.
81. Izborna jedinica **Kraljevo** — Đorđević Uroša dr Ljubinko, iz Kraljeva.
82. Izborna jedinica **Kruševac** — Matović Milana Ivan, iz Kruševca.
83. Izborna jedinica **Novi Pazar** — Karamarković Branka Radoslav, iz Novog Pazara.
84. Izborna jedinica **Trstenik** — Matić Stojana Đorđe, iz Kruševca.
85. Izborna jedinica **Leskovac** — Cekić Dušana dr Jovan, iz Beograda.
86. Izborna jedinica **Vladičin Han** — Vasić Stojana Dragoljub, iz Leskovca.
87. Izborna jedinica **Vranje** — Stošić Zafira Olga, iz Vranja.
88. Izborna jedinica **Aleksinac** — Kitanović Stanka Radomir, iz Sokobanje.
89. Izborna jedinica **Niš** — Đuknić Sretena Nikola, iz Niša.
90. Izborna jedinica **Piroć** — Kostić Đorđa Jelenko, iz Pirota.
91. Izborna jedinica **Prokuplje** — Ilić Milana Radojko, iz Niša.
92. Izborna jedinica **Bačka Palanka** — Marinkov Mladena dr Strahinja, iz Novog Sada.

93. Izborna jedinica **Bečej** — Vojnović Stanka Dragica, iz Novog Sada.
94. Izborna jedinica **Novi Sad** — Sapundžić Borivoja dr Kristina, iz Novog Sada.
95. Izborna jedinica **Pančevo** — Dinić Petra Vitez, iz Pančeva.
96. Izborna jedinica **Vršac** — Radomir Ivana Milorad, iz Beke Crkve.
97. Izborna jedinica **Petrovac** — Marković Dragoljuba Miodrag-Zucko, iz Smedereva.
98. Izborna jedinica **Požarevac** — Paunović Živana Milan, iz Požarevca.
99. Izborna jedinica **Smederevo** — Kosovac Budislava Vojislav, iz Beograda.
100. Izborna jedinica **Ruma** — Savić Lazara dr Dušan, iz Novog Sada.
101. Izborna jedinica **Sremska Mitrovica** — Tadić Mi-tra Ruža, iz Novog Sada.
102. Izborna jedinica **Senta** — Miler Ignjata dr Imre, iz Novog Sada.
103. Izborna jedinica **Sombor** — Boca Đorđa Mileva, iz Sombora.
104. Izborna jedinica **Subotica** — Seker Šandora dr Lajoš, iz Subotice.
105. Izborna jedinica **Prijepolje** — Čeriman Vukomana Milomir, iz Ivanjice.
106. Izborna jedinica **Titovo Užice** — Ponorac Jovana Dušanka, iz Titovog Užica.
107. Izborna jedinica **Lazarevac** — Stojaković Nenada dr Pavle, iz Lazarevca.
108. Izborna jedinica **Loznica** — Pantelić Dragutina Novak, iz Loznice.
109. Izborna jedinica **Šabac** — Batanović Marka Milovan, iz Beograda.
110. Izborna jedinica **Valjevo** — Stanković Vladimira Radomir, iz Valjeva.
111. Izborna jedinica **Negotin** — Paunović Živote Vera, iz Bora.
112. Izborna jedinica **Zaječar** — Filipović Borivoja Sa-va, iz Zaječara.
113. Izborna jedinica **Kikinda** — Tatić Zorana Nada, iz Zrenjanina.
114. Izborna jedinica **Zrenjanin** — Vencel Pala dr Jo-žef, iz Zrenjanina.
115. Izborna jedinica **Gnjilane** — Osmani Ramuša E-min, iz Gnjilane.
116. Izborna jedinica **Kosovska Mitrovica** — Glogovac Blagoja Olga, iz Prištine.
117. Izborna jedinica **Peć** — Nidža Šućurije Dželadin, iz Đakovice.
118. Izborna jedinica **Priština** — Zogović Raduna Branko, iz Prištine.
119. Izborna jedinica **Prizren** — Kruezi Huseina Re-džep, iz Prizrena.
120. Izborna jedinica **Uroševac** — Begraća Zenuna Me-hmet, iz Uroševca.

III

Podnoseći ovaj izveštaj, Komisija predlaže Veću da ga usvoji.
Za izvestioca je određen poslanik dr Drago Ikić.

Predsednik
Pašaga Mandžić s. r.

Članovi:

Dr Mirjana Benac s. r., Jaglika Starović s. r., Ilija Smoljanić s. r., dr Drago Ikić s. r., Mitre Minovski s. r., dr Saša Luzar s. r., dr Imre Miler s. r., dr Vera Spasojević s. r.

SOCIJALNO-ZDRAVSTVENO VEĆE

1. SEDNICA

OD 30. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ž A J

Dnevni red:

1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije;
2. Pretres Predloga zakona o važenju Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije po članu 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju.

PREDSEDAVALA

PREDSEDNİK

OLGA VRABIĆ

Početak u 12 č 30 min

Predsednik Olga Vrabich:

Otvaram Prvu sednicu Socijalno-zdravstvenog veća.

Konstatujem da imamo kvorum i da Veće može punovažno odlučivati.

Pre utvrđivanja dnevnog reda obaveštavam poslanike da je zapisnik prethodnog sastanka dostavljen svim članovima Veća.

Pošto se prema Poslovniku zapisnik neće čitati, pitam poslanike da li neko ima primedbe na zapisnik? (Nema).

Pošto nema primedaba, zapisnik će se overiti.

Predlažem sledeći dnevni red:

1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije;
2. Pretres Predloga zakona o važenju Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije po članu 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju.

Da li Veće prihvata ovaj dnevni red? (Prihvata).

Objavljujem da je predloženi dnevni red prihvaćen.

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Izbor Mandatno-imunitetske komisije.

Predlog za izbor Mandatno-imunitetske komisije, na osnovu člana 208. stav 3. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na osnovu člana 24. Odluke o privremenom poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine, podnosi Komisija za pitanja izbora i imenovanja Savezne skupštine.

Dajem reč predstavniku Komisije za pitanja izbora i imenovanja Savezne skupštine drugarici Mari Nacevoj.

Mara Naceva:

Drugarice i drugovi, na osnovu člana 208. stav 3. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na osnovu člana 24. Odluke o privremenom poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine, Komisi-

sija za pitanja izbora i imenovanja Savezne skupštine predlaže da se u Mandatno-imunitetsku komisiju Socijalno-zdravstvenog veća Savezne skupštine izaberu:

Za predsednika **Ilija Kaurin**, izabran u Izornoj jedinici Sanski Most, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.

Za članove:

Dr Tihomir Milev, izabran u Izornoj jedinici Štip I, Socijalistička Republika Makedonija;

Miloš Panjković, izabran u Izornoj jedinici Petrinja, Socijalistička Republika Hrvatska;

Jaglika Starović, izabrana u Izornoj jedinici Titograd, Socijalistička Republika Crna Gora;

Dr Jožef Vencel, izabran u Izornoj jedinici Zrenjanin, Socijalistička Republika Srbija.

(Predsednik Komisije za pitanja izbora i imenovanja Zvonko Brkić i ostali članovi Komisije.)

Predsednik Olga Vrabich:

Čuli ste predlog za izbor Mandatno-imunitetske komisije. Ima li drugih predloga? (Nema).

Pošto drugih predloga nema, stavljam na glasanje predlog Komisije za pitanja izbora i imenovanja za izbor Mandatno-imunitetske komisije Socijalno-zdravstvenog veća. Ko je za, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se neko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je jednoglasno usvojen predlog koji je podnela Komisija za pitanja izbora i imenovanja i da je Mandatno-imunitetska komisija Socijalno-zdravstvenog veća izabrana.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga zakona o važenju Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije

po članu 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju.

Kao što se vidi iz obrazloženja koje je priloženo tekstu ovog zakonskog predloga, ovde se radi o privremenom produženju važenja Odluke o uslovima za priznavanje i određivanje penzije po članu 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju do donošenja novog zakona o penzijskom osiguranju. Ovu odluku Savezno izvršno veće donelo je koristeći se ovlašćenjem iz člana 6. stav 1. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava. Pošto u smislu stava 2. tog člana ova Odluka ostaje na snazi još 30 dana od dana konstituisanja Savezne skupštine, predlažem da ovaj zakonski predlog Veće uzme neposredno u pretres.

Da li se Veće slaže sa ovim zakonskim predlogom? (Slaže se). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo Predlog zakona o važenju Odluke o uslovima

za priznavanje i određivanje penzije po članu 80. i 132. Zakona o penzijskom osiguranju bez izmene.

Obaveštavam Veće da je potrebno izvršiti usaglašavanje teksta Zakona usvojenog u našem Veću sa tekstom koji će usvojiti Savezno veće. Ujedno obaveštavam poslanike da sam saznala da Savezno veće neće uskoro završiti rad. Budući da se radi o zakonskom predlogu za koji nema sumnje da će biti izglasan u istovetnom tekstu, predlažem da Socijalno-zdravstveno veće da meni ovlašćenje da ja kao predsednik raspravim eventualne razlike sa predsednikom Saveznog veća.

Da li Veće prima ovaj predlog? (Prima).

Time bi dnevni red bio iscrpen.

Zaključujem sednicu.

Naredna sednica Socijalno-zdravstvenog veća zakazaće se prema odredbama Poslovnika.

(Sednica je zaključena u 12 č 45 min).

ORGANIZACIONO-POLITIČKO VEĆE

PRETHODNI SASTANAK

OD 29. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ž A J

Pre dnevnog reda:

1. Izbor zapisničara

Dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Organizaciono-političkom veću Savezne skupštine;
2. Izbor Verifikacione komisije;
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata;
4. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine;
5. Izbor predsednika i potpredsednika Organizaciono-političkog veća.

PREDSEDAVALI

VLADA ZEČEVIĆ, MILADIN PEROVIĆ
I PREDSEDNIK KRSTO POPIVODA

Početak u 11 č

Predsedavajući Vlada Zečević:

Drugarice i drugovi poslanici, pročitauću pismo predsednika Savezne narodne skupštine (čita):

ORGANIZACIONO-POLITIČKOM VEĆU SAVEZNE
SKUPŠTINE

Beograd

Obaveštavam Organizaciono-političko veće Savezne skupštine da će, saglasno uobičajenoj praksi u radu predstavničkih tela, prethodni sastanak za verifikovanje mandata članova tog Veća otvoriti i predsedavati mu do izbora Verifikacione komisije drug **Vlada Zečević**, kao najstariji član Veća po godinama.

Predsednik
Savezne naročne skupštine
Petar Stambolić s. r.

Da li se slažete da ja predsedavam? (Svi se slažu).

Otvaram prethodni sastanak Organizaciono-političkog veća.

Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda predlažem za zapisničare sastanka: poslanike Budimira Damjanovića i Damjana Janićijevića.

Da li se Veće slaže sa predloženim zapisničarima? (Svi se slažu).

Objavljujem da su za zapisničare ovog sastanka jednoglasno izabrani poslanici Budimir Damjanov i Damjan Janićijević.

Molim drugove zapisničare da iziđu i da mi pomažu u radu.

Za dnevni red predlažem:

1. Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Organizaciono-političkom veću Savezne skupštine;
2. Izbor Verifikacione komisije;
3. Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Da li se slažete sa predloženim dnevnim redom? (Svi se slažu).

Objavljujem da je predloženi dnevni red prihvaćen.

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Pretres Predloga odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Organizaciono-političkom veću Savezne skupštine. (Čita tekst Predloga odluke).

Otvaram pretres o Predlogu odluke. Da li ko želi reč? (Niko se ne javlja).

Pošto se niko ne javlja za reč, stavljam Predlog odluke na glasanje. Ko je za, neka di-gne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Organizaciono-političko veće jednoglasno usvojilo Predlog odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Organizaciono-političkom veću Savezne skupštine.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Izbor Verifikacione komisije.

Prema Odluci o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Organizaciono-političkom veću Savezne skupštine, predlog za izbor pred-

sednika i 8 članova Verifikacione komisije podnosi grupa od 10 poslanika. Ko ima predlog?

Ima reč poslanik drug Vojin Dragović.

Vojin Dragović (Izborna jedinica Bačka Palanka):

Drugarice i drugovi poslanici, na osnovu člana 2. Odluke o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Organizaciono-političkom veću Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća, i to:

Hazim Eminefendić, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Jajce, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Mihajlo Ilić, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Novo Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Milka Senjan, član Organizaciono-političkog veća, izabrana u Izornoj jedinici Bjelovar, Socijalistička Republika Hrvatska;

Jovo Mudrinić, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Šibenik, Socijalistička Republika Hrvatska;

Vera Bražanska, član Organizaciono-političkog veća, izabrana u Izornoj jedinici Skopje II, Socijalistička Republika Makedonija;

Mirko Žlender, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Ptuj, Socijalistička Republika Slovenija;

Vojin Dragović, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Bačka Palanka, Socijalistička Republika Srbija;

Momčilo Cemović, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Ivangrad, Socijalistička Republika Crna Gora;

Antal Martinek, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Kikinda, Socijalistička Republika Srbija;

Boro Drmončić, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Priština, Socijalistička Republika Srbija, predlažem da se u Verifikacionu komisiju Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine izaberu:

Za predsednika **Miladin Perović**, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Nikšić, Socijalistička Republika Crna Gora.

Za članove:

Grozdana Bilanović, član Organizaciono-političkog veća, izabrana u Izornoj jedinici Bosanska Gradiška, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Esad Čengiđ, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Goražde, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Ante Josipović, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Dubrovnik, Socijalistička Republika Hrvatska;

Dimče Kozarov, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Titov Veles, Socijalistička Republika Makedonija;

Milica Obradović, član Organizaciono-političkog veća, izabrana u Izornoj jedinici Zagreb III, Socijalistička Republika Hrvatska;

Milan Rajačić, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Beograd II — Stari Grad, Socijalistička Republika Srbija;

Slavujka Slijepčević, član Organizaciono-političkog veća, izabrana u izornoj jedinici Pančevo, Socijalistička Republika Srbija;

Janez Zemljarić, član Organizaciono-političkog veća, izabran u izornoj jedinici Ljubljana I, Socijalistička Republika Slovenija.

Predsedavajući Vlada Zečević:

Čuli ste predlog poslanika Vojina Dragovića. Da li ima neko drugi predlog? (Nema). Konstatujem da nema drugog predloga.

Stavljam na glasanje predlog koji je podneo drug Vojin Dragović. Ko je *za*, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je jednoglasno usvojen predlog koji je podneo poslanik Vojin Dragović u ime grupe od 10 poslanika i da su za članove Verifikacione komisije izabrani: Miladin Perović, Grozdana Bilanović, Esad Čengiđ, Ante Josipović, Dimče Kozarov, Milica Obradović, Milan Rajačić, Slavujka Slijepčević i Janez Zemljarić.

Molim poslanike da svoja uverenja o izboru predaju službenicima Skupštine koji će ih prikupiti.

Obaveštavam poslanike da će u nastavku sastanka Organizaciono-političkog veća u 17 časova predsedavati predsednik Verifikacione komisije.

Prekidam sastanak.

(Sastanak je prekinut u 11 č 15 min).

Nastavak prethodnog sastanka u 17 č

Predsedavajući Miladin Perović:

Nastavljamo prethodni sastanak Organizaciono-političkog vijeća.

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: Pretres Izveštaja Verifikacione komisije i odlučivanje o verifikaciji mandata.

Molim izvestioca Verifikacione komisije druga Esada Čengiđa da podnese izveštaj.

Esad Čengiđ (Izborna jedinica Goražde):

Drugarice i drugovi, Verifikaciona komisija koju je izabralo Organizaciono-političko veće sastala se i, pošto je razmotrila sva izborna akta, konstatovala je da su izbori za Organiza-

ciono-političko veće sprovedeni pravilno i u redu i da prema sadržini izbornih akata nije bilo nepravilnosti koje bi uticale na rezultate izbora. Komisija je takođe konstatovala, da su poslanička uverenja predali svi poslanici. Izveštaj Verifikacione komisije je podeljen i Komisija predlaže Veću da ga usvoji. (Videti u prilogu).

Predsedavajući Miladin Perović:

Da li neko od poslanika želi da uzme riječ povodom Izveštaja Verifikacione komisije? (Niko se ne javlja).

Stavljam na glasanje Izveštaj Verifikacione komisije. Ko je za, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Izveštaj Verifikacione komisije jednoglasno primljen i da su verificirani mandati svih članova ovog Vijeća.

Sada treba da pristupimo davanju svečane izjave.

Prema Odluci o postupku verifikacije poslaničkih mandata u Organizaciono-političkom vijeću Savezne Skupštine, svečana izjava daje se na taj način, što će jedan od zapisničara pročitati tekst svečane izjave, a poslanici će ovaj tekst potpisati.

Molim zapisničara druga Damjana Janićijevića da pročita tekst svečane izjave. (Svi poslanici ustaju).

Damjan Janićijević (Čita tekst svečane izjave):

Svečano izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savesno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarivanje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Predsedavajući Miladin Perović:

Molim članove Vijeća da potpišu svečanu izjavu. (Svi poslanici potpisuju svečanu izjavu).

Predlažem da dnevni red dopunimo četvrtom tačkom: Pretres Prijedloga odluke o privremenom poslovnom redu Organizaciono-političkog vijeća.

Ovaj Prijedlog odluke je umnožen i podijeljen članovima Vijeća.

Da li Vijeće prihvata ovu dopunu dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: Pretres Prijedloga odluke o privremenom poslovnom redu Organizaciono-političkog vijeća.

Otvaram pretres. Da li neko želi da uzme riječ? (Niko).

Stavljam Prijedlog odluke na glasanje. Ko je za, molim neka digne ruku (Svi dižu ruku).

Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Prijedlog odluke o privremenom poslovnom redu Organizaciono-političkog vijeća jednoglasno usvojen.

Takođe predlažem dopunu dnevnog reda još jednom tačkom. To bi bila peta tačka dnevnog reda: Izbor predsjednika i potpredsjednika Organizaciono-političkog vijeća.

Da li Vijeće prihvata ovu dopunu dnevnog reda? (Prihvata).

Objavljujem da je predložena dopuna dnevnog reda usvojena.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: Izbor predsjednika i potpredsjednika Organizaciono-političkog vijeća.

Prema Odluci o privremenom poslovnom redu Organizaciono-političkog vijeća, prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća podnosi grupa od 10 članova Vijeća, a glasanje se vrši posebno za predsjednika, a onda za potpredsjednika.

Da li neko od poslanika ima prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća?

(Milka Šeat-Lasić: Molim za reč).

Ima riječ drugarica Milka Šeat-Lasić.

Milka Šeat-Lasić (Izborna jedinica Zadar):

Drugarice i drugovi, na osnovu člana 193. stav 2. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i člana 5. Odluke o privremenom poslovnom redu Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine, a na inicijativu Izvršnog odbora Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća koji su potpisali ovaj predlog, predlažem da se za predsjednika Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine izabere drug **Krsto Popivoda**. (Aplauz), a da se za potpredsjednika Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine izabere drug **Aleksandar Hristov**. (Aplauz).

P r e d l a g a č i :

Milka Šeat-Lasić, izabrana u Izornoj jedinici Zadar, Socijalistička Republika Hrvatska; Esad Čengić, izabran u Izornoj jedinici Gorazde, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Miladin Perović, izabran u Izornoj jedinici Nikšić, Socijalistička Republika Crna Gora;

Mirko Bošković, izabran u Izornoj jedinici Našice, Socijalistička Republika Hrvatska;

Krste Markovski, izabran u Izornoj jedinici Tetovo, Socijalistička Republika Makedonija;

Stane Markič, izabran u Izornoj jedinici Maribor, Socijalistička Republika Slovenija;

Vlada Zečević, izabran u Izornoj jedinici Loznica, Socijalistička Republika Srbija;

Janoš Maroš, izabran u Izornoj jedinici Sombor, Socijalistička Republika Srbija;

Nada Suvačarov, izabrana u Izornoj jedinici Beograd V — Zemun, Socijalistička Republika Srbija;

Jefto Aščerić, izabran u Izornoj jedinici Tuzla, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.

Predsedavajući Miladin Perović:

Čuli ste prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća. Da li ima drugih prijedloga? (Nema).

Pošto drugih prijedloga nema, stavljam na glasanje prijedlog za izbor predsjednika Organizaciono-političkog vijeća koji je podnijela drugarica Milka Šeat-Lasić. Ko je za, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je za predsjednika Organizaciono-političkog vijeća jednoglasno izabran drug Krsto Popivoda. (Aplauz).

Molim novoizabranog predsjednika druga Krsta Popivodu da zauzme svoje mjesto

Predsednik Krsto Popivoda:

Drugarice i drugovi poslanici, najsrdačnije se zahvaljujem na povjerenju koje ste mi izrazili birajući me za predsjednika ovog Vijeća.

Prelazimo na izbor potpredsjednika Organizaciono-političkog vijeća.

Čuli ste prijedlog da se za potpredsjednika Organizaciono-političkog vijeća izabere drug Aleksandar Hristov.

Stavljam prijedlog na glasanje. Ko je za prijedlog da se za potpredsjednika Organizaciono-političkog vijeća izabere drug Aleksandar Hristov, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je drug Aleksandar Hristov jednoglasno izabran za potpredsjednika Organizaciono-političkog vijeća. (Aplauz).

Zaključujem prethodni sastanak.

(Prethodni sastanak je zaključen u 18 č 10 min).

P R I L O Z I

SAVEZNA SKUPŠTINA

P. Br. 12

28. VI 1963. godine

Beograd

ORGANIZACIONO-POLITIČKOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Organizaciono-političko veće je u organizaciji Savezne skupštine novo veće, pa zato nema ranijeg poslovnika koji bi se mogao u celosti primeniti na njegov rad. Zato se odmah u početku rada tog Veća postavlja pitanje po kojim pravilima postupka treba da se izvrši verifikacija poslaničkih mandata članova Veća. To pitanje može da se reši shodnom primenom odnosnih odredaba Poslovnika Veća proizvođača dosadašnje Savezne narodne skupštine, uz izvesne manje izmene.

Naime, postojeći Poslovnik Veća proizvođača Savezne narodne skupštine predviđa da se verifikacija poslaničkih mandata novoizabranog Veća vrši u toku dva prethodna sastanka Veća, s tim da izveštaj Verifikacione komisije, koja radi između ova dva sastanka, mora biti dostavljena članovima Veća najmanje na 24 časa pre početka drugog prethodnog sastanka. Na taj način postupak verifikacije mandata traje u Veću najmanje 2 dana, za šta prema dosadašnjem iskustvu nema opravdanja. Praksa je pokazala da u našem demokratskom izbornom sistemu, u kojem su osnovni nosioci izbornog postupka, naročito postupka kandidovanja, radni ljudi i uopšte građani i u koome je binacijska obezbeđena puna zaštita njihovog izbornog prava, ne dolazi do takvih povreda izbornog postupka ili binacijskog prava građana koje bi morale biti sanirane u postupku verifikacije poslaničkih mandata.

Zato je uvek do sada sam postupak verifikacije mandata u svima predstavničkim telima bio jednoslavan i završavao se relativno brzo. Očuda navedeni obavezni uslov da se izveštaj Verifikacione komisije dostavlja članovima Veća najmanje na 24 časa pre drugog prethodnog sastanka, u našim uslovima ne predstavlja instrument zaštite izbornog prava građana ili sigurnijeg proveravanja zakonitosti sprovedenih izbora, već neopravdanog usporavanja rada Veća, zbog čega ga treba napustiti.

Postojeći Poslovnik sadrži i tekst svečane izjave koju daju poslanici po verifikaciji mandata, a koji se mora uskladiti sa funkcijom saveznog poslanika određenom Ustavom, a takođe i u pogledu Ustavom utvrdjenog naziva naše socijalističke zajednice.

Sve to pokazuje da se odredbe označenog Poslovnika koje se odnose na postupak verifikacije poslaničkih mandata ne mogu u celini sprovesti. Zato se odlukom, koju predlažem sa ostalim funkcionerima koji su ostali na dužnosti posle raspuštanja Savezne narodne skupštine, predviđa adekvatnije regulisanje navedenih pitanja.

U svemu ostalom u pogledu postupka verifikacije mandata primenjujuće se odredbe postojećeg Poslovnika Veća proizvođača Savezne narodne skupštine.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

P R E D L O G

ODLUKE O POSTUPKU VERIFIKACIJE POSLANIČKIH MANDATA U ORGANIZACIONO-POLITIČKOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Član 1.

Verifikacija mandata novoizabranih poslanika Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine vrši se po odredbama ove odluke i po odredbama Poslovnika

Veća proizvođača Savezne narodne skupštine (»Službeni list FNRJ«, br. 47/58 i 49/59).

Član 2.

U Verifikacionu komisiju Organizaciono-političko veće bira predsednika i osam članova komisije.

Član 3.

Po izboru Verifikacione komisije Organizaciono-političko veće prekida rad. Cas nastavlja rada Veća određuje predsedavajući.

Organizaciono-političko veće nastavlja sa radom pošto primi izveštaj Verifikacione komisije.

Izveštaj Verifikacione komisije podeliće se poslanicima pre nastavka rada Veća.

Član 4.

Posle odluke Organizaciono-političkog veća o verifikaciji mandata svi poslanici kojima je mandat verifikovan daju svečanu izjavu.

Svečana izjava glasi:

»Izjavljujem da ću dužnost saveznog poslanika savesno i predano vršiti, da ću se pridržavati Ustava i zakona i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarivanje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.«

Svečanu izjavu čita zapisničar Veća, a poslanici potpisuju njen tekst.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu kad je usvoji Organizaciono-političko veće Savezne skupštine.

SAVEZNA SKUPŠTINA
ORGANIZACIONO-POLITIČKO VEĆE

Verifikaciona komisija

Br. 010-17/1

29. jun 1963. godine

Beograd

ORGANIZACIONO-POLITIČKOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Verifikaciona komisija Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine primila je od Savezne izborne komisije Izveštaj br. 141 od 14. juna 1963. godine o rezultatu izbora poslanika za Organizaciono-političko veće Savezne skupštine po izbornim jedinicama, sa svim izbornim aktima.

Komisija je primila i poslanička uverenja izabranih poslanika koja su im izdata od opštinskih izbornih komisija.

Na svojoj sednici održanoj 29. juna 1963. godine Verifikaciona komisija je razmotrila izborna akta, poslanička uverenja i druge materijale, pa na osnovu toga podnosi Organizaciono-političkom veću Savezne skupštine sledeći izveštaj:

I

Verifikaciona komisija je utvrdila:

1. da je za izbor članova Organizaciono-političkog veća u svim izbornim jedinicama na teritoriji Jugoslavije bilo podneto na potvrdu i od strane opštinskih izbornih komisija potvrđeno 120 kandidatura. Od toga je bilo potvrđeno u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini 21, u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori 3, u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 27, u Socijalističkoj Republici Makedoniji 9, u Socijalističkoj Republici Sloveniji 10 i u Socijalističkoj Republici Srbiji 50 kandidatura;

2. da su izbori poslanika za Organizaciono-političko veće savezne skupštine održani 3. juna 1963. godine u svim izbornim jedinicama određenim Zakonom o izbornim jedinicama za izbor poslanika za Saveznu skupštinu;

3. da su izbori poslanika za Organizaciono-političko veće Savezne skupštine sprovedeni pravilno i u redu i da, prema sadržini izbornih akata, nije bilo nepravilnosti koje bi uticale na rezultat izbora u nekoj izornoj jedinici;

4. da je od 42.817 odbornika opštinskih skupština u glasanju učestvovalo 41.159 i da su svi izabrani kandidati dobili većinu glasova predviđenu u članu 99. stav 1. Zakona o izboru saveznih poslanika;

5. da nije bilo podnetih prigovora i žalbi opštinskim izbornim komisijama zbog nepravilnosti u radu nadležnih organa u toku pojedinih izbornih radnji, a takođe ni prigovora ovom Veću.

II

Na osnovu izloženog Verifikaciona komisija predlaže Organizaciono-političkom veću Savezne skupštine da se verifikacija mandata sledećih saveznih poslanika koji su u Organizaciono-političko veće izabrani na izborima održanim 3. juna 1963. godine, i to:

A. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI

1. Izborna jedinica Banja Luka — Popović Milana Milorad, iz Banje Luke.
2. Izborna jedinica Bosanska Gradiška — Bilanović Mihajla Grozdana, iz Banje Luke.
3. Izborna jedinica Jajce — Eminefendić Muniba Hazim, iz Sarajeva.
4. Izborna jedinica Prijedor — Mijić Dragoja Branko, iz Bosanske Dubice.
5. Izborna jedinica Sanski Most — Dodik Ilije Petar, iz Banje Luke.
6. Izborna jedinica Bihać — Dupanović Maharema Husein, iz Bihaća.
7. Izborna jedinica Bosanski Brod — Vujasinović Marko Todor, iz Beograda.
8. Izborna jedinica Doboј — Krajina Luke Borislav, iz Doboj.
9. Izborna jedinica Maglaj — Kovačević Pere Anđelko, iz Doboj.
10. Izborna jedinica Livno — Oreč Ante Petar, iz Sarajeva.
11. Izborna jedinica Mostar — Knežević Ilije Milan, iz Sarajeva.
12. Izborna jedinica Trebinje — Hadžović Zahara Tahir, iz Sarajeva.
13. Izborna jedinica Centar — Sarajevo — Krstić Dorđa Vera, iz Sarajeva.
14. Izborna jedinica Gorazde — Čengić Smaila Esad, iz Beograda.
15. Izborna jedinica Novo Sarajevo — Ilić Jove Mihajlo, iz Sarajeva.
16. Izborna jedinica Visoko — Ostojić Ostoje Milenko, iz Breze.
17. Izborna jedinica Zenica — Dizdar Derviša Feriz, iz Zenice.
18. Izborna jedinica Bijeljina — Mijoljić Vase Mirko, iz Sarajeva.
19. Izborna jedinica Brčko — Vočkić Pere Joco, iz Sarajeva.
20. Izborna jedinica Tuzla — Aščević Mihajla Jefto, iz Živinica.
21. Izborna jedinica Zvornik — Savić Save Brano, iz Sarajeva.

B. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI CRNOJ GORI

22. Izborna jedinica Ivangrad — Cemović Milonje Momčilo, iz Ivangrada.

23. Izborna jedinica Nikšić — Perović Radovana Miladin, iz Titograda.
24. Izborna jedinica Titograd — Popivoda Gorčina Krsto, iz Beograda.

C. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI HRVATSKOJ

25. Izborna jedinica Bjelovar — Senjan Tome Milka, iz Beograda.
26. Izborna jedinica Koprivnica — Ostojić Đure Vaso, iz Križevaca.
27. Izborna jedinica Virovitica — Krpan Antuna Mato, iz Bjelovara.
28. Izborna jedinica Gospić — Počuča Mile Bogdan, iz Ličke Osike.
29. Izborna jedinica Karlovac — Protulipac Steve Jure, iz Duge Rese.
30. Izborna jedinica Našice — Bošković Pavla Mirko, iz Zagreba.
31. Izborna jedinica Osijek — Maksimović Dine Dino, iz Belog Manastira.
32. Izborna jedinica Slavonski Brod — Kovačević Bože Mica, iz Slavonskog Broda.
33. Izborna jedinica Slavonska Požega — Munduković Mije Matija, iz Slavonske Požege.
34. Izborna jedinica Vinkovci — Zulić Ljubiša Lazo, iz Vukovara.
35. Izborna jedinica Pula — Duda Martina Martin, iz Pule.
36. Izborna jedinica Crikvenica — Brnčić Vinka dr Josip, iz Zagreba.
37. Izborna jedinica Rijeka — Delija Ivana Marija, iz Rijeke.
38. Izborna jedinica Petrinja — Juzbašić Petra Živko, iz Petrinje.
39. Izborna jedinica Sisak — Novačić Milana Biserka, iz Kutine.
40. Izborna jedinica Dubrovnik — Josipović Ivana Ante, iz Zagreba.
41. Izborna jedinica Sinj — Delić Bruna Nikola, iz Imotskog.
42. Izborna jedinica Split — Kukoč Mihovila Desa, iz Splice.
43. Izborna jedinica Šibenik — Mudrinić Petra Jovo, iz Drniša.
44. Izborna jedinica Zadar — Seat-Lasić Ante Milka, iz Zagreba.
45. Izborna jedinica Čakovec — Huzjak Ivana Valent, iz Varaždina.
46. Izborna jedinica Varaždin — Rukavina Luke Cvi-jetko iz Varaždina.
47. Izborna jedinica Krapina — Rihtar Mije dr Petar, iz Zagreba.
48. Izborna jedinica Zagreb I — Razmilić Ante Juraj, iz Zagreba.
49. Izborna jedinica Zagreb II — Gjanković Huga dr Dan, iz Zagreba.
50. Izborna jedinica Zagreb III — Obradović Bože Milica, iz Zagreba.
51. Izborna jedinica Zagreb IV — Krstulović Krsto Aurel, iz Zagreba.

D. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI MAKEDONIJI

52. Izborna jedinica Bitola — Aleksovski Andonov Kiril, iz Bitole.
53. Izborna jedinica Kumanovo — Osmani Nedžipa Abdul, iz Kumanova.
54. Izborna jedinica Ohrid — Kalajdziska Vasileva Milka, iz Skopja.
55. Izborna jedinica Skopje I — Hristov Todorov dr Aleksandar, iz Skopja.
56. Izborna jedinica Skopje II — Bražanska Dimitrova Vera, iz Skopja.
57. Izborna jedinica Štip I — Dubrovski Ilijev Vančo, iz Štipa.

58. Izborna jedinica **Štip II** — **Dugandžiski Millanov Boro**, iz Skopja.
59. Izborna jedinica **Tetovo** — **Markovski Kune Krste**, iz Beograda.
60. Izborna jedinica **Titov Veles** — **Kozarov Todorov Dimče**, iz Titovog Velesa.

E. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SLOVENIJI

61. Izborna jedinica **Celje I** — **Dragan Franca Zvone**, iz Celja.
62. Izborna jedinica **Celje II** — **Kavčič Felicijana Milan**, iz Celja.
63. Izborna jedinica **Koper** — **Vogrič Ane Marija**, iz Kopra.
64. Izborna jedinica **Kranj** — **Vilfan Josipa dr Jože**, iz Ljubljane.
65. Izborna jedinica **Ljubljana I** — **Zemljarič Franca Janez**, iz Ljubljane.
66. Izborna jedinica **Ljubljana II** — **Jurkovič Ivana Danica**, iz Ljubljane.
67. Izborna jedinica **Novo Mesto** — **Lubej Franca Bojan**, iz Ljubljane.
68. Izborna jedinica **Maribor** — **Markič Ivana Stane**, iz Ljubljane.
69. Izborna jedinica **Murska Sobota** — **Zupančič Jurja Vladimir**, iz Gornje Radgone.
70. Izborna jedinica **Ptuj** — **Zlender Franca Mirko**, iz Maribora.

F. U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SRBIJI

71. Izborna jedinica **Beograd I** — **Čukarica** — **Majstorović Ilije Dura**, iz Beograda.
72. Izborna jedinica **Beograd II** — **Stari Grad** — **Rajčić Manka Milan**, iz Beograda.
73. Izborna jedinica **Beograd III** — **Voždovac** — **Jovanović Dimitrija Milovan**, iz Beograda.
74. Izborna jedinica **Beograd IV** — **Vračar** — **Šakić Mane Miladin**, iz Beograda.
75. Izborna jedinica **Beograd V** — **Zemun** — **Suvačarov Slavka Nada**, iz Zemuna.
76. Izborna jedinica **Beograd VI** — **Zvezdara** — **Joksović Milomira Branislav**, iz Beograda.
77. Izborna jedinica **Arandelovac** — **Rajković Budimira Dragoljub**, iz Arandelovca.
78. Izborna jedinica **Kragujevac** — **Zečević Đorđa Slavko**, iz Kragujevca.
79. Izborna jedinica **Svetozarevo** — **Janićijević Obrena Damjan**, iz Svetozareva.
80. Izborna jedinica **Čačak** — **Bojović Svetozara Despot**, iz Kraljeva.
81. Izborna jedinica **Kraljevo** — **Popadić Petka Spasoje**, iz Kraljeva.
82. Izborna jedinica **Kruševac** — **Šušnjar Luke Ivo**, iz Kraljeva.
83. Izborna jedinica **Novi Pazar** — **Čatović Emra Sefcet**, iz Sjenice.
84. Izborna jedinica **Trstenik** — **Nikolčić Miodraga Milan**, iz Trstenika.
85. Izborna jedinica **Leskovac** — **Trajković Koste Josif**, iz Leskovca.
86. Izborna jedinica **Vladičin Han** — **Radivojević Stevana Sotir**, iz Leskovca.
87. Izborna jedinica **Vranje** — **Stojković Đorđa Radivoje**, iz Vranja.
88. Izborna jedinica **Aleksinac** — **Ilić Dušana Vukoje**, iz Aleksinca.
89. Izborna jedinica **Niš** — **Lukovac Rajka Radmila**, iz Niša.
90. Izborna jedinica **Pirot** — **Taskov Petra Kiril**, iz Dimitrovgrada.
91. Izborna jedinica **Prokuplje** — **Nikolić Svetislava Vlastimir**, iz Prokuplja.
92. Izborna jedinica **Bačka Palanka** — **Dragović Radovana Vojin**, iz Novog Sada.

93. Izborna jedinica **Bečej** — **Đurđev Miloša Žarko**, iz Novog Sada.
94. Izborna jedinica **Novi Sad** — **Damjanov Save dr Budimir**, iz Novog Sada.
95. Izborna jedinica **Pančevo** — **Šlijepećević Bože Slavujka**, iz Pančeva.
96. Izborna jedinica **Vršac** — **Šinžar Isidora Branko**, iz Novog Sada.
97. Izborna jedinica **Petrovac** — **Jovanović Miljika Petar**, iz Smedereva.
98. Izborna jedinica **Požarevac** — **Paunović Save Vojislav**, iz Kučeva.
99. Izborna jedinica **Smederevo** — **Cvetković Koste Milutin**, iz Smedereva.
100. Izborna jedinica **Ruma** — **Rajh Sigmunda Arnold**, iz Novog Sada.
101. Izborna jedinica **Sremska Mitrovica** — **Gvozdenović Petra Đorđe**, iz Sremske Mitrovice.
102. Izborna jedinica **Senta** — **Đetvai Palla dr Karolj**, iz Novog Sada.
103. Izborna jedinica **Sombor** — **Maroš Janoša Janoš**, iz Bezdana.
104. Izborna jedinica **Subotica** — **Mihaljčević Josipa Alojzije**, iz Novog Sada.
105. Izborna jedinica **Prijepolje** — **Cvijović Velimira Obrad**, iz Titovog Užica.
106. Izborna jedinica **Titovo Užice** — **Vidić Tanasija Dobrivoje**, iz Beograda.
107. Izborna jedinica **Lazarevac** — **Spasojević Sretena Budimir**, iz Mionice.
108. Izborna jedinica **Loznica** — **Zečević Đoke Vlada**, iz Beograda.
109. Izborna jedinica **Šabac** — **Čosić Vojislava Dragoljub**, iz Bogatića.
110. Izborna jedinica **Valjevo** — **Maksimović Milorada Desimir**, iz Valjeva.
111. Izborna jedinica **Negotin** — **Filoresković Vasilij Jovan**, iz Majdanpeka.
112. Izborna jedinica **Zaječar** — **Stanojević Nedeljka Viobran**, iz Zaječara.
113. Izborna jedinica **Kikinda** — **Martinek Stevana Antal**, iz Kikinde.
114. Izborna jedinica **Zrenjanin** — **Markov Dušana Petar**, iz Zrenjanina.
115. Izborna jedinica **Gnjilane** — **Aksić Gata Stanoje**, iz Prištine.
116. Izborna jedinica **Kosovska Mitrovica** — **Mičuško-vić Dimitrija Mića**, iz Prištine.
117. Izborna jedinica **Peć** — **Mahmuti Emīna Ragip**, iz Peći.
118. Izborna jedinica **Priština** — **Drmončić Stojana Boro**, iz Prištine.
119. Izborna jedinica **Prizren** — **Vranić Daljipa Ramadan**, iz Prištine.
120. Izborna jedinica **Uroševac** — **Topali Ilijaza Elmaz**, iz Uroševca.

III

Podnoseći ovaj izveštaj, Komisija predlaže Veću da ga usvoji.

Za izvestioca je određen poslanik Esad Čengić.

Predsednik

Miladin Perović s. r.

Članovi:

Grozdana Bilanović s. r., Esad Čengić s. r., Ante Josipović s. r., Milica Obradović s. r., Dimče Kozarov s. r., Janez Zemljarič s. r., Milan Rajčić s. r., Slavojka Šlijepećević s. r.

ORGANIZACIONO- POLITIČKO VEĆE

1. SEDNICA

OD 29. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ź A J

Dnevni red:

1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije.

PRESEDAVAO
PRESEDNIK
KRSTO POPIVODA

Početak u 18 č 15 min

Predsednik Krsto Popivoda:

Otvaram Prvu sjednicu Organizaciono-političkog vijeća.

Za ovu sjednicu predlažem ovaj dnevni red: Izbor Mandatno-imunitetske komisije.

Da li Vijeće prihvata ovaj dnevni red? (Prihvata).

Objavljujem da je predloženi dnevni red usvojen.

Prelazimo na dnevni red: Izbor Mandatno-imunitetske komisije.

Ima li ko prijedloga?

(*Stanoje Aksić: Molim za reč.*)

Stanoje Aksić (Izborna jedinica Gnjlane):

Na osnovu člana 24. Odluke o privremenom poslovnom redu Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 10 članova Veća, predlažem da se u Mandatno-imunitetsku komisiju Organizaciono-političkog veća Savezne skupštine izaberu:

Za predsjednika **Milan Rajačić**, izabran u Izornoj jedinici Beograd II — Stari grad, Socijalistička Republika Srbija;

Za članove:

Grozdana Bilanović, izabrana u Izornoj jedinici Bosanska Gradiška, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Momčilo Cemović, izabran u Izornoj jedinici Ivangrad, Socijalistička Republika Crna Gora;

Marija Delija, izabrana u Izornoj jedinici Rijeka, Socijalistička Republika Hrvatska;

Janez Zemljarič, izabran u Izornoj jedinici Ljubljana I, Socijalistička Republika Slovenija.

Predlagачi:

Stanoje Aksić, izabran u Izornoj jedinici Gnjlane, Socijalistička Republika Srbija;

Milorad Popović, izabran u Izornoj jedinici Banja Luka, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Josif Trajković, izabran u Izornoj jedinici Leskovac, Socijalistička Republika Srbija;

Husein Dupanović, izabran u Izornoj jedinici Bihać, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Milka Senjan, izabrana u Izornoj jedinici Bjelovar, Socijalistička Republika Hrvatska;

Aurel Krstulović, izabran u Izornoj jedinici Zagreb IV, Socijalistička Republika Hrvatska;

Abdula Osmani, izabran u Izornoj jedinici Kumanovo, Socijalistička Republika Makedonija;

Zvone Dragan, izabran u Izornoj jedinici Celje I, Socijalistička Republika Slovenija;

Damjan Janićijević, izabran u Izornoj jedinici Svetozarevo, Socijalistička Republika Srbija;

Petar Markov, izabran u Izornoj jedinici Zrenjanin, Socijalistička Republika Srbija.

Predsednik Krsto Popivoda:

Čuli ste prijedlog za izbor Mandatno-imunitetske komisije Organizaciono-političkog vijeća koji je u ime 10 poslanika podnio poslanik Stanoje Aksić.

Ima li ko kakav drugi prijedlog? (Nema).

Stavljam na glasanje prijedlog koji je podnio drug Stanoje Aksić. Ko je za, molim neka neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je jednoglasno usvojen prijedlog koji je podnio poslanik Stanoje Aksić u ime grupe od 10 poslanika i da je Mandatno-imunitetska komisija Organizaciono-političkog vijeća izabrana.

Od predsjednika Savezne narodne skupštine primio sam pismo ove sadržine (*čita*):

SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA
REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
SAVEZNA SKUPŠTINA

P. Br. 15
29. VI 1963. godine
Beograd

PREDSEDNIKU ORGANIZACIONO-POLITIČKOG
VEĆA SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Pošto su se veća Skupštine konstituisala i time stvorene mogućnosti za izbor predsednika i potpredsednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija, molim Vas da članove svog Veća obavestite da sam, u skladu sa odredbom člana 2. Ustavnog zakona o sprovođenju Ustava, sazvao zajedničku sednicu svih veća

Skupštine za danas, 29. juna 1963. godine, u 18 časova i 45 minuta radi izbora predsednika i potpredsednika Skupštine, kao i njenih stalnih komisija.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.

Čuli ste pismo o sazivanju zajedničke sjednice svih vijeća Skupštine.

Zaključujem sjednicu.

Naredna sjednica zakazaće se pismenim putem.

(Sednica je zaključena u 18 č 25 min).

SVA VEĆA

1. ZAJEDNIČKA SEDNICA

OD 29. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ž A J

Dnevni red:

1. Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine;
2. Izbor predsjednika Savezne skupštine;
3. Izbor potpredsjednika Savezne skupštine;
4. Izbor stalnih komisija Savezne skupštine, i to:
Komisije za pitanja izbora i imenovanja;
Komisije za društveni nadzor;
Zakonodavno-pravne komisije;
Komisije za autentične tekstove na srpskohrvatskom jeziku;
Komisije za autentične tekstove na hrvatskosrpskom jeziku;
Komisije za autentične tekstove na slovenačkom jeziku;
Komisije za autentične tekstove na makedonskom jeziku.

PRESEDAVALI:

PREDSEDNIK SAVEZNE NARODNE
SKUPŠTINE PETAR STAMBOLIĆ

I PREDSEDNIK SAVEZNE SKUPŠTINE
EDVARD KARDELJ

Početak u 18 č 45 min

Predsjednik Savezne narodne skupštine Petar Stambolić:

Drugarice i drugovi savezni poslanici, otvaram zajedničku sednicu svih veća Savezne skupštine.

Konstatujem da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati.

Da bi Skupština mogla raditi na zajedničkoj sednici svih veća i da bi mogla izvršiti poslove koje po Ustavu ima da obavi prilikom svog konstituisanja, potrebno je da na ovoj sednici najpre donesemo odluku o privremenom poslovniku Skupštine.

Svi poslanici su dobili, sa ostalim materijalom, Predlog odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine. Uz Predlog odluke dato je i obrazloženje.

Danas je takođe podeljen i predlog o izmeni člana 11. Predloga odluke. Ne postoje razlozi da članovi Saveznog izvršnog veća daju dva puta svečanu izjavu, i kao poslanici i kao članovi Veća. S ovim predlogom ostajemo pri dosadašnjoj praksi. Ovom odlukom privremeno se reguliše, do donošenja poslovnika, rad Skupštine na sednici svih veća.

Na osnovu tog predlažem kao prvu tačku dnevnog reda ove sednice: Pretres Predloga odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine.

Predlažem da ovu odluku pretresemo neposredno na ovoj sednici, s tim da se pretres i glasanje obavi na način koji je već prihvaćen u našoj skupštinskoj praksi.

Da li Skupština prihvata ovaj predlog? (Prihvata).

Otvaram pretres. Ko se javlja za reč? (Niko se ne javlja za reč).

Stavljam na glasanje Predlog odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine. Ko je za, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Skupština usvojila Odluku o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine.

Pošto je ova odluka usvojena, dalji rad zajedničke sednice obaviće se po odredbama usvojene odluke.

Predlažem dopunu dnevnog reda, i to tačka druga: Izbor predsjednika Savezne skupštine.

Tačka tri: Izbor potpredsjednika Skupštine.

Tačka četiri: Izbor stalnih komisija Skupštine, i to:

Komisije za pitanja izbora i imenovanja;

Komisije za društveni nadzor;

Zakonodavno-pravne komisije;

Komisije za autentične tekstove na srpskohrvatskom jeziku;

Komisije za autentične tekstove na hrvatskosrpskom jeziku;

Komisije za autentične tekstove na slovenačkom jeziku;

Komisije za autentične tekstove na makedonskom jeziku.

Da li Skupština prihvata ovu dopunu dnevnog reda? (Prihvata).

Predlog dnevnog reda je prihvaćen i prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Izbor predsednika Savezne skupštine.

Obaveštavam drugarice i drugove savezne poslanike da je grupa od 40 poslanika, na predlog Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, podnela predlog da se za predsednika Skupštine izabere savezni poslanik **Edvard Kardelj**. (Buran aplauz).

Drugi predlog nije podnet. Molim predstavnika predlagača da obrazloži podneseni predlog.

Ima reč Dušan Petrović-Šane.

Dušan Petrović-Šane (NR Srbija):

Drugarice i drugovi poslanici, dozvolite mi da vam, u ime 40 poslanika i u svoje ime, prihvatajući sa velikim zadovoljstvom mišljenje Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, podnesen predlog da se za predsednika Savezne skupštine izabere drug **Edvard Kardelj**.

Vi svi poznajete druga Kardelja. Ličnost druga Kardelja, jednog od najbližih saradnika predsednika Tita, neraskidivo je povezana sa našom revolucijom i našom socijalističkom izgradnjom. Stvaralački odnos druga Kardelja prema marksizmu, njegova uporna borba protiv dogmatizma i birokratizma, kao i protiv tuđih buržoaskih uticaja, njegov demokratizam i humanizam i njegov duboko razvijeni osećaj za stvarnost i za radne ljude predstavljali su izvanredno značajan doprinos socijalističkom razvitku jugoslovenskog društva, a istovremeno i razvitku savremene progresivne misli u međunarodnom radničkom pokretu.

Rad druga Kardelja posebno je povezan sa radom ove Skupštine, jer je on izvanredno mnogo doprineo stalnoj izgradnji našeg političkog i društveno-ekonomskog sistema, što je u punoj meri došlo do izražaja i prilikom izrade novog Ustava.

U novoj Skupštini, koja treba da bude što više izraz širokog demokratskog sistema samoupravljanja, središte demokratskog dogovaranja i širokog konsultovanja — ove i druge osobine druga Kardelja biće izuzetno korisne i znatno će doprineti da Savezna skupština odgovori svojim zadacima.

Duboko sam uveren, usvajajući predlog Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, da usvajamo želje svih na-

ših naroda da drug Kardelj bude izabran u ovom visokom Domu. (Buran aplauz).

Predlagači:

Đuro Pucar, Petar Stambolić, dr Jože Bričelj, Jovan Veselinov, Dušan Mugoša, Franc Popit, Dušan Petrović, Đuro Kladarin, Đurica Jokić, Hajro Kapetanović, Milijan Neoričić, Ratko Svilar, Silvo Hrast, Dragica Vujović, Skender Kulenović, Stevan Doronjski, Ljupčo Arsov, Momčilo Cemović, Zlatko Prica, Milan Vidmar, inž. Todor Arsov, Vicko Krstulović, Ernest Rahten, Iko Mirković, Radovan Papić, Džemal Muminagić, dr Saša Luzar, Nikola Rački, Krste Crvenkovski, Dragica Kuhada, dr Refet Ferati, Savo Brković, Vera Aceva, Femi Muća, dr Dimitrije Vujović, Milan Vukaso-
sović, Slavujka Slijepčević, Grozdana Bilanović, Drago Mažar i inž. Slavko Matekalo.

Predsednik Petar Stambolić:

Čuli ste obrazloženje koje je u ime predlagača podneo drug Dušan Petrović.

Prema Odluci o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine, izbor predsednika vrši se dizanjem ruke, s tim što grupa od 20 poslanika može predložiti da se izbor vrši poimenično ili tajnim glasanjem.

Da li ima predloga da se izbor vrši poimenično ili tajnim glasanjem? (Nema).

Pošto nema predloga da se glasa poimenično ili tajno, izbor predsednika Skupštine izvršiće se dizanjem ruke.

Stavljam na glasanje predlog da se za predsednika Skupštine izabere drug Edvard Kardelj. Ko je za, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je za predsednika Skupštine jednoglasno izabran drug Edvard Kardelj. (Dugotrajan aplauz).

Molim druga Kardelja da zauzme mesto i da rukovodi daljim radom Skupštine. (Buran aplauz).

(Novoizabrani predsednik Savezne skupštine Edvard Kardelj zauzima predsedničko mesto. — Svi savezni poslanici dugotrajno aplaudiraju).

Predsednik Savezne skupštine Edvard Kardelj:

Drugarice i drugovi poslanici, srdačno zahvaljujem na poverenju koje ste mi ukazali izborom za predsednika Savezne skupštine.

Preuzimajući ovu dužnost, želeo bih da izrazim uverenje, koje svi vi sigurno delite sa mnom, da ćemo mi svi uložiti sve potrebne napore da bi Skupština mogla što uspešnije i što plodnije da vrši funkcije koje su joj poverene Ustavom Socijalističke Jugoslavije.

Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda: Izbor potpredsednika Skupštine.

Broj potpredsednika Skupštine poslovnikom nije određen i Skupština ga utvrđuje prilikom izbora. S obzirom na organizaciju Skupštine i obim zadataka koji pred njom stoje, predlažem da Skupština izabere tri potpredsednika. Da li se Skupština slaže sa tim predlogom? (Svi se slažu). Ima li ko protiv, ili koji drugi predlog? (Nema).

Prelazimo na izbor. Ovaj predlog može podneti grupa od 30 poslanika, s tim što jedan predlog može obuhvatiti sva tri potpredsednika.

Molim drugove koji imaju predlog da ga podnesu.

(Rato Dugonjić: Molim za reč).

Ima reč drug Rato Dugonjić.

Rato Dugonjić (NR Bosna i Hercegovina):

Drugarice i drugovi poslanici, na osnovu člana 193. stav 1. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i člana 32. Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine a na inicijativu Izvršnog odbora Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, u svoje ime i u ime grupe od 30 poslanika koji su potpisali ovaj predlog, predlažem da se za potpredsednike Savezne skupštine izaberu sledeći drugovi:

Mijalko Todorović, do sada potpredsednik Saveznog izvršnog veća;

Zvonko Brkić, do sada predsednik Izvršnog veća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske;

Strahil Gigov, do sada predsednik Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Makedonije.

Predlagачи:

Rista Antunović, Dobrivoje Radosavljević, Stanika Veselinov, Geza Tikvicki, Sait Zatrići, Josip Đerđa, Radojka Katić, Makso Baće, Avdo Humo, Rodoljub Čolaković, Miloš Zekić, Anton Bole, Hajro Kapetanović, Jože Fende, Vojin Nikolić, Vlado Strugar, Krste Markovski, Đore Damevski, inž. Đorđe Janković, inž. Marija Gajdek, Viktor Opaka, Spasoje Popadić, Miladin Perović, dr Mirjana Benac, dr Nikola Đuknić, Nadežda Veljković, Đorđi Popovski, Frančiška Varl, Milica Trbović i Rato Dugonjić.

Predsednik Edvard Kardelj:

Ima li još koji predlog? (Nema). Izbor potpredsednika Skupštine vrši se dizanjem ruke, a glasa se za sva tri kandidata zajedno.

Stavljam na glasanje predlog da se za potpredsednike Skupštine izaberu poslanici Mijalko Todorović, Zvonko Brkić i Strahil Gigov.

Ko je za ovaj predlog, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Prema tome, drugovi Mijalko Todorović, Zvonko Brkić i Strahil Gigov izabrani su za potpredsednike Savezne skupštine. (Aplauz).

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: Izbor stalnih komisija Skupštine.

Predlog za izbor stalnih komisija može podneti grupa od 20 poslanika, s tim da se jednim predlogom može predložiti i više komisija, a glasa se dizanjem ruke.

Molim drugove koji imaju predloge da ih podnesu.

Najpre prelazimo na predlog za Komisiju za pitanja izbora i imenovanja.

(Vlado Strugar: Molim za reč).

Ima reč drug Vlado Strugar.

Vlado Strugar (NR Crna Gora):

Na osnovu člana 48. Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 20 poslanika koji su ovaj predlog potpisali, predlažem da se u Komisiju za pitanja izbora i imenovanja Savezne skupštine izaberu:

Za predsednika **Zvonko Brkić**, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Za članove:

Rista Antunović, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Vranje, Socijalistička Republika Srbija;

Zora Krstonošić, član Saveznog veća, izabrana od Pokrajinskog veća Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

Pašaga Mandžić, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabran u Izornoj jedinici Novo Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Munir Mesihović, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine;

Svetozar Ognjanović, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Beograd VI — Zvezdara, Socijalistička Republika Srbija;

Bahri Oručić, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Uroševac, Socijalistička Republika Srbija;

Miladin Perović, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Nikšić, Socijalistička Republika Crna Gora;

Franc Popit, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Slovenije;

Vajo Skendžić, član Privrednog veća, izabran u Izornoj jedinici Gospić, Socijalistička Republika Hrvatska;

Vidoe Smilevski, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Saboranja Socijalističke Republike Makedonije;

Jože Smole, član Prosvetno-kulturnog veća, izabran u Izornoj jedinici Koper, Socijalistička Republika Slovenija;

Miloš Zekić, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Goražde, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.

Predlagачi:

Radomir Bošković, Geza Tikvicki, Sait Zatrići, Mato Šalinović, dr Sead Pozderac, Jože Fende, Vlado Strugar, Đore Damevski, inž. Đorđe Janković, inž. Marija Gajdek, Viktor Opaka, Spasoje Popadić, Milija Mojašević, dr Mirjana Benac, dr Nikola Đuknić, Nadežda Veljković, Đorđi Popovski, Frančiška Varl, Milica Trbović i Đuro Kladarin.

Predsednik Edvard Kardelj:

Čuli ste predlog za izbor Komisije za pitanja izbora i imenovanja. Da li ima još koji predlog? (Nema).

Stavljam predlog na glasanje. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je predlog usvojen.

Molim drugove koji imaju predlog za izbor Komisije za društveni nadzor da ga podnesu (Geza Tikvicki: Molim za reč).

Ima reč drug Geza Tikvicki.

Geza Tikvicki (Izborna jedinica Subotica):

Na osnovu člana 48. Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 20 poslanika koji su potpisali ovaj predlog, predlažem da se u Komisiju za društveni nadzor Savezne skupštine izaberu:

Za predsednika **Paško Romac**, član Privrednog veća, izabran u Izornoj jedinici Kikinda, Socijalistička Republika Srbija.

Za članove:

Slavica Dabić, član Saveznog veća, izabrana u Izornoj jedinici Varaždin, Socijalistička Republika Hrvatska;

Stjepan Flajpan, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske;

Tahir Hadžović, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Trebinje, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Esad Horozić, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Brčko, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Drago Mažar, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Banja Luka, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Matija Maležić, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Slovenije;

Mara Minaneva, član Saveznog veća, izabrana od Republičkog veća Saboranja Socijalističke Republike Makedonije;

Rista Mihailović, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Lazarevac, Socijalistička Republika Srbija;

Branko Pavlek, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske;

Elisie Popovski, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabran u Izornoj jedinici Skopje I, Socijalistička Republika Makedonija;

Đorđe Savičević, član Privrednog veća, izabran u Izornoj jedinici Titograd, Socijalistička Republika Crna Gora;

Tankosava Simić, član Saveznog veća, izabrana od Pokrajinskog veća Skupštine Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije;

Milinko Tapavički, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Zrenjanin, Socijalistička Republika Srbija;

Tone Tribušon, član Prosvetno-kulturnog veća, izabran u Izornoj jedinici Kranj, Socijalistička Republika Slovenija.

Predlagачi:

Radomir Bošković, Geza Tikvicki, Sait Zatrići, Mato Šalinović, dr Sead Pozderac, Jože Fende, Vlado Strugar, Đore Damevski, inž. Đorđe Janković, inž. Marija Gajdek, Viktor Opaka, Spasoje Popadić, Milija Mojašević, dr Mirjana Benac, dr Nikola Đuknić, Nadežda Veljković, Đorđi Popovski, Frančiška Varl, Milica Trbović i Đuro Kladarin.

Predsednik Edvard Kardelj:

Čuli ste predlog za izbor Komisije za društveni nadzor. Da li ima još nekih predloga? (Nema).

Stavljam predlog na glasanje. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je usvojen predlog za izbor Komisije za društveni nadzor.

Molim drugove koji imaju predlog za izbor Zakonodavno-pravne komisije da ga podnesu.

(Valent Huzjak: Molim za reč).

Ima reč drug Valent Huzjak.

Valent Huzjak (Izborna jedinica Čakovec):

Na osnovu člana 48. Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 20 poslanika koji su potpisali ovaj predlog, predlažem da se u Zakono-

davno-pravnu komisiju Savezne skupštine izaberu:

Za predsednika **Jovo Ugrčić**, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Šibenik, Socijalistička Republika Hrvatska.

Za članove:

Dordije Peruničić, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore;

Borislav Stančić, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Bijeljina, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina;

Dragutin Stanković, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Loznica, Socijalistička Republika Srbija;

Liljana Maneva, član Saveznog veća, izabrana u Izornoj jedinici Skopje II, Socijalistička Republika Makedonija.

U Komisiju bi trebalo izabrati i određen broj stručnjaka iz oblasti prava. Pošto ova Komisija u toku letnjeg odmora neće raditi, predlažem da se izbor tih članova izvrši na narednoj sednici Saveznog veća.

Predlaži:

Branka Blečić, Anton Bole, Ivan Ros, Dimitar Aleksievski, Svetozar Ognjanović, Životije Antić, Marija Glavaški-Miković, inž. Đorđe Blagojević, dr Petrit Agoli, Miladin Šakić, Zorka Perišić, Mitre Minovski, dr Jožef Vencel, Dušan Ičević, Vladimir Mađarić, Desanka Mladenović, Marija Delija, Hamdija Čengić, Šandor Dobo i Valent Huzjak

Predsednik **Edvard Kardelj**:

Čuli ste predlog za izbor Zakonodavno-pravne komisije. Ima li još predloga? (Nema).

Stavljam predlog na glasanje. Ko je za, molim ge ka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Objavljujem da je predlog primljen.

Molim drugove koji imaju predlog za izbor komisija za autentične tekstove na srpsko-hrvatskom jeziku, hrvatskosrpskom jeziku, slovenačkom jeziku i na makedonskom jeziku da ga podnesu.

(Dimitar Aleksievski: Molim za reč).

Ima reč drug Dimitar Aleksievski.

Dimitar Aleksievski (Izborna jedinica Kumanovo):

Drugarice i drugovi poslanici, na osnovu člana 48. Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine, u svoje ime i u ime grupe od 20 poslanika koji su potpisali ovaj predlog, predlažem da se u komisije za autentične tekstove izaberu, i to:

1. U Komisiju za autentične tekstove na srpskohrvatskom jeziku:

Za predsednika **Dragoslav Mutapović**, član Saveznog veća, izabran u Izornoj jedinici Čačak, Socijalistička Republika Srbija.

Za članove:

Obrad Cvijović, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Prijepolje, Socijalistička Republika Srbija;

Milan Đakov, član Privrednog veća, izabran u Izornoj jedinici Bačka Palanka, Socijalistička Republika Srbija;

Dr Vojislav Đurić, član Prosvetno-kulturnog veća, izabran u Izornoj jedinici Aranđelovac, Socijalistička Republika Srbija;

Latinka Perović, član Prosvetno-kulturnog veća, izabrana u Izornoj jedinici Beograd VI — Zvezdara, Socijalistička Republika Srbija.

2. U Komisiju za autentične tekstove na hrvatskosrpskom jeziku:

Za predsednika **Jure Franičević**, član Prosvetno-kulturnog veća, izabran u Izornoj jedinici Split, Socijalistička Republika Hrvatska.

Za članove:

Dr Josip Brnčić, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Crikvenica, Socijalistička Republika Hrvatska;

Anka Bućan, član Saveznog veća, izabrana od Republičkog veća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske;

Desanka Divjak, član Prosvetno-kulturnog veća, izabrana u Izornoj jedinici Sisak, Socijalistička Republika Hrvatska;

Marinko Gruić, član Prosvetno-kulturnog veća, izabrana u Izornoj jedinici Sisak, Socijalistička Republika Hrvatska.

3. U Komisiju za autentične tekstove na makedonskom jeziku:

Za predsednika **Petar Zdravkovski**, član Saveznog veća, izabran od Republičkog veća Sobra nja Socijalističke Republike Makedonije.

Za članove:

Dore Damevski, član Privrednog veća, izabran u Izornoj jedinici Bitola, Socijalistička Republika Makedonija;

Vančo Dubrovski, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Štip I, Socijalistička Republika Makedonija;

Mara Naceva, član Socijalno-zdravstvenog veća, izabrana u Izornoj jedinici Kumanovo, Socijalistička Republika Makedonija;

Aco Šopov, član Prosvetno-kulturnog veća, izabran u Izornoj jedinici Štip I, Socijalistička Republika Makedonija.

4. U Komisiju za autentične tekstove na slovenačkom jeziku:

Za predsednika **Boris Ziherl**, član Prosvetno-kulturnog veća, izabran u Izornoj jedinici Celje I, Socijalistička Republika Slovenija.

Za članove:

Bojan Lubej, član Organizaciono-političkog veća, izabran u Izornoj jedinici Novo Mesto, Socijalistička Republika Slovenija;

Zorka Peršič, član Privrednog veća, izabrana u Izornoj jedinici Ljubljana II, Socijalistička Republika Slovenija;

Frančiška Varl, član Prosvetno-kulturnog veća, izabrana u Izornoj jedinici Murska Sobota, Socijalistička Republika Slovenija.

Predlažai:

Duro Kladarin, **Branka Blečić**, **Anton Bole**, **Ivan Ros**, **Dimitar Aleksievski**, **Svetozar Ogjanović**, **Životije Antić**, **Marija Glavaški-Miković**, inž. **Dorđe Blagojević**, dr **Petril Agoli**, **Miladin Šakić**, **Zorka Peršič**, **Mitre Minovski**, dr **Jožef Vencel**, **Dušan Ičević**, **Vladimir Mađarić**, **Živan Milisavac**, **Desanka Mladenović**, **Marija Delija** i **Hamdija Čengić**.

Predsednik Edvard Kardelj:

Čuli ste predloge za izbor komisija za autentične tekstove. Ima li drugih predloga? (Nema).

Glasaćemo za svaku komisiju posebno.

Stavljam na glasanje predlog za izbor Komisije za autentične tekstove na srpskohrvatskom jeziku. Ko je za, molim neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Konstatujem da je predlog usvojen.

Glasamo sada za predlog za izbor Komisije za autentične tekstove na hrvatskosrpskom je-

ziku. Ko je za, molim neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Konstatujem da je predlog usvojen.

Sada glasamo za predlog za izbor Komisije za autentične tekstove na makedonskom jeziku. Ko je za, molim neka dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije).

Konstatujem da je predlog usvojen.

Najzad, glasamo za Komisiju za autentične tekstove na slovenačkom jeziku. Ko je za, molim da dignu ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Znači, sve ove komisije su izabrane.

Pre nego što zaključim ovu sednicu, Skupština treba još da reši koliko će trajati njen letnji odmor. Predlažem da letnji odmor Skupštine traje od 1. jula do 31. avgusta. U tom vremenu neće biti sednica veća, odbora, komisija, odnosno sednice bi se sazivale samo u slučaju neke posebne potrebe. Da li Skupština usvaja taj predlog? (Usvaja).

Zaključujem sednicu i zakazujem drugu zajedničku sednicu svih veća Skupštine za sutra, 30. juna, u 9 časova. Na dnevnom redu ove sednice biće izbor Predsednika Republike i izbor potpredsednika Republike.

Molim drugove poslanike da ostanu u ovoj dvorani radi održavanja sastanka na kome treba da se obrazuje Jugoslovenska grupa Interparlamentarne unije.

(Sednica je zaključena u 19 č 10 min).

PRILOZI

SAVEZNOJ SKUPŠTINI

Beograd

Predsednik Savezne narodne skupštine, predsednici i funkcioneri Skupštine koji su ostali na svojim dužnostima posle raspuštanja Savezne narodne skupštine do konstituisanja novoizabrane Savezne skupštine pripremili su, — uz konsultovanje drugih političkih funkcionera koji su, kao članovi Ustavne komisije, učestvovali u pripremi novog Ustava, predloge odluka o privremenom poslovnom redu Skupštine i njenih veća. Ovi predlozi su sastavljeni da bi se utvrdili neophodni uslovi za konstituisanje novoizabrane Skupštine i izvršavanje onih zadataka koji joj prema Ustavu spadaju u prve dužnosti.

1. Predlozi ovih poslovnika nisu zamišljeni kao trajniji akti. U sastavljanju ovih predloga pošlo se od shvatanja da donošenje stalnijih poslovnika treba da bude delo novoizabrane Skupštine, zasnovano na našim dosadašnjim iskustvima, kao i na iskustvima i odgovarajućoj praksi u prvim mesecima rada Savezne skupštine. Saglasno tome, predlozi o poslovnom redu Skupštine i njenih veća imaju ove zajedničke i osnovne karakteristike.

Prvo, oni izražavaju stavove o organizaciji i funkcionisanju Savezne skupštine do kojih se došlo u radu na pripremi Ustava, a koji su, kao koncepcija u osnovi i zapisani u Ustavu.

Drugo, oni sadrže samo one odredbe koje su neophodne za konstituisanje Skupštine i koje postavljaju najnužnije osnove za rad Skupštine, veća, odbora i komisija u prvim mesecima njihove aktivnosti. U svim ostalim pitanjima predlozi ostavljaju da se nove postavke o radu i postupanju Savezne skupštine izgrade u samoj Skupštini i da se formulišu u novim poslovnicima.

Treće, predlozi o poslovnom redu preuzimaju izričito principe, postupanja i oblike rada koji su već isprobani u Skupštini i formulisani u postojećim poslovnicima Savezne narodne skupštine, a isto tako sadrže odredbu po kojoj će se, u pitanjima koja nisu izričito regulisana predlozima, shodno primenjivati odgovarajuće odredbe dosadašnjih poslovnika, ukoliko su u skladu sa ustavnim položajem i organizacijom skupštine.

2. Predlog poslovnog reda Skupštine sadrži neophodne odredbe o unutrašnjim organima i telima Skupštine kao celine, o radu i postupanju na zajedničkim sednicama, kao i izvesna rešenja od zajedničkog interesa za sva veća Skupštine i Skupštinu kao celinu.

Saglasno tome, u predlogu su utvrđene funkcije predsednika Skupštine i potpredsednika. U skladu sa odredbom Ustava o zajedničkom rešavanju određenih poslova na sastancima predsednika i potpredsednika Skupštine i predsednika veća, predlog polazi od ideje da ovi sastanci treba da imaju status unutrašnjeg organa Skupštine koji se naziva Predsedništvo. U praksi Predsedništvo je funkcionisalo i u ranijoj Skupštini i ovakav organ postoji više-manje u svim parlamentima, naročito u onim koji imaju više domova. Isto tako, bitne odredbe poslovnog reda Skupštine odnose se na postupak izbora Predsednika Republike, kao i potpredsednika Republike, predsednika i potpredsednika Skupštine i drugih funkcionera koji se biraju na

zajedničkoj sednici. Ovaj postupak je utvrđen u celom svom toku. Utvrđene su komisije Skupštine, formulisane su opšte postavke o njihovom delokrugu i radu. Odredbe o sekretaru Skupštine, sekretarima veća, odbora i komisija kao i one koje se odnose na Sekretarijat Skupštine, polaze od principa o potrebi samostalnih stručnih službi veća, odbora i komisija, kao i o nužnosti zajedničkih stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih službi u okviru Sekretarijata Skupštine i odgovarajuće koordinacije stručnih službi veća, odbora i komisija u izvršavanju poslova od zajedničkog interesa za rad Skupštine kao celine.

3. Poslovnici Saveznog veća i veća radnih zajednica imaju u osnovi jedinstvene norme rada, što proizilazi iz njihovog ustavnog položaja i međusobnih odnosa. Ono što je specifično za poslovnik Saveznog veća (postupak rada na sednicama Veća naroda) za ostala veća (pretresanje pitanja iz njihovog isključivog delokruga) naglašeno je u meri potrebnoj za prvi period rada. Pored određivanja funkcija predsednika veća, predlozi uglavnom donose najneophodnije norme za rad na sednicama i za obrazovanje odbora i komisija veća. Jačnije nego do sada, razlikuje se redovan postupak pripreme sednica i hitan postupak kao izuzetak. Novina u ovom pogledu je određenja norme po kojoj poslanici treba da se upoznaju blagovremeno sa materijalima koji će biti na dnevnom redu veća. U pogledu postupka na sednicama inicirana je praksa da se obezbedi svestranost i neformalnost pretresanja, a da se odlučivanje o tekstovima obezbedi preciznim postupkom koji garantuje sve potrebne uslove da se konačna odluka zasniva na formulisanim predlozima za amandmane sa kojima poslanici moraju biti upoznati.

U poslovnom redu Saveznog veća konstituisani su odbori. Njihov delokrug proizilazi iz njihovog naziva, a Veće može u slučaju potrebe da ovaj delokrug i precizira i pre donošenja trajnijih poslovnika. Za odbore i komisije veća radnih zajednica predviđa se mogućnost stvaranja ovih tela koja će moći da izvrše kompetentne pripreme za rad veća u skladu sa odlukama veća. Da bi se odmah obezbedila ustavna postavka o svestranom pretresanju i odlučivanju u većima, predlozi nagoveštavaju i promene u procesu pripreme predloga zakona i drugih problema o kojima veća odlučuju, a time i promene u samom mestu odbora u toku pripreme pretresa u Skupštini. Odbori treba da budu učesnici u pretresanju veća i da se pojave kao jedan od učesnika u opštem pretresu ili u pretresu o konkretnim rešenjima. I neke druge novine uzimaju za svrhu da obezbede uslove za svestranu primenu odluka Skupštine i punu mogućnost da se poslanici angažuju na iznalaženju najboljih rešenja u opštim i pojedinačnim pitanjima, kao i da se opredeljuju saglasno svome stavu i mišljenju o njima.

4. S obzirom na ovakvu sadržinu predloga i na eventualnu potrebu da Skupština i sama, do donošenja trajnijih poslovnika, stvara pojedine postupke u određenim slučajevima, predviđeno je da Skupština i veća mogu uvoditi odlukama ove posebne procedure. Ali, u posebnim procedurama ne može se odstupati od principa i garantija izraženih u predlozima poslovnog reda koji su osnova rada Skupštine.

Predsednik
Savezne narodne skupštine
Petar Stambolić s. r.
savezni poslanik

SVA VEĆA

2. ZAJEDNIČKA SEDNICA

OD 30. JUNA 1963. GODINE

S A D R Ž A J

Dnevni red:

1. Izbor Predsednika Republike;
2. Izbor potpredsednika Republike;
3. Svečano proglašenje Predsednika Republike i potpredsednika Republike.

PREDSEDAVAO
 PREDSEDNIK
 EDVARD KARDELJ

Početak u 9 č

(Ulazak predsednika i potpredsednika Skupštine poslanici su propratili dugotrajnim aplauzom).

Predsednik Edvard Kardelj:

Drugarice i drugovi, otvaram Drugu zajedničku sednicu svih veća Savezne skupštine.

Pre prelaska na dnevni red molim, ukoliko imate primedbe na zapisnik jučerašnje sednice, da ih ovde iznesete. Zapisnik je podeljen svim poslanicima. Da li ima primedaba? (Nema). Zapisnik je potvrđen.

Za današnju sednicu predlažem ovaj dnevni red:

1. Izbor Predsednika Republike;
2. Izbor potpredsednika Republike;
3. Svečano proglašenje Predsednika Republike i potpredsednika Republike.

Da li Skupština usvaja predloženi dnevni red? (Usvaja).

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: Izbor Predsednika Republike.

Prema članu 19. stav 1. Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine, predlog kandidature za izbor Predsednika Republike predaje se pismeno predsedniku Skupštine pre početka sednice na kojoj se izbor vrši.

Pre početka ove sednice primio sam samo jedan predlog kandidature za Predsednika Republike, koji je na predlog Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije podnela grupa od 50 poslanika, a prvi predlagač je drugarica Vida Tomšič, član Saveznog veća.

Konstatujem da podneti predlog kandidature u svemu odgovara odredbi člana 221. stav 2. Ustava i člana 19. Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine.

Dajem reč predstavniku predlagača drugarici Vidi Tomšič.

Vida Tomšič (NR Slovenija):

Drugovi i drugarice, u ime grupe od 50 poslanika, a na predlog Saveznog odbora Socija-

lističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, imam čast i vanrednu dužnost da predložim da za Predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izaberemo druga **Josipa Broza Tita**. (Svi poslanici ustaju i dugotrajno aplaudiraju).

Dozvolite mi, prvo, da pročitam pismo koje je sa svoje sednice od 28. juna ove godine Savezni odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije uputio Saveznoj skupštini. Pismo glasi (čita):

Savezni odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, u smislu ustavnih odredaba i koristeći pravo koje mu one daju, a u želji da što potpunije odgovori opštem i nepodeljenom raspoloženju svih građana naše zemlje, kao i da udovolji svestranim političkim interesima i mnogobrojnim društvenim potrebama sve dinamičnijeg razvika naše socijalističke zajednice, gaji čvrsto uverenje da će i ovom svojom inicijativom naići na istovetna osećanja i jednodušan odziv svih članova toga visokog Doma kad predloži da Savezna skupština i za predstojeći mandatni period izabere za Predsednika Republike druga **Josipa Broza Tita**. (Dugotrajan aplauz).

Veličina i značaj ličnosti i dela druga Tita za našu revoluciju, za naš život i za budućnost našu, ne mogu se dovoljno islati nikakvim prigodnim, za slične prilike uobičajenim, nabrojanjem biografskih podataka. Titova biografija je nekoliko najplodonosnijih decenija naše istorije. Njegova misao i smelost udarile su suštinski pečat svim tekovinama radničke klase i zbratimljenih naroda Jugoslavije, tekovinama koje su od naše stvarnosti načinile stvaralačku socijalističku epohu.

Utkan u sve pobeđe našeg narodnooslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, u sve radne pothvate naše socijalističke izgradnje, u sve humane i plemenite zamisli našeg korenitog društvenog preporoda, u sve čovekoljubive inicijative prijateljstva i iskrene saradnje sa svim narodima koji se bore za bolji i srećniji život, u sve napore koje naša zemlja i narodi širom sveta čine za odbranu mira i iskorenjivanje rata kao sredstva u međunarodnim odnosima — Titov je život za nas postao sinteza naprednih težnji revolucionarnih pokoljenja i simbol svesnih boraca za velike ideje čovečanstva i socijalizma. (Aplauz).

Zato Savezni odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije predlaže druga Tita za ponovni izbor na položaj Predsednika Republike. (Aplauz)

Isti ovaj predlog je potpisala grupa od 50 poslanika.

Predlagачi:

Aleksandar Ranković, Miha Marinko, Đuro Pucar, Edvard Kardelj, Svetozar Vukmanović, Vladimir Bakarić, Krsto Popivoda, Jovan Veselinov, Jakov Blažević, Lazar Koliševski, Veljko Vlahović, Krste Crvenkovski, Dobrivoje Radosavljević, Krste Markovski, Petar Stambolić, Jaglika Starović, Nikola Ljubičić, dr Marjan Morelj, Tomislav Badovinac, Bahri Oručić, Sergej Kraigher, Mara Naceva, Osman Karabegović, Dušan Vukotić, Đoko Pajković, Antun Pavlinić, Mitre Minovski, Rodoljub Čolaković, Valentina Tomlje, Veljko Zeković, Sinan Hasani, dr Josip Brnčić, Blagoje Taleski, inž. Ibro Imamović, Vukosava Mićunović, Nikola Andrić, Olga Vrabčić, Zvonko Brkić, Milutin Morača, Bajram Golja, dr Radmila Stojanović, Rato Dugonjić, Milka Minić, Pal Šoti, Rajka Zečević, Miloš Zekić, dr Ilija Đuričić, Fadilj Hodža, Boško Šiljegović i ja.

Iznošeći ovaj predlog pred Saveznu skupštinu, osećam da bi svaka moja dalja reč bila slaba i izlišna, jer je ponovna kandidatura druga Tita za Predsednika naše Republike tako reći plebiscitarno prihvaćena u najmasovnijoj našoj diskusiji oko novog Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i manifestativno potvrđena u našim izborima. Ne sumnjam da će naša Skupština prihvatiti ovaj predlog i tako odgovoriti očekivanjima naših radnih ljudi i svih naših građana. (Dugotrajan aplauz).

Predsednik Edvard Kardelj:

Prema tome, drugarice i drugovi poslanici, podneta je kandidatura druga Josipa Broza Tita za Predsednika Republike.

Pre nego što pređemo na glasanje, dozvolite da Vas ukratko podsetim na odredbe Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine koje regulišu postupak glasanja.

Sprovođenjem izbora rukovodi predsednik Skupštine sa 4 do 8 poslanika koje izabere Skupština. Glasanje je tajno i vrši se glasačkim listićima na taj način što poslanik koji glasa za predloženog kandidata zaokružava redni broj ispred imena kandidata. Glasачki listići iz kojih se ne može ustanoviti volja glasača smatraju se nevažećim. Kad poslanik popuni glasački listić, presavija ga i lično ga spušta u glasačku kutiju koja mu je najbliža. U sali ćemo postaviti 8 glasačkih kutija, tako da se ubrzo glasanje. Pored glasačkih listića, koji će se sada podeliti, svaki poslanik dobiće po jedan listić plave boje na kojem treba da čitko napiše svoje ime i veće čiji je član. Ovaj listić poslanici će predati prilikom glasanja, a oni služe samo za evidenciju o glasanju.

Uz svaku kutiju će biti po jedan poslanik koga Skupština izabere. Dozvolite da predložim za tu dužnost sledeće poslanike:

Dr Veru Spasojević, člana Socijalno-zdravstvenog veća, koja je izabrana u Socijalističkoj Republici Srbiji;

Inž. Ferda Medla, člana Privrednog veća, koji je izabran u Socijalističkoj Republici Sloveniji;

Aca Šopova, člana Kulturno-prosvetnog veća, koji je izabran u Socijalističkoj Republici Makedoniji;

Mata Krpana, člana Organizaciono-političkog veća, koji je izabran u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj;

Desu Koštan, člana Saveznog veća, koja je izabrana u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini;

Bajrama Golju, člana Saveznog veća, koji je izabran u Socijalističkoj Republici Makedoniji;

Anku Bućan, člana Saveznog veća, koja je izabrana u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj;

Lasla Rehaka, člana Saveznog veća, koji je izabran u Socijalističkoj Republici Srbiji.

Da li Skupština prihvata ovaj predlog? (Prihvata).

Konstatujem da je predlog primljen i molim izabrane drugarice i drugove da priđu predsedničkom stolu radi dogovora o daljem radu na sprovođenju izbora.

(Zatim su podeljeni glasački listići svim poslanicima).

Da li su svi drugovi poslanici dobili glasačke listiće? (Jesu).

Molim poslanike da pristupe glasanju.

(Zatim se pristupilo glasanju).

(Posle odmora)

Predsednik Edvard Kardelj:

Drugarice i drugovi poslanici, molim da saslušate rezultat glasanja.

Glasalo je 665 poslanika. Predloženi kandidat drug Josip Broz Tito dobio je 665 glasova. (Aplauz).

Kao što sam rekao, nije bilo glasova protiv, niti nevažećih glasačkih listića.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: Izbor potpredsednika Republike.

Prema članu 26. stav 2. Poslovnika predlog kandidature za potpredsednika Republike podnosi se po istom postupku kao i za Predsednika Republike, a glasa se javno dizanjem ruke, s tim što 20 poslanika mogu predložiti da se izbor vrši tajnim glasanjem ili poimenično.

Pre početka sednice primio sam predlog kandidature za izbor potpredsednika Republike koji je, na predlog Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, podnela grupa od 40 poslanika, a kojim se za pot-

predsednika Republike predlaže drug Aleksandar Ranković. (Buran aplauz).

Dajem reč predstavniku predlagача drugu Jakovu Blaževiću.

Jakov Blažević (Izborna jedinica Gospić):

Drugovi i drugarice poslanici, kako vam je poznato, Savezni odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije diskutirao je o kandidaturi druga Aleksandra Rankovića za potpredsednika Republike. Ovu inicijativu i sugestiju sa punim uvjerenjem prihvatila je grupa poslanika, i ja lično predložiću vam da za potpredsednika Republike izaberemo druga **Aleksandra Rankovića**. (Buran aplauz).

Drug Ranković — Marko markantna je ličnost naše revolucije. On je u neustrašivog komunistu, organizatora i rukovodioca borbe izrastao iz redova revolucionarne radničke klase i narodne revolucije, postao u svesti naroda Jugoslavije uporni i čvrsti državnik i jedan od najsnažnijih rukovodilaca naše socijalističke izgradnje. Kroz dugogodišnju borbu i rad, kroz dugo revolucionarno i životno iskustvo, kroz svoju osetljivost za ljude i prilike u kojima žive i djeluju razvio je do visokog stepena osobine marksiste-lenjiniste koji sa državnih i političkih pozicija stalno gradi neraskidive veze naše Partije, našeg Saveza komunista, i drugih društveno-političkih organizacija sa milionima ljudi, radnika stvaralaca našeg socijalističkog društva, novih ekonomskih, društvenih i političkih odnosa u kojima sve bolje i slobodnije živi naš narod.

On je duboko razumio i shvatio, realizirao velike Titove koncepcije koje su uspješno sumirale naše iskustvo, davale teoretska i praktična rješenja u svim ključnim momentima u kojima se razrađivao i dalje izgrađivao tok naše socijalističke revolucije.

Na toj osnovnoj liniji svoga rada, kretanja i stvaralaštva znao je da se uvijek bori za dalje korake naprijed sa nepogrešivim osjećajem snalaženja u stalno novim situacijama koje zavise koliko od objektivnih toliko i od subjektivnih faktora. Smatram zato da je sugestija Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije izraz volje i raspoloženja miliona naših građana koje ta organizacija reprezentira i da prijedlog nas poslanika vama u Saveznoj skupštini odražava tu volju i raspoloženje.

U smislu propisa Ustava i odredaba privremenog Poslovnika Savezne skupštine dajem prijedlog sa sljedećim poslanicima koje ću pročitati kao predlagачe:

Vladimir Bakarić, Lazar Koliševski, Dragi Stamenković, Miha Marinko, Vidoe Smilevski, Elisie Popovski, Borko Temelkovski, Čamuran Tahir, Dušan Petrović Šane, Laslo Rehak, Ramadan Vranić, Avdo Humo, dr Edhem Čamo, Mihalj Olajoš, Boško Šiljegović, inž. Ibro Ima-

mović, Radojka Katić, Svetozar Vukmanović, Andrej Verbić, Vojin Nikolić, Milan Vukaso-
vić, Vlado Strugar, Puniša Perović, Boris Kra-
igher, dr Džemal Rezaković, Franc Popit, Mitja
Ribičić, Jakov Blažević, Dolfka Boštjančič, dr
Slavko Komar, dr Savka Dabčević-Kučar, Maj-
da Škerbic, Mileva Planojević, Stane Markič,
Ante Jurjević, Pašaga Mandžić, Milka Kalajdži-
ska, dr Radivoje Berović, Grozdana Bilanović
i dr Tomo Bosanac.

To je prijedlog poslanika Savezne skupštine koji su u smislu propisa Ustava i Poslovnika predložili za potpredsednika Republike druga Aleksandra Rankovića. (Buran i dugotrajan aplauz).

Predsednik Edvard Kardelj:

Da li ima drugih predloga? (Nema).

Stavljam na glasanje predlog da se za potpredsednika Republike izabere drug Aleksandar Ranković. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Prema tome, za potpredsednika Republike izabran je drug Aleksandar Ranković. (Buran i dugotrajan aplauz).

Ovim je završena druga tačka dnevnog reda.

Dajem odmor do 11 časova, a posle 11 časova nastavićemo sa trećom tačkom dnevnog reda, to jest sa svečanim proglašenjem Predsednika Republike i potpredsednika Republike.

(Posle odmora)

(Ulazak u dvoranu predsednika Republike Josipa Broza Tita svi poslanici pozdravljaju ustajanjem i dugotrajnim aplaudiranjem).

Predsednik Edvard Kardelj:

Druže Predsedniče, drugarice i drugovi poslanici, danas su u ovoj Skupštini izvršeni izbori za Predsednika Republike. (Dugotrajan aplauz).

Bila je podneta jedna kandidatura koju je na predlog Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije u ovoj Skupštini podnelo 50 saveznih poslanika, a koji su za Predsednika Republike predložili druga Josipa Broza Tita. (Dugotrajan aplauz).

Posle obavljenog tajnog glasanja, komisija koju je izabrala ova Skupština sa predsednikom Skupštine na čelu utvrdila je da je kandidatura u svemu odgovarala odredbi člana 331. stav 2. Ustava i člana 19. Odluke o privremenom poslovnom redu Savezne skupštine, da je glasalo 665 poslanika, da je od 665 predatih glasačkih listića, 665 bilo za predloženog kandidata Josipa Broza Tita (Dugotrajan aplauz. Svi poslanici ustaju i neprekidno aplaudiraju).

Na osnovu ovakvog rezultata glasanja i člana 221. stav 3. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u ime Savezne skupštine svečano proglašavam druga Josipa Broza

Tita za Predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. (Ponovni dugotrajni aplauzi. Svi prisutni ustaju i burno aplaudiraju).

(Predsednik Savezne skupštine Edvard Kardelj čestita predsedniku Republike Josipu Brozu Titu na izboru. — Aplauzi neprekidno traju).

(Zatim Predsedniku Republike čestitaju Mijalko Todorović, Zvonko Brkić, Strahil Gigov, Veljko Vlahović, Svetozar Vukmanović, Miha Marinko, Aleksandar Ranković, Vida Tomšić i ostali).

Molim predsednika Republike da pred Saveznom skupštinom da svečanu izjavu.

(Predsednik Republike Josip Broz Tito izlazi na govornicu uz neprekidne ovacije svih poslanika. — Svi poslanici stoje).

Predsednik Republike Josip Broz Tito: Ja Josip Broz izjavljujem da ću dužnost Predsednika Republike izvršavati predano i verno, da ću se pridržavati Ustava i zakona i drugih odluka Savezne skupštine, da ću čuvati nezavisnost i suverenitet Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da ću sve svoje snage zalagati za ostvarivanje ciljeva socijalističkog društva i interesa naroda i građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

(Frenetični aplauzi ne prestaju. — Predsednik Republike potpisuje svečanu izjavu. — Svi poslanici stoje i dugotrajno aplaudiraju).

Druže Predsjedniče,

Drugarice i drugovi,

Duboko uzbuđen, ne nalazeći odgovarajuće riječi, zahvaljujem na visokom povjerenju koje mi je dala ova Skupština birajući me ponovo za predsjednika Republike Jugoslavije. (Aplauz)

To je visoka čast za mene, i veoma velika obaveza, i ja ću, uvjeravam vas, nastojati da opravdam visoko povjerenje koje mi vi ovdje dadoste, i vjerno izvršavati svoje dužnosti, u interesu naše socijalističke zemlje. (Aplauz)

U našem društvenom životu nastaje, sa novim Ustavom i sa dolaskom mnogih novih predstavnika naroda u ovaj dom, novi period u daljem radu i razvitku naše zemlje, i mi svi moramo biti svjesni velikih obaveza koje smo preuzeli pred narodom i izvršavati ih u ime naroda, za narod.

Hvala vam, drugarice i drugovi! (Ovacije neprestano traju).

Drugarice i drugovi poslanici,

Iako smatram da, možda, na ovoj prvoj sjednici nove Savezne skupštine nije najpodesnije da govorim o problemima kojima treba posvetiti mnogo više vremena, i o kojima će se, svakako, šire govoriti u ovoj Skupštini; ipak bih vas molio da mi dozvolite da kažem nešto o izvjesnim problemima naše zemlje. Želio bih da ukratko ukažem na neka aktuelna pitanja iz oblasti društvene i privredne izgradnje naše socijalističke zemlje, kao i iz oblasti naše spoljne politike.

Naši građani su, učestvujući u predizbornoj kampanji sa najvećim interesovanjem, na mnogobrojnim zborovima i sastancima dali svoje kritičke primjedbe i konstruktivne prijedloge za dalji, još uspješniji svestrani razvitak naše socijalističke zajednice. U tom pogledu mi možemo biti veoma zadovoljni. Meni bi, s obzirom na to, preostalo samo da istaknem neke najbitnije smjernice našeg društvenog razvitka i zadatke za naredni period.

Ova nova Skupština, sa prerogativima koje joj daje naš novi Ustav, predstavlja najviši domet društvene nadgradnje na sadašnjoj etapi našeg socijalističkog razvitka. Odgovornost članova ovog visokog doma je velika, jer Ustav daje našoj novoj Skupštini velika prava, i to ne samo zakonodavna. Ustav predviđa, isto tako, i mnoge egzekutivne obaveze, koje iziskuju najveće zalaganje poslanika, čija je dužnost da svojom pozitivnom aktivnošću opravdaju povjerenje birača, građana naše zemlje. A to povjerenje će biti opravdano samo na taj način, ako poslanici budu radili strogo u duhu Ustava, u interesu naroda, štiteći interese i prava koje narodu, i pojedincu, garantuje naš novi Ustav.

Uvjeren sam da smo svi mi svjesni toga da u ovoj novoj Skupštini mora potpuno da vlada duh novog Ustava, jer će samo na taj način moći da se realizuju sve njegove odredbe u našim društvenim odnosima i da postanu trajne norme i regulator našeg društvenog života. Pridržavajući se ustavnih načela, kolektivi i pojedinci proizvođači obezbjeđuju i svoje interese i interese zajednice kao cjeline. Samo će tako moći da se izbjegnu mnoge negativne pojave koje obično prate buran razvitak društva, koje ometaju stvaranje pravilnih društvenih odnosa i time slabe društvenu zajednicu i njeno jedinstvo. Kad kažem da u ovoj Skupštini treba u punoj mjeri da vlada duh novog Ustava, onda pri tom mislim da svaki član ovog doma mora do tačnina da upozna sve odredbe Ustava i da ih se pridržava u svom radu. Samo tako možemo očekivati da Ustav i za naše građane bude najviši zakon i da ga oni, kao takvog, i poštuju. Jer, ništa nije gore nego izgubiti povjerenje naroda, ništa nije gore nego kada ljudi na rukovodećim mjestima, koji su dužni da daju primjer u sprovođenju zakona i poštovanju zakonitosti, sami krše zakon i zakonitost.

Naši građani su s velikim oduševljenjem pozdravili donošenje novog Ustava, što je pokazala i široka narodna diskusija o nacrtu Ustava, i oni sada s pravom očekuju da snaga ovog dokumenta dođe do izražaja u svim domenima našeg društvenog života. Razumljivo je da su njihove oči uprte u nas, u rukovodioce, i da oni gledaju kako ćemo se mi odnositi prema novom Ustavu — da li ćemo ga dosljedno sprovoditi u djelo i da li ćemo u punoj mjeri poštovati njegova načela. Ja mislim da će birači po tome ocjenjivati.

vati i sposobnosti i vrijednost svojih izabranih predstavnika, i u ovoj Skupštini i u drugim organima vlasti i društvenog samoupravljanja.

Mnogobrojna pitanja iz našeg svakodnevnog života i djelatnosti nisu mogla biti do tančina obuhvaćena u Ustavu. Štaviše, sva ta pitanja neće moći da budu riješena ni našim zakonima i drugim propisima, ali na njima, u procesu našeg društvenog razvitka, stalno treba raditi, ona moraju u svakodnevnoj praksi da budu obuhvaćena našom socijalističkom svijesću, koju nam diktiraju interesi naše zajednice, koju nam nalaže briga za jedinstvo te zajednice i za njeno stalno jačanje, briga o čovjeku, proizvođaču, briga o pojedincu, građaninu, briga o radnim kolektivima. Socijalističkom svijesću mogu i moraju da budu savladane razne protivurječnosti koje prate i naš socijalistički razvitak, naročito ako su izvori tih protivurečnosti u subjektivnim faktorima.

Drugarice i drugovi poslanici,

Ako se danas osvrnemo na proteklih 18 godina, na sliku Jugoslavije poslije rata, odnosno na nasljeđe koje su nam ostavili razorni rat i okupacija zemlje, i ako to stanje uporedimo sa današnjom Jugoslavijom, onda s punim pravom možemo reći da je naša zemlja danas preporođena u svakom pogledu.

Nova Jugoslavija radala se sa mnogo muka, sa mnogo najrazličitijih teškoća. Na raznim stranama bilo je proroka koji su govorili da mi nećemo uspjeti da izgradimo svoju zemlju tako da ona bude sposobna za život, da zbog više nacionalnosti nećemo moći da sačuvamo jedinstvo naroda, i slično. Ali, kakva je naša stvarnost danas? Mi smo otklonili strašne posljedice rata. Prošli smo uspješno kroz nečuvane teškoće i zapreke u toku ovih 18 poslijeratnih godina. U nekada zaostaloj zemlji, čijim nacionalnim bogatstvima su se koristili inostrani kapitalisti, dok je naš narod grcao u bijedi, stvorili smo jaku industriju i stvaramo sve moderniju poljoprivredu. Stvorili smo snažnu socijalističku državu, koja čvrsto stoji na temeljima samoupravljanja radnih ljudi u svim domenima našeg društvenog života, na temeljima jedinstva naroda cementiranog pravilnim rješenjem nacionalnog pitanja, koje je obezbijedilo da svaki narod sam upravlja u okviru svoje republike, a svi zajedno u federaciji, oličenoj u ovom visokom domu. Čvrsti jedinstveni osnovi na kojima je izgrađena naša socijalistička zajednica predstavljaju danas garantiju slobode, bezbjednosti i mirnog razvitka socijalizma — jedinog sigurnog puta svih naših naroda u zajedničku veliku i srećnu budućnost.

Mada ne mislim da ulazim detaljno u izlaganje naših uspjeha, koji su dosta poznati, ipak bih ovdje pomenuo ukratko veoma brz materijalni razvoj naše zemlje, i naročito razvoj naše industrije i nekih drugih privrednih oblasti.

Nacionalni dohodak Jugoslavije danas je za oko tri puta veći nego što je bio prije rata. Obim industrijske proizvodnje, koja daje oko polovinu ukupnog nacionalnog dohotka, pet puta je veći nego prije rata. Obim poljoprivredne proizvodnje bio je, u prošlom petogodišnjem periodu, u prosjeku, veći za oko 50% u odnosu na predratni desetogodišnji prosjek; na socijalističkom sektoru proizvodnja je u tom periodu bila povećana za više od tri puta. Slični rezultati postignuti su i na svim ostalim privrednim sektorima.

Velike promjene izvršene su i u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva, u kvalifikaciji zaposlenih, i drugom. Nepoljoprivredno stanovništvo čini danas više od polovine ukupnog stanovništva, prema oko 25% prije rata. Dok je prije rata industrijskih radnika bilo oko 300 hiljada, danas imamo preko 3,200.000 zaposlenih u društvenom sektoru privrede, od čega je oko 1,200.000 samo industrijskih radnika.

I naša spoljna trgovina, iako u njoj još ima dosta slabosti, znatno je proširila svoj obim, a naš položaj u međunarodnoj robnoj razmjeni bitno se izmijenio. Samo u toku posljednjih šest godina obim našeg izvoza je udvostručen, a promjene u njegovoj strukturi sve više nose karakteristike izvoza razvijenih zemalja. Proizvodi industrije čine danas oko tri četvrtine našeg ukupnog izvoza, u čemu proizvodi visokog stepena obrade učestvuju sa oko 50%, prema 5% prije rata.

Sa podizanjem proizvodnih snaga i jačanjem materijalne osnove našeg društva bili smo u mogućnosti da postepeno i stalno poboljšavamo životne uslove, da podižemo životni standard naših radnih ljudi i da unapređujemo službe društvenog standarda. Samo u toku posljednjih šest godina lična potrošnja stanovništva realno je povećana za oko 50%, odnosno po stanovniku za oko 44%. Posljednjih godina gradi se preko 100 hiljada stanova godišnje. Mreža škola i ostalih prosvjetnih i kulturnih ustanova znatno je proširena. Danas oko 3,5 miliona djece, omladine i odraslih, ili skoro svaki peti stanovnik naše zemlje, pohađa škole i druge ustanove za obrazovanje, tako da se sada nalazimo među onim zemljama u svijetu koje pružaju najšire mogućnosti za školovanje. Srednje škole godišnje završava oko 45 hiljada učenika, a sa fakulteta i drugih visokih i viših škola izlazi godišnje oko 20 hiljada visokokvalifikovanih stručnjaka raznih struka. Ostvareni su značajni rezultati i u razvijanju naučno-istraživačkih ustanova. Mreža zdravstvenih ustanova znatno je proširena. Sistemom zdravstvenog osiguranja obuhvaćeno je gotovo cjelokopno stanovništvo. Za socijalno osiguranje naša društvena zajednica izdvaja ogromna sredstva. Samo u prošloj godini za ove svrhe utrošeno je blizu 420 milijardi, ili preko 12% nacionalnog dohotka.

Uporedo sa podizanjem proizvodnih snaga, stalno smo razvijali i jačali nove, socijalističke društvene odnose. Ovakva orijentacija od početka naše društvene i privredne izgradnje bila je u skladu s tim da izgradnja socijalizma, pored materijalnog razvitka, znači uspostavljanje humanih, demokratskih odnosa, znači obezbeđenje takvog položaja radnog čovjeka u kome će on, oslobođen eksploatacije, biti istovremeno i neposredni upravljač svoga materijalnog i društvenog života. Na toj osnovi izgrađivan je sistem samoupravljanja u privredi i u javnim službama. Istovremeno su proširivana prava, funkcije i materijalna osnova samoupravljanja, a time su jačale i uloga i odgovornost samoupravnih organa. Stvarale su se sve nove i razvijenije forme samoupravljanja i razvijali se ostali oblici društvenog upravljanja. Na taj način, danas su gotovo sve oblasti društvenog života u našoj zemlji obuhvaćene sistemom samoupravljanja. Radničko i društveno samoupravljanje postaje osnova našeg cjelokupnog društvenog i privrednog razvoja, odnosno glavni oblik upravljanja društvenim poslovima. Koliko je širok mehanizam samoupravljanja vidi se i iz toga što danas oko 1,5 milion lica učestvuje u raznim organima društvenog samoupravljanja i u neposrednom upravljanju materijalnim i društvenim životom u našoj zemlji. U našem sistemu socijalističke demokratije omogućen je širok uticaj građana na rad organa vlasti i na rješavanje drugih zajedničkih potreba, a sa novim Ustavom to će doći do još punijeg izražaja. Rezultati našeg socijalističkog razvitka vide se i u tome što se danas oko 80% nacionalnog dohotka stvara u društvenom sektoru privrede.

Značaj ovih rezultata utoliko je veći što su oni postignuti našim vlastitim naporima, uglavnom korišćenjem sopstvenih materijalnih i ljudskih snaga. Oni su u isto vrijeme i najbolja potvrda pravilnosti puta kojim smo do sada išli, potvrda vitalnosti i snage našeg društveno-političkog i privrednog sistema. Upravo ovi i ovakvi rezultati omogućili su nam i donošenje novog Ustava, koji znači punu afirmaciju sistema radničkog i društvenog samoupravljanja i snažno oruđe za naš dalji socijalistički razvitak.

Iako su ovo samo neki podaci o dosadašnjim rezultatima našeg rada i razvoja, oni ipak govore o snažnom zamahu i velikim naporima naših trudbenika u proteklom osamnaestogodišnjem periodu života nove Jugoslavije. Čitav taj proces nije bio lak. Razvoj naše zemlje prolazio je kroz razne teškoće; bilo je ne malo grešaka i slabosti. Mi smo u nedavnoj prošlosti uočili izvore tih slabosti, koje su većim dijelom proizlazile iz raznih subjektivnih grešaka i negativno se odražavale na naš razvoj i društvene odnose uopšte. Ali mi smo te slabosti, većim dijelom, savladali u jednom vrlo kratkom periodu, i postigli smo zaista velike rezultate, ne samo u

materijalnom već i u moralno-političkom pogledu. To nam je omogućilo da brzo savladamo postojeće teškoće i da nastavimo ubrzani razvoj naše zajednice. Međutim, mi se ne smijemo zaustaviti na postignutim rezultatima. Moramo smjelo ići dalje, jer još ima stvari koje se moraju ispraviti ili poboljšati. Od nas to i očekuju naši radni ljudi koji znaju da se u tako kratkom periodu, naročito u materijalnom pogledu, nije moglo učiniti mnogo više. U narednom periodu realizacije društvenog plana mi to moramo stalno imati u vidu i učiniti sve da naš radni čovjek zaista osjeti da se, u skladu i sa odredbama Ustava, o njemu i vodi glavna briga.

Nama je, razumije se, još mnogo šta potrebno. Ali mi već danas možemo usporiti tempo investicionih ulaganja, da bismo više dali na podizanju standarda života radnih ljudi. To, međutim, ne znači da mi moramo smanjiti i akumulaciju. Naprotiv, podižući životni standard, mi imamo puno pravo da tražimo i podizanje produktivnosti rada, jer podizanje životnog standarda je uslovljeno podizanjem produktivnosti i boljom organizacijom rada, racionalnim iskorišćavanjem sredstava za proizvodnju, pravilnom raspodjelom i organizacijom proizvodnje, korišćenjem raznih rezervi, i drugim. Baš tu i leže velike mogućnosti naših materijalnih izvora, i onih koji su sada još zaleđeni ne zbog objektivnih slabosti i grešaka.

Mislim da smo danas svi saglasni da je stimuliranje proizvođača glavni pokretač podizanja produktivnosti rada — i tako moramo i postupati, ako hoćemo da proizvođači budu sigurni da je podizanje produktivnosti rada glavni materijalni izvor povećanja njihovog standarda života. Mi vrlo često ponavljamo da je u većini naših preduzeća produktivnost rada znatno ispod prosjeka evropskog nivoa. To je tačno, ali moramo priznati da je u nas i nagrađivanje ispod nivoa evropskog prosjeka. Ja mislim da je te razlike moguće brzo likvidirati, ako se preduzmu sve potrebne mjere, od kojih sam neke već naprijed naveo.

Neka naša preduzeća već su organizovala svoj rad na bazi dohotka i to je pokazalo vrlo dobre rezultate, jer se počela povećavati produktivnost rada. Ali, da bi to uzelo što šire razmjere, mi moramo što prije ispraviti pojedine instrumente koji još koče taj proces. Tome problemu moramo što prije posvetiti punu pažnju, jer je s njim tijesno vezano dalje razvijanje inicijative i stimuliranje proizvođača i radnih kolektiva. Sproveden do kraja, takav sistem nagrađivanja podigao bi još više radni elan miliona naših radnih ljudi i omogućio bi još brži cjelokupan naš razvoj.

Treba ispraviti i sistem poreza, jer neki od tih poreza zahvata i racionalizaciju, a time se destimuliraju one privredne organizacije i pro-

izvođači koji, blagodareći racionalizaciji i drugom, postižu dobre rezultate.

Ima ljudi koji još uvijek misle da, ukoliko neko preduzeće ili proizvođač uopšte zaradi više putem brže racionalizacije, ili blagodareći dobroj organizaciji, štednji i drugom, utoliko mu više treba uzeti — da bi se postigla neka uravnilovka, bez obzira na produktivnost rada. Takvi postupci i shvatanja nespojivi su sa našim principom nagrađivanja prema radu i, razumiye se imaju veoma štetne posljedice. S druge strane, razumljivo je da se mi ne možemo složiti ni s tim da se u lični dohodak prelivaju sredstva koja nisu rezultat rada pojedinca nego se ostvaruju nabijanjem cijena ili na sličan način.

U narednom periodu moramo što prije likvidirati neracionalnost u proizvodnji, koja nam smeta da još brže postizemo veće uspjehe. Treba smanjiti troškove proizvodnje i povećati produktivnost rada boljim i racionalnijim korišćenjem sredstava za proizvodnju, jer ima dosta preduzeća, i to savremeno opremljenih, koja jedva sa 50% koriste svoje kapacitete. Ima i dosta preduzeća koja rade samo u jednoj smjeni, a raspolazu najmodernijom tehnikom. Šta to znači? To znači da ostaje zaleđen znatan dio uložnog kapitala koji se ne oplođava nego se, baš obratno, postepeno gubi, sa zastarjevanjem preduzeća. Drugim riječima, velik dio investicija ne ostaje samo neplodan nego se gubi.

Pored toga, treba imati u vidu i činjenicu da kod nas postoji višak radne snage, koja bi se mogla zaposliti uvođenjem dvije ili tri smjene u mnogim preduzećima čiji su proizvodi traženi na unutrašnjem ili spoljnjem tržištu.

Dalje, intenzivnijim korišćenjem sredstava za proizvodnju moramo smanjiti rok amortizacije, i to na što kraće vrijeme, jer moderna industrija počinje da zastarjeva danas već poslije pet godina. To je neophodno učiniti, da bi se naša industrija obnavljala, snabdijevajući se modernijim sredstvima za proizvodnju, i da bi na taj način bila sposobna da kao ravnopravan konkurent istupa na spoljnim tržištima. Dosadašnja praksa veoma širokih olakšica pri izvozu ne može se dugo, i u tolikoj mjeri, produžavati. Pored toga, to nije podstrek za smanjenje troškova proizvodnje, već djeluje obratno. Proizvodnju moramo pojeftiniti, ali to ne zavisi samo od radnika i ne može se postići samo podizanjem produktivnosti rada nego i istovremenim preduzimanjem drugih hitnih mjera, koje sam naveo.

Što se tiče cijena, moram da kažem da visoke cijene na unutrašnjem tržištu nisu stimulatивne za proširenje i povećanje proizvodnje. Nesocijalistička je tendencija da se sa manje plasirane robe na tržištu postignu više cijene. Svakome mora biti jasno bar to da je tačno suprotno — jer samo cijene koje odgovaraju kupovnoj moći potrošača, to jest niske cijene, i kupovna moć

najširih masa radnih ljudi, i građana uopšte, predstavljaju onu motornu snagu koja pokreće naprijed i proširuje proizvodnju. Griješe i oni koji su protiv ubrzane amortizacije i modernizacije, i koji misle da će spriječiti povećanje rezervne radne snage ako zadrže radnike na radnim mjestima, iako time povećavaju troškove proizvodnje; oni na taj način povećavaju, u stvari, i cijene proizvoda, koje onda i sami ti radnici nisu u stanju da kupuju. Strah od toga da veća kupovna moć širih masa stanovništva izaziva povećanje cijena na tržištu nije na mjestu. Suština je baš u tome da je veća potrošnja stimulan za veću proizvodnju.

Htio bih ovdje da kažem i to, da uvođenje 42-satne radne nedelje nije krajnji domet kome mi težimo. Ne, to je tek početak. To samo znači da se racionalnije koristi, a i čuva radna snaga. Ali već će i to omogućiti nova zaposlenja, jer će se morati da uvede nove smjene. Sa većom mobilnošću uložnog kapitala, sa boljom i racionalnijom organizacijom proizvodnje, sa preduzimanjem svih mjera koje sam naprijed naveo, a i drugih, omogućice se u doglednoj, ne dalekoj budućnosti da još više skratimo radno vrijeme, a samim tim da zaposlimo još više i nove radne snage, da još više stimuliramo proizvođače, i naročito stručnu radnu snagu — tako da svako bude nagrađen prema zasluzi i sposobnosti. Na sadašnjoj etapi našeg socijalističkog razvitka to je neophodno, ako želimo da brže idemo naprijed i da dostignemo period u kome će svako moći da dobije prema potrebi.

Mi sada pripremamo sedmogodišnji društveni plan. Taj plan bi bio nerealan ako u njemu ne bi bili uzeti u obzir svi oni elementi o kojima se ovdje govori. Investiciona politika mora biti s tim u skladu. Prvo, mora se voditi računa o tome da plan ne bude prenapregnut, da investicije ne zadiru u standard života radnih ljudi, da proizvodimo ono što brzo može dati rezultate i najlakše naći plasman na spoljnjem i unutrašnjem tržištu. Tu dolaze u obzir, u prvom redu, razne rekonstrukcije, dograđivanja i modernizacije. Uz to, treba ubrzati i integraciju, naročito jednorodnih preduzeća, a u novom planu izbjegavati dupliranje građenja krupnih fabrika u koje je potrebno ulagati ogromna sredstva. To mora danas svakome da bude jasno, jer nas je skupo koštala dosadašnja praksa građenja mnogih istorodnih fabrika i fabričica, u kojima nismo dovoljno gledali na rentabilnost i mogućnost plasmana proizvoda. Moramo, isto tako, izbjegavati građenje takvih fabrika za koje nemamo sirovina i koje bi zbog toga zavisile samo od uvoza.

Stambena izgradnja mora takođe da bude jedna od glavnih naših briga u narednom periodu. To je najkritičniji sektor i na njemu bi moglo doći do negativnih posljedica ako problem stambene izgradnje, koji se tiče standarda radnih ljudi, ne bismo brže rješavali.

U poljoprivredi moramo još energičnije ići naprijed, jer nam dosadašnji rezultati u toj grani privrede jasno ukazuju da smo krenuli pravilnim putem. Jedna od naših glavnih briga u poljoprivredi mora od sada biti i brzo podizanje stočarstva, jer nam je stočni fond iz raznih uzroka, na primjer zbog velike suše u prošloj godini, zbog povećanog klanja za izvoz ili zbog unutrašnjeg neracionalnog trošenja fonda, smanjen za oko 10%. Kad govorim o poljoprivredi, htio bih da kažem i to da u nekim krajevima naše zemlje još ima oklijevanja i oportunizma u vezi sa savremenim načinom poljoprivredne proizvodnje. U nekim našim krajevima je kretanje u pravcu socijalističke proizvodnje na selu još uvijek sporo, iako od stajanja na individualnoj, zaostaloj proizvodnji nemaju koristi ni seljak ni zajednica kao cjelina. I tamo je, to je već dovoljno očigledno, potreban brži razvoj u pravcu koji će i pojedincu i zajednici donijeti više proizvoda i koristi. Ja pri tom ne mislim na potrebu nekih administrativnih mjera već na ubjeđivanje i dokazivanje primjerima, na čemu se nedovoljno radi. Ne treba izgubiti iz vida da je moguće osnivanje radnih kooperacija i zadruža tamo gdje nije moguće osnivanje krupnih socijalističkih gazdinstava, i zato te oblike treba razvijati u svim takvim krajevima naše zemlje.

Drugarice i drugovi poslanici,

U vezi sa našom spoljnom politikom značajno je da smo mi u novom Ustavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije — na osnovu dosadašnjih iskustava u svojim međunarodnim odnosima i saradnji — podigli na stepen ustavnih normi osnovna načela i ciljeve naše spoljne politike. Time su, ustavnim odredbama, date i glavne smjernice naše spoljne politike, koje jasno odražavaju mjesto i težnje naše zemlje u svjetskoj zajednici.

U narednom periodu treba još upornije i svestranije da primjenjujemo ova načela, imajući u vidu brz razvitak savremenih zbivanja, da bismo i dalje jačali međunarodni položaj naše zemlje i, prema našim mogućnostima, što aktivnije doprinosili obezbjeđenju mira i progresivnom razvitku u svijetu. U dosadašnjoj vrlo složenoj međunarodnoj situaciji, pri postojanju niza ozbiljnih problema u međunarodnim odnosima, mi prilazimo izvršenju tog zadatka znatno ojačani, blagodareći ne samo jedinstvu naših naroda, ostvarenom u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj izgradnji, već i materijalnim uspjesima našeg privrednog razvitka i socijalističkim društvenim odnosima koje odražava novi Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Nije potrebno posebno isticati da je naša socijalistička zajednica stekla veliki ugled u

svijetu i time što najdosljednije sprovodi politiku mira i miroljubive koegzistencije i svestrane saradnje među narodima i državama, bez obzira na razlike u društvenom uređenju.

U Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim forumima, i uopšte u svijetu, Jugoslavija je poznata kao zemlja koja se iskreno i dosljedno zalaže za unapređenje međunarodnih odnosa, za miroljubivo rješavanje spornih problema, za učvršćenje principa ravnopravnosti i nemješanja u unutrašnje stvari drugih i za progresivan razvitak.

Pored toga što smo u proteklim godinama, naročito u posljednje vrijeme, upornim zalaganjem uspjeli da znatno poboljšamo i otvaramo prijateljske odnose sa većinom susjednih zemalja, mi danas imamo sa skoro svim nezavisnim državama, na svim kontinentima, veoma razvijene ekonomske, kulturne i političke odnose, zasnovane na principima ravnopravnosti, nemješanja i obostrane koristi. Svojom saradnjom sa zemljama Azije i Afrike stekli smo razumijevanje i prijateljstvo novooslobođenih zemalja, koje veoma cijenimo.

Kao što vam je već poznato, naši odnosi, razumijevanje i svestrana saradnja sa Sovjetskim Savezom i drugim socijalističkim zemljama, osim Kine i Albanije, sve su bolji. Naša politika mora i ubuduće da bude usmjerena na što bolju saradnju i jačanje prijateljskih odnosa sa tim socijalističkim zemljama. Tim više što je sasvim logično da Jugoslavija, koja gradi socijalizam, ima što bolje odnose sa drugim socijalističkim zemljama, a dosadašnja praksa je pokazala da saradnja i prijateljski odnosi sa socijalističkim zemljama imaju veliki značaj i u borbi za mir i za jačanje progresivnih snaga u svijetu uopšte.

Sa najvećim brojem zemalja Zapada naša zemlja takođe ima normalne odnose, a sa nekim čak i prijateljske. Mi moramo i ubuduće gajiti dobre odnose sa svim zemljama koje to žele na ravnopravnoj bazi, jer je to u skladu sa našim principima miroljubive koegzistencije i saradnje sa svim zemljama.

Prema tome, mi danas zaista možemo sa svom objektivnošću konstatovati da je međunarodni položaj Jugoslavije sve povoljniji, bez obzira na povremene oscilacije kod nekih zemalja, do kojih ne dolazi našom krivicom. U pogledu naše buduće međunarodne aktivnosti, sve ovo nameće nam još veće obaveze da u svim našim mnogostrukim odnosima sa drugim zemljama i narodima očuvamo i opravdamo stečeni ugled.

Drugarice i drugovi,

Želeo bih da na ovom visokom mjestu istaknem naše čvrsto uvjerenje da politika miroljubive koegzistencije i aktivne međunarodne saradnje pruža jedinu mogućnost za rješavanje raznih problema u međunarodnim odnosima.

Koegzistenciju između zemalja sa različitim društvenim sistemima mi ne smatramo kao apstraktno načelo, ili kao vegetiranje u hladnom ratu, već kao realnu spremnost za iznalaženje konstruktivnih rješenja u svjetskim sporovima.

U uslovima postojanja sveuništavajućih ratnih sredstava, koja mogu ugroziti i samo postojanje čovječanstva, svaki pokušaj nasilnog rješavanja međunarodnih spornih pitanja, pa i svako pribjegavanje sili u međunarodnim odnosima, predstavlja opasnost za sve narode svijeta. U tom smislu, sva vještačka, hladnoratovska ograničenja normalne međunarodne saradnje, bilo u političkim, bilo u ekonomskim, ili kulturnim i drugim odnosima, predstavljaju negativno nasljeđe prošlosti, na čijem se uklanjanju moraju najozbiljnije angažovati sve miroljubive i progresivne snage. Dosadašnji razvitak jasno je pokazao da se vještačkim barijerama ne mogu spriječiti progres i međunarodna afirmacija naprednog društvenog sistema, niti se narodima može osporiti pravo da izgrađuju društveni poredak koji im odgovara.

U vezi s tim, u današnje vrijeme postalo je neophodno da se jednom učini kraj besperspektivnoj i krajnje opasnoj trci u naoružanju, u kojoj su danas angažovana tolika sredstva najrazvijenijih zemalja, koja bi, upotrebljena u društveno-korisne svrhe, uz sadašnji visoki nivo razvitka nauke i tehnike, ubrzo mogla obezbediti čovječanstvu blagostanje i prosperitet. Smatram da nije moguće obezbijediti trajni mir niti osloboditi svijet od prijetnje silom sve dok međunarodni odnosi počivaju na oružju i takozvanoj ravnoteži straha. Stoga je neophodno ulagati najveće napore radi postepenog stvaranja uslova za sporazum o opštem i potpunom razoružanju.

Prema našem uvjerenju, koje smo već istakli mnogo puta, postizanje sporazuma o zabrani nuklearnih eksperimenata omogućilo bi da se preduzmu dalje mjere u širokoj i kompleksnoj oblasti razoružanja. Mi smatramo da, naročito poslije saglasnosti SSSR sa inspekcijom na licu mjesta, postoje neophodni objektivni uslovi za postizanje takvog sporazuma. Mi sa nadom očekujemo sastanak u Moskvi, u julu mjesecu ove godine, između sovjetskih, američkih i engleskih predstavnika. To je dobar put za pronalaženje izlaza iz sadašnje situacije.

Govor predsjednika SAD, gospodina Kenedija, na vašingtonskom univerzitetu takođe uliva nadu da se krenulo ka stišavanju situacije i pronalaženju izlaza iz sadašnjeg čor-so-kaka, koji je sve opasniji za mir u svijetu.

Mi mislimo, isto tako, da je, radi stvaranja atmosfere povjerenja i poboljšanja međunarodnih odnosa, moguće i nužno preduzeti i niz drugih mjera koje bi doprinijele smanjenju

zategnutosti i otklanjanju ratne opasnosti, i, u isto vrijeme, olakšale postizanje osnovnih ciljeva u pogledu opšteg razoružanja. Ovdje, prije svega, imam u vidu stvaranje bezatomskih zona i zabranu prenošenja nuklearnog oružja u nove oblasti i zemlje u kojima ono do sada nije postojalo. Mi odlučno podržavamo inicijative i akcije za uspostavljanje bezatomskih zona u određenim oblastima, na primjer u Africi, Latinskoj Americi, Centralnoj Evropi, na Balkanu, u Skandinaviji, Mediteranu i drugdje. Uspostavljanje takvih zona ne bi remetilo postojeći odnos snaga, a imalo bi veliki politički i psihološki efekat. Zato bi trebalo da te prijedloge prihvate sve države.

Uporedo s naporima za razoružanje potrebno je nastaviti i sa istrajnim traženjem i preduzimanjem mjera koje će doprinijeti postepenom eliminisanju potencijalnih žarišta i spriječiti stvaranje novih. Smatramo da je neophodno realistički gledati na progresivni proces promjena u današnjem svijetu i priznati njihovu društvenu opravdanost i historijsku neizbježnost u međunarodnim odnosima. Nepriznavanje tih promjena u današnjim uslovima predstavlja jedan od glavnih uzroka hladnog rata. Tu se radi o afirmaciji socijalističkog društvenog sistema u svjetskim razmjerama, o pojavi velikog broja novooslobođenih zemalja, o okončanju svih oblika neravnopravnosti, koji se i dan-danas pokušavaju održati, bilo kao posljedica vjekovne kolonijalne dominacije, bilo kao rezultat politike koja se oslanja na pravo jačeg ili na privilegovani ekonomski položaj. To ujedno znači i neodložnu i potpunu likvidaciju svih ostataka kolonijalnih i neokolonijalnih odnosa, koji nisu samo suprotni principima Povelje UN već i neposredno ugrožavaju mir.

U tom cilju potrebno je odstraniti iz međunarodnih odnosa pokušaje svakog miješanja u unutrašnje stvari drugih i nametanja oblika društvenog uređenja i puteva razvitka pojedinim zemljama i narodima. Vjerujemo da je na tim osnovama moguće riješiti razne postojeće sukobe i eliminisati ratnu opasnost itd. Na tim osnovama potrebno je rješavati najaktuelnije probleme koji danas ugrožavaju mir u raznim dijelovima svijeta.

U međunarodnim ekonomskim odnosima postoje još uvijek raznovrsni oblici neravnopravnosti i eksploatacije, zbog kojih takođe dolazi do nestabilnosti, i do kriza i sukoba u svijetu. Protivrječnosti naše prelazne epohe ogledaju se i u tome što, uporedo sa progresivnim političkim promjenama u svijetu i oslobađanjem naroda, zabrinjavajuće rastu razlike u stepenu razvitka, ekonomske moći i bogatstva pojedinih naroda i zemalja. Produbljuju se suprotnosti i pojavljuju nove forme neravnopravnosti i diskriminacije, što najteže pogađa

upravo novooslobođene države i zemlje u razvoju. U nastojanju da ubrzaju svoj privredni i društveni razvitak, da razviju svoje proizvodne snage i pređu na savremeni način proizvodnje, te zemlje nailaze često na nerazumijevanje i teškoće koje im pričinjavaju visoko razvijene industrijske zemlje i njihove zatvorene ekonomske organizacije, što u svjetsku privredu i trgovinu unosi zakone hladnog rata, diskriminaciju i ograničenja na političkoj i drugim osnovama. Takva negativna praksa ponekad ugrožava stečenu nezavisnost pojedinih zemalja, suprotstavlja jedne narode drugima i time potkopava same osnove međunarodne zajednice i mira.

Zbog toga mi smatramo da je ubrzanje ekonomskog napretka zemalja u razvoju jedan od prvenstvenih zadataka međunarodne zajednice, za koji bi naročito razumijevanje trebalo da pokažu socijalističke zemlje i sve progresivne snage u svijetu.

Borba za eliminisanje neravnopravnosti i monopolizma u oblasti svjetske privrede i trgovine logičan je nastavak borbe za likvidaciju kolonijalizma i za političku emancipaciju svih naroda, i jedan od najvažnijih načina za učvršćenje mira i stabilnih međunarodnih odnosa. Iz tih razloga, naponi da se ubrza privredni razvitak zemalja u razvoju predstavljaju jedan od stalnih i bitnih elemenata naše spoljne politike i međunarodne aktivnosti. Mi smo bili među inicijatorima i pobornicima sazivanja i održavanja Svjetske ekonomske konferencije, pokrenute na historijskim skupovima neangažovanih zemalja i zemalja u razvoju u Beogradu i Kairu, sa ciljem da takav autoritativan skup, pod okriljem Ujedinjenih nacija, istakne principe ravnopravnih odnosa u svjetskoj privredi, donese odgovarajući program konkretnih međunarodnih akcija i utre put novoj sadržini i novim pravcima međunarodne ekonomske saradnje. Sazivanje takve konferencije jednodušno su prihvatili svi članovi UN na prošlogodišnjem zasjedanju Generalne skupštine, što je dobar znak da je porasla svijest o neposrednoj nužnosti da se rješavaju ekonomski odnosi između razvijenih i nerazvijenih zemalja, kao i drugi međunarodni ekonomski problemi. Očekujemo da Konferencija o trgovini i razvoju UN donese u tom pogledu značajne dokumente i konkretne odluke. Nadamo se da će jedan od rezultata Konferencije biti i u tome što će se Ujedinjene nacije ubuduće više i šire angažovati u rješavanju ovih problema.

Težnje novooslobođenih zemalja za društvenom, privrednom i kulturnom emancipacijom, za njihovim jedinstvom i solidarnim istupanjem u interesu konstruktivnog rješavanja problema savremenog svijeta, došle su do tako snažnog izražaja na nedavnoj Konferenciji

šefova država i vlada nezavisnih afričkih zemalja u Adis Abebi. Želio bih, sa ovog visokog mjesta, da pozdravim zrele i mudre odluke ove Konferencije, koja je tako snažno istupila u prilog slobode naroda afričkog kontinenta, potvrdila mjesto Afrike u sadašnjem svijetu i istakla solidarno prihvatanje politike neangažovanosti i što veće aktivnosti afričkih zemalja u brobi za učvršćenje mira u svijetu i za pobjedu miroljubive koegzistencije. Ova značajna poruka nezavisnih afričkih naroda, sadržana u Povelji i drugim dokumentima Konferencije, svjedoči o izmijenjenim uslovima u savremenom svijetu i o neophodnosti da vanafričke zemlje izgrađuju svoje odnose sa novom Afrikom sa potrebnim razumijevanjem.

Uporedo sa takvim kretanjem u zemljama Azije i Afrike, dolazi do sve jačeg izražaja i konstruktivna međunarodna aktivnost sve većeg broja zemalja Latinske Amerike.

Veliki broj neangažovanih zemalja, među kojima i Jugoslavija, već su i do sada, prema svojim mogućnostima, znatno doprinijele poboljšanju međunarodne situacije. Njihova nastojanja za prevazilaženjem postojećih sukoba i podjela od najvećeg su značaja u današnje vrijeme. U situaciji kakva danas postoji, neangažovane zemlje, čiji broj i ugled u svijetu stalno rastu, treba i dalje istrajno da izučavaju mogućnosti i načine svoje aktivnosti, u interesu mira i međunarodne saradnje.

U tom pogledu primjećujemo takode, sa zadovoljstvom, i sve veću odgovornost državnika velikih sila, koja se ispoljava i u njihovoj riješenosti da održavaju stalne međusobne kontakte, u cilju neprekidne razmjene mišljenja i traženja rješenja za međunarodne probleme. Jugoslavija će, kao i do sada, spremno podržati svaku novu inicijativu koja doprinosi popuštanju međunarodne zategnutosti i iznalaženju rješenja spornih problema.

U naporima za očuvanje mira i nalaženje miroljubivih rješenja za postojeće međunarodne probleme, Ujedinjene nacije su imale, a imaće i ubuduće istaknutu ulogu u regulisanju odnosa među narodima i državama, u skladu sa duhom Povelje UN. Po našem uvjerenju, one sada mogu još više da doprinesu jačanju međunarodnog povjerenja, i sporazumijevanju, i da olakšaju taj proces, jer uslovi za poboljšanje međunarodne atmosfere postoje. Ogromna većina naroda i zemalja izjasnile su se za politiku i principe miroljubive koegzistencije. Potrebno je da Ujedinjene nacije dalje afirmišu tu politiku i sankcionišu principe koegzistencije kao obavezne norme u odnosima između država i naroda. To bi u velikoj mjeri doprinijelo efikasnosti Ujedinjenih nacija u njihovoj miroljubivoj ulozi i pomoglo bi široj i uspješnijoj primjeni politike koegzistencije u međunarodnim odnosima. To bi, ujedno, zna-

čilo i veliki napredak u životu svjetske zajednice.

Predsednik Edvard Kardelj:

Drugarice i drugovi, dozvolite mi da u ime svih vas i u svoje ime čestitam drugu Titu na izboru za Predsednika naše Republike i da mu zaželim mnogo uspeha u njegovom radu na toj visokoj dužnosti za dobro našeg naroda, za dobro radnih ljudi naše zemlje. (Svi poslanici ustaju i dugotrajno aplaudiraju).

Prelazimo na drugi deo treće tačke dnevnog reda.

Danas je u ovoj Skupštini takođe izvršen izbor potpredsednika Republike, kandidaturom koju su 40 saveznih poslanika podneli na predlog Saveznog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, a kojom je predložen za potpredsednika Republike Aleksandar Ranković. (Dugotrajan aplauz).

Za taj predlog su takođe glasali svi prisutni poslanici.

S obzirom na ovakav rezultat glasanja i na osnovu člana 221. stav 2. Ustava, u ime Savezne skupštine proglašavam druga Aleksandra Rankovića za potpredsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

(Proglašenje Aleksandra Rankovića za potpredsednika Republike objavio je predsednik Skupštine Edvard Kardelj stojeći. — Svi poslanici stoje i aplaudiraju. — Potpredsednik Ranković se pozdravlja sa predsednikom Kardeljom, koji ga grli).

Drugarice i drugovi, obaveštavam vas da predsednik Saveznog veća saziva sednicu u ovoj sali u 12 časova i 15 minuta, a isto tako i predsednik Privrednog veća, dok će predsednik Socijalno-zdravstvenog veća sazvati sednicu čim završe ova dva veća. Početak tih sednica biće objavljen zvonom.

Zaključujem sednicu.

(Sednica je zaključena u 12 č).

SAVEZNO VEĆE

2. SEDNICA

OD 9. SEPTEMBRA 1963. GODINE

S A D R Ź A J

Pre dnevnog reda

1. Odavanje pošte žrtvama zemljotresa u Skoplju;
2. Odsustva poslanika;
3. Saopštenje o primljenim predlozima zakona i odluka;
4. Usvajanje predloga Saveznog izvršnog veća da se svi zakonski predlozi stave na dnevni red po hitnom postupku.

Dnevni red:

1. Pretres Predloga zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja;
2. Pretres Predloga zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja;
3. Pretres Predloga zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu;
4. Pretres Predloga odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije;
5. Pretres Predloga zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja.

PREDSEDA VAO

PREDSEDNIK

MIJALKO TODOROVIĆ

Početak u 9 č 5 min

Predsednik Mijalko Todorović:

Otvaram Drugu sednicu Saveznog veća Savezne skupštine.

Pre početka rada molim poslanike da minutom ćutanja odamo poštu žrtvama zemljotresa u Skoplju. (Svi ustaju i minutom ćutanja odaju poštu). Slava im! (Slava im!).

Konstatujem da postoji kvorum i da Veće može punovažno odlučivati.

Zapisnik prethodne sednice Veća dostavljen je članovima Veća. Da li ima primedaba na ovaj zapisnik? (Nema).

Pošto primedaba nema, zapisnik će biti overen.

Izvolite čuti saopštenja.

Poslanici Zvonko Brkić, Karlo Dombaj, Vico Krstulović, Boško Baškot i Anton Bole obavestili su Veće da su sprečeni da prisustvuju današnjoj sednici i molili su da im se odobri odsustvo sa ove sednice.

Da li se Veće slaže da im se traženo odsustvo odobri? (Slaže se).

Od predsednika Savezne skupštine primio sam predloge zakona i jedne odluke koje je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće, a koji su navedeni u pismenom predlogu dnevnog reda upućenom članovima Veća. Svi ovi predlozi dostavljeni su članovima Veća.

Savezno izvršno veće je predložilo da se svi ovi predlozi stave na dnevni red nadležnih veća Skupštine po hitnom postupku s obzirom na hitnost pitanja koja se time regulišu.

Da li Veće prihvata predlog Saveznog izvršnog veća o hitnom postupku? Ko je za predlog, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Konstatujem da je predlog Saveznog izvršnog veća da se navedena pitanja stave na dnevni red po hitnom postupku jednoglasno prihvaćen.

Na osnovu toga predlažem ovaj dnevni red:

1. Pretres Predloga zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja;
2. Pretres Predloga zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja;
3. Pretres Predloga zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964 godinu;
4. Pretres Predloga odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije;
5. Pretres Predloga zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja.

Da li Veće prihvata ovaj dnevni red? (Prihvata).

Objavljujem da je dnevni red utvrđen.

Saopštavam drugovima poslanicima da je Savezno izvršno veće obavestilo Skupštinu da će predsednik Saveznog izvršnog veća podneti ekspozice u vezi sa predlozima zakona koji su podneti Skupštini.

S obzirom na to da su predlozi koji su stavljeni na dnevni red u ravnopravnoj nadležnosti Saveznog veća i Privrednog veća, predlažem Veću da, u smislu člana 50. odluke o privremenom poslovnom redu Saveznog veća, odluči da se predloži Privrednom veću da oba veća održe zajedničku sednicu na kojoj će saslušati ekspozice predsednika Saveznog izvršnog veća, a potom pretresti predloge koji su stavljeni na dnevni red sednica oba veća, s tim da se odlučivanje o predlozima obavi na odvojenim sednicama oba veća.

Da li Veće usvaja ovaj predlog? (Usvaja).

Pošto je predlog usvojen, obavestićemo o njemu predsednika Privrednog veća i sačekati odluku Privrednog veća o istom pitanju.

(Zapisničar Veća odlazi u Privredno veće da ga obavesti o zaključku Veća).

Molim drugove poslanike da ostanu na svojim mestima dok ne dobijemo odgovor od Privrednog veća.

(Vratio se zapisničar sa odgovorom Privrednog veća).

Privredno veće je takođe usvojilo predlog o održavanju zajedničke sednice.

Prekidam sednicu Veća, a nastavak sednice biće po završetku zajedničke sednice oba veća.

Molim drugarice i drugove da ostanu na svojim mestima pošto će uskoro početi zajednička sednica dok dođu članovi Privrednog veća.

(Sednica je prekinuta u 9 č i 20 min).

(Nastavak sednice)

Predsednik Mijalko Todorović:

Nastavljamo sednicu Saveznog veća.

Pošto je pretres predloga svih zakona i odluke koji su stavljeni na dnevni red današnje sednice u potpunosti obavljen na zajedničkoj sednici Saveznog veća i Privrednog veća, pristupimo glasanju o tim predlozima.

Po prvoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Predlog zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo Predlog zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja.

Po drugoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Predlog zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo Predlog zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja.

Po trećoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Predlog zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo Predlog zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu.

Po četvrtoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Predlog odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo Predlog odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije.

Po petoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Predlog zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja. Ko je *za*, molim neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Veće jednoglasno usvojilo Predlog zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja.

Pošto je ovim dnevni red iscrpen, zaključujem sednicu.

(Sednica je zaključena u 10 č 30 min).

PRIVREDNO VEĆE**2. SEDNICA**

OD 9. SEPTEMBRA 1963. GODINE

S A D R Ž A J**Pre dnevnog reda**

1. Odavanje pošte žrtvama zemljotresa u Skoplju;
2. Odsustva poslanika;
3. Saopštenje o primljenim predlozima zakona i odluka;
4. Usvajanje predloga Saveznog izvršnog veća da se svi zakonski predlozi stave na dnevni red po hitnom postupku.

Dnevni red:

1. Pretres Predloga zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja;
2. Pretres Predloga zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja;
3. Pretres Predloga zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu;
4. Pretres Predloga odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije;
5. Pretres Predloga zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja;
6. Obrazovanje Odbora za razmatranje tekućih problema privrede u 1963. godini i izbor članova tog Odbora.

PREDSEDAVAO**PREDSEDNIK****OSMAN KARABEGOVIĆ***Početak u 9 č***Predsednik Osman Karabegović:**

Otvaram Drugu sjednicu Privrednog vijeća Savezne skupštine.

Prije početka rada pozivam članove Vijeća da minutom ćutanja odamo poštu žrtvama zemljotresa u Skoplju. (Svi ustaju i minutom ćutanja odaju poštu). Slava poginulima! (Svi prihvataju: Slava im!).

Konstatujem da postoji kvorum i da Vijeće može punovažno odlučivati.

Zapisnik prethodne sjednice Vijeća dostavljen je svim članovima Vijeća. Da li ko stavlja primjedbu na ovaj zapisnik? (Nema primjedaba).

Zapisnik će biti ovjeren.

Poslanici Ivan Špika i Aleksandar Manić obavijestili su Vijeće da su spriječeni da prisustvuju današnjoj sjednici zbog službenog puta u inostranstvo i molili su da im se odobri odsustvo sa ove sjednice.

Da li se Vijeće slaže da im se traženo odsustvo dobri? (Slaže se).

Od predsjednika Savezne skupštine primio sam prijedloge zakona i jedne odluke koje je Skupštini podnijelo Savezno izvršno vijeće, a koji su navedeni u pismenom prijedlogu dne-

vnog reda upućenom članovima Vijeća. Svi ovi prijedlozi dostavljeni su članovima Vijeća.

Savezno izvršno vijeće je predložilo da se ovi prijedlozi stave na dnevni red nadležnih vijeća Skupštine po hitnom postupku s obzirom na hitnost pitanja koja regulišu.

Pitam Vijeće da li prihvata prijedlog Saveznog izvršnog vijeća? Ko je za prijedlog, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije). Hvala.

Objavljujem da je prijedlog Saveznog izvršnog vijeća da se navedena pitanja stave na dnevni red po hitnom postupku jednoglasno prihvaćen u Vijeću.

Predlažem da, pored ovih zakona, Vijeće stavi na dnevni red svoje sjednice i obrazovanje Odbora za razmatranje tekućih problema privrede u 1963. godini i izbor članova tog odbora.

Dozvolite mi, drugarice i drugovi poslanici, da povodom predložene tačke dnevnog reda o formiranju odbora dam kratko objašnjenje.

Mislim da će biti veoma korisno stvoriti jedan odbor u našem Vijeću koji će mu pomoći da se što bolje upozna sa pozitivnim privrednim rezultatima ostvarenim u toku ovih osam mjeseci, a isto tako da se upozna i sa problemima

koji su se pojavili u ovom vremenskom periodu. Rad odbora može da doprinese da se neka aktuelnija i važnija pitanja u tekućoj privrednoj problematici bolje i sistematskije prouče. Siguran sam da ne postoji opasnost da se formiranje odbora shvati tako da njegov rad može nadomjestiti rad Vijeća. Osnovno je u tome da svi poslanici pokazuju najširi interes za pitanja koja se raspravljaju u Vijeću i da u vezi s tim pitanjima razvijaju aktivnost čitavog Vijeća. O ovim pitanjima koja se tiču metoda rada naše Skupštine i izrade poslovnika predviđaju se posebne sjednice vijeća naše Skupštine eventualno u oktobru mjesecu. Zato mislim da ovom prilikom nije potrebno šire o tome govoriti. Materijal o naznačenim problemima koji će Savezno izvršno vijeće dostaviti Saveznoj skupštini biće odmah poslan svim članovima našeg Vijeća da bi se oni mogli da sprema za raspravljavanje ovih pitanja u Vijeću u septembru mjesecu.

Na osnovu toga predlažem ovaj dnevni red:

1. Pretres Prijedloga zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja;
2. Pretres Prijedloga zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja;
3. Pretres Prijedloga zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu;
4. Pretres Prijedloga odluke o dodjeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije;
5. Pretres Prijedloga zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja;
6. Obrazovanje Odbora za razmatranje tekućih problema privrede u 1963. godini i izbor članova tog Odbora.

Ima li još kakvih prijedloga? (Nema).

Da li Vijeće prihvata predloženi dnevni red? (Prihvata).

Objavljujem da je dnevni red usvojen.

Saopštavam drugovima poslanicima da je Savezno izvršno vijeće obavijestilo Skupštinu da će predsjednik Saveznog izvršnog vijeća podnijeti ekspozice u vezi sa prijedlozima zakona koji su podnijeti Skupštini.

S obzirom na to da su prijedlozi koji su stavljeni na dnevni red u ravnopravnoj nadležnosti Saveznog vijeća i Privrednog vijeća, predlažem Vijeću da, u smislu člana 41. Odluke o privremenom poslovnom redu Privrednog vijeća, odluči da se predloži Saveznom vijeću da oba vijeća održe zajedničku sjednicu, na kojoj će saslušati ekspozice predsjednika Saveznog izvršnog vijeća, a potom pretresti prijedloge koji su stavljeni na dnevni red sjednica oba vijeća, s tim da se odlučivanje o prijedlozima obavi na odvojenim sjednicama oba vijeća.

Da li Vijeće usvaja ovaj moj prijedlog? (Usvaja).

Pošto je prijedlog usvojen, obavijestiću o njemu predsjednika Saveznog vijeća.

(Pošto je obavestio predsjednika Saveznog vijeća).

Obaveštavam drugove da je Savezno vijeće prihvatilo prijedlog o održavanju zajedničke sjednice sa Privrednim vijećem.

Prekidam sjednicu Vijeća, a nastavak sjednice biće po završetku zajedničke sjednice oba vijeća.

Molim drugove poslanike da pređu u salu u kojoj se održava sjednica Saveznog vijeća.

(Sednica je prekinuta u 9 č 20 min).

Nastavak sednice u 10 č 30 min

Predsjednik Osman Karabegović:

Nastavljamo sjednicu Privrednog vijeća.

Pošto je pretres prijedloga svih zakona i odluke koji su stavljeni na dnevni red današnje sjednice obavljen u potpunosti na zajedničkoj sjednici Saveznog vijeća i Privrednog vijeća, pristupamo glasanju o tim prijedlozima.

Po prvoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Prijedlog zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Vijeće jednoglasno usvojilo Prijedlog zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja.

Po drugoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Prijedlog zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Vijeće jednoglasno usvojilo Prijedlog zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja.

Po trećoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Prijedlog zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Vijeće jednoglasno usvojilo Prijedlog zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu.

Po četvrtoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Prijedlog odluke o dodjeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Vijeće jednoglasno usvojilo Prijedlog odluke o dodjeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije.

Po petoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje Prijedlog zakona o posebnom reguli-

sanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Vijeće jednoglasno usvojilo Prijedlog zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja.

Po šestoj tački dnevnog reda stavljam na glasanje prijedlog da Vijeće obrazuje Odbor za razmatranje tekućih problema privrede u 1963. godini. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je Vijeće jednoglasno usvojilo prijedlog o obrazovanju Odbora za razmatranje tekućih problema privrede u 1963. godini.

Da li neko ima prijedlog za sastav Odbora?

Drug Paško Romac.

Paško Romac (Izborna jedinica Kikinda):

Drugovi i drugarice poslanici, pošto je predsjednik drug Osman Karabegović objasnio potrebu formiranja jednog odbora koji bi razmatrao tekuće privredne probleme u 1963. godini, ja ne bih mogao mnogo šta da dodam, već bih rekao samo nekoliko napomena, zapravo ono čime smo se rukovodili prilikom predlaganja poslanika za ovaj Odbor.

Prvo, rukovodili smo se time da iz svake republike uđe po neko u Odbor. Znači, da budu zastupljene sve republike. Drugo, da su poslanici koji će biti članovi Odbora na takvim radnim mestima koja im pružaju što je moguće više uvida u kretanja jugoslovenske privrede. Treće, pri predlaganju predsjednika ovog Odbora rukovodili smo se da on takođe bude čovek koji je na takvom radnom mestu gde ima što je moguće više uvida u jugoslovensku privredu.

Prema tome, posle ovih napomena, ja bih pročitao predlog za sastav Odbora.

U Odbor za razmatranje tekućih problema privrede u 1963. godini, u ime 10 poslanika, predlažem da se izaberu:

Za predsjednika drug Ilija Tepavac, Izborna jedinica Sombor.

Za članove:

Danilo Kekić, Izborna jedinica Novi Sad;
Dušan Bogdanov, Izborna jedinica Pančevo;
Ivica Kukoč, Izborna jedinica Sinj;
Ištvan Palašti, Izborna jedinica Zrenjanin;
Mile Perković, Izborna jedinica Livno;
Ivan Špika, Izborna jedinica Osijek;
Rajka Zečević, Izborna jedinica Zagreb II;
Ivan Pariš, Izborna jedinica Celje I;
Todor Arsov, Izborna jedinica Štip I;
Slavko Matekalo, Izborna jedinica Bosanska Gradiška;

Milija Mojašević, Izborna jedinica Ivangrad.

To je predlog za predsjednika i članove Odbora.

Predsednik Osman Karabegović:

Čuli ste prijedlog druga Paška Romca o sastavu Odbora. Ima li neko drugi prijedlog? (Nema). Ima li neko dopunu postojećeg prijedloga? (Nema).

Stavljam na glasanje prijedlog o izboru predsjednika i članova Odbora. Ko je *za*, molim da digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko *protiv*? (Nema). Da li se ko uzdržava od glasanja? (Niko).

Objavljujem da je izabran Odbor za razmatranje tekućih problema privrede u 1963. godini u sastavu koji je predložen.

Pošto je ovim dnevnim red iscrpen, zaključujem sjednicu.

(Sednica je zaključena u 10 č 40 min).

SAVEZNO VEĆE

I

PRIVREDNO VEĆE

1. ZAJEDNIČKA SEDNICA

OD 9. SEPTEMBRA 1963. GODINE

S A D R Ž A J

Dnevni red:

1. Pretres Predloga zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja;
2. Pretres Predloga zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja;
3. Pretres Predloga zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu;
4. Pretres Predloga odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije;
5. Pretres Predloga zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja.

Govornici: Predsednik Saveznog izvršnog veća Petar Stambolić i Václav Smilevski.

PREDSEDAVALO

PREDSEDNIK SAVEZNOG VEĆA

MIJALKO TODOROVIĆ

Početak u 9 č 15 min

Predsedavajući Mijalko Todorović:

Otvaram zajedničku sednicu Saveznog veća i Privrednog veća Savezne skupštine.

U vezi sa odlukom Saveznog veća i Privrednog veća o održavanju ove zajedničke sednice, predlažem da nastavimo rad po dnevnom redu koji su veća utvrdila na svojim odvojenim sednicama i dajem reč predsedniku Saveznog izvršnog veća drugu Petru Stamboliću.

Petar Stambolić:

Drugarice i drugovi savezni poslanici, kad je krajem juna ove godine završeno zasjedanje Savezne skupštine, niko od nas nije mogao očekivati da će njena prva naredna sednica biti posvećena problemima izazvanim događajem koji je duboko potresao sve građane naše zemlje i odjeknuo u celom svetu — velikoj tragediji koja je zadesila grad Skopje, njegove građane, i nanela težak udarac Socijalističkoj Republici Makedoniji i celoj zemlji. Zemljotres od 26. jula, koji po svojoj jačini i posledicama spada u red najvećih potresa koji se pamte u istoriji, sigurno je najveći udes koji su pretrpeli naši narodi od prirodne stihije.

Vama su dobro poznati podaci o poginulim i unesrećenim. Isto tako poznate su vam razmere razaranja, podaci o uništenim i oštećenim stanovima, školama, bolnicama, javnim zgradama. Zauvek su izgubljena mnoga kulturna i umetnička dobra od trajne istorijske vrednosti — svedočanstva nacionalnog i kulturnog razvoja naroda Makedonije. Iz Izveštaja Saveznog odbora za pomoć i obnovu Skopja, koji je Savezno izvršno veće dostavilo poslanicima, iako je nepotpun, mogu se sagledati razmere nesre-

će — ljudski gubici i obim materijalne štete, a isto tako i naponi da se mobilizacijom ljudskih i materijalnih izvora pomogne nastradalom stanovništvu i otpočne sa obnovom i izgradnjom Skopja. Iako nedostaju dokumentovano obrađeni podaci o svim posledicama razaranja, o čemu će poslanici biti obavešteni kad Savezna komisija za procenu štete bude završila rad, već se može reći da su razaranja takvog obima da će biti neophodno više godina da se Skopje obnovi i ponovo počne da živi normalnim životom. Građani glavnog grada Makedonije moraće dve, tri i više godina da ulažu znatne napore da uz pomoć cele zajednice obnove i izgrade Skopje. U toku narednih godina Savezna skupština i njeni organi biće više puta u položaju da kažu svoju reč o merama za rešenje nastalih problema, da daju smernice i zakonska rešenja i da budu obaveštavani o rezultatima obnove i izgradnje Skopja.

Kada se danas o ovom problemu prvi put govori pred Saveznom skupštinom, smatram da je neophodno istaći da je tragedija Skopja još jednom pokazala snagu našeg socijalističkog sistema i jedinstvo naših naroda.

Stanovnici Skopja, iako im je tragedija oduzela mnoge živote, razorila domove, nisu zapali u očajanje, nisu izgubili veru u budućnost jer su osetili da nisu prepušteni sami sebi, već da iza njih stoji cela zemlja, svi jugoslovenski narodi, jer su znali da žive u društvenom poretku u kome briga za čoveka nije politička fraza. Svest stanovnika Skopja, svest socijalističkih građana došla je do vidnog izražaja. To se videlo u požrtvovanosti građana pri spasavanju, u dostojanstvenom podnošenju tragedije, u spremnosti da obnove i stvore novo Skopje.

Dalje, osećam se obaveznim da na ovom mestu kažem da su svi organi i organizacije Skopja i Socijalističke Republike Makedonije — državni, politički i društveni — odmah preduzeli niz hitnih mera koje su imale za cilj ublažavanje i otklanjanje posledica zemljotresa. Veoma značajnu pomoć pružili su pripadnici Armije i organi unutrašnjih poslova. Zdravstvena služba je odmah počela da pruža pomoć. I druge službe su efikasno funkcionisale. Čitava ova aktivnost od prvog dana imala je organizovan karakter.

Građani naše zemlje su ispoljili bratska osećanja i spremnost da pruže pomoć Skopju. Političko jedinstvo, spremnost na lične i materijalne žrtve, brza i efikasna pomoć i puno saosećanje svih naših građana sa postradalim gradom — svedoče o tome. Nikakva organizovana akcija iz centra, ma kako bila dobro zamišljena, ne bi mogla da nadoknadi inicijativu komuna, radnih i društvenih organizacija, republika i drugih mnogobrojnih samoupravnih organa, koji su od prvog trenutka svojim odlukama i svojim sredstvima pokrenuli mnogobrojne ljudske i materijalne faktore da se nesreća ublaži, da se pruži ohrabrenje, pomoć i otpočne borba za obnovu Skopja.

U nesreći koja je zadesila Skopje snažno je ispoljena međunarodna solidarnost. Ne samo države i njihove vlade nego i pojedinci, i to masovno, u svim krajevima sveta izrazili su spremnost da pomognu Skopju i postradalom stanovništvu u raznim vidovima. Ta solidarnost manifestovala se u raznim oblicima pomoći, a spontanost, brzina i požrtvovanje koji su tom prilikom ispoljeni sa mnogih strana ostavili su na naše ljude dubok utisak. Naši narodi su u svim svojim nastojanjima okrenuti jačanju saradnje među narodima i politici mira, te su zato ove manifestacije solidarnosti ostavile još povoljniji utisak. Drugo, svaka naša škola, svaki stan, svaka fabrika podignuti su naporima i lišavanjem radnih ljudi u težnji da stvore modernu privredu i obezbede viši životni standard stanovništvu, te zato posebno cenimo spremnost da nam se pomogne da brže obnovimo uništeno nacionalno bogatstvo.

Pred našu zajednicu, pred Socijalističku Republiku Makedoniju, zemljotres je postavio mnoge probleme. Oni su različitog karaktera, te se za njihovo rešavanje moraju preduzeti specifične mere u raznim oblastima društvenog života. Mnoge od njih su imale za cilj otklanjanje neposrednih posledica zemljotresa, dok su druge dugoročnijeg karaktera — cilj im je obnova grada. Imajući ovo u vidu, Savezno izvršno veće je, rukovodeći se odlukama Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, nastojalo da svojim odlukama i merama postupno, u etapama, rešava nastale probleme, koncentrišući u početku

svoju pažnju na one bitne i neodložne mere koje su značile prvu pomoć i doprinele da počne da funkcionise privredni život. Sada su pred vama već predložili zakona koji za duži rok uspostavljaju mehanizam trajne pomoći Skopju i određuju dalju pomoć federacije u obnovi glavnog grada Socijalističke Republike Makedonije. Iako su u ovim zakonima već sadržane osnove mehanizma i metoda trajnog rešavanja obnove grada, mnogi problemi su još otvoreni, bilo što traže dalja izučavanja i konsultovanja sa predstavnicima Socijalističke Republike Makedonije, bilo što još uvek nismo u stanju da damo pravi kvantitativni izraz potrebnih sredstava i odredimo konačne izvore iz kojih će se finansirati obnova Skopja. S obzirom na kratkoću vremena, ni savezni ni republički organi nisu u mogućnosti da daju definitivni odgovor na neka još otvorena pitanja. Međutim, predložili zakona koji su pred vama umnogome unose izvesnost u pogledu pravca i metoda rešavanja nastalih problema. Oni omogućuju našim građanima da sagledaju svoje obaveze, a privredi da se na vreme pripremi za zadatke koji je u vezi sa obnovom Skopja očekuju. To će najzad, postradalom stanovništvu u Skopju, koje i u narednim mesecima čekaju teškoće, otvoriti perspektivu i ponovo pokazati spremnost zajednice da učini sve što je u njenoj moći za brže i efikasnije rešavanje mnogobrojnih problema Skopja i Socijalističke Republike Makedonije. Ukazujući na veličinu naših napora da maksimalno koristimo sopstvene mogućnosti, mi ćemo sa većim moralnim pravom moći da očekujemo efikasniju i obimniju pomoć iz inostranstva za trajno saniranje posledica katastrofe u Skopju.

Sve dosadašnje mere, kao i predložili zakona o kojima će Savezno veće i Privredno veće raspravljati, inspirisani su postavkama iznetim u odlukama Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i načelnim stavovima Saveznog izvršnog veća, o kojima bih, pored obrazloženja datih uz predloge zakona, rekao još koju reč.

Kad budemo preciznije obradili šta sve treba uraditi za obnovu Skopja, moći ćemo biti određeni u pogledu visine sredstava i roka obnove, — ali, rukovodeći se odlukama Izvršnog komiteta, stvarnim potrebama i našim mogućnostima, mislimo da u narednih pet godina treba rešiti osnovna pitanja obnove. Smatramo da naša akcija treba da bude usmerena na osposobljavanje privrede Skopja i Socijalističke Republike Makedonije da sama sve više učestvuje u obnovi Skopja i njegovom daljem razviku.

Bez obzira na izvanrednu situaciju u Skopju i veličinu štete, dosadašnja i predložena rešenja su u okvirima našeg mehanizma priređivanja i sistema raspodele sredstava. Sma-

trali smo da ne treba ni jednom merom kojom će se angažovati sredstva federacije i drugih društveno-političkih zajednica i privrednih organizacija učiniti ma šta što bi osetnije menjalo usvojene planove svih tih organa, njihove uslove poslovanja ili ugrozilo njihovu perspektivu razvoja. Vi znate da su u poslednjoj godini došle do izražaja pozitivne tendencije u razvoju naše privrede, da je došlo da usklađivanja unutrašnjih odnosa i porasta proizvodnje. Naš osnovni zadatak je da obezbedimo ovakav skladan i pozitivan razvoj. Tim pitanjima bavilo se Savezno izvršno veće u julu ove godine. U razmatranju novonastale situacije u vezi sa Skopjem, smatramo da je najvažnije da se ne poremete ova pozitivna kretanja. Ovakva orijentacija nam pomaže da ne ugrozimo našu politiku privrednog razvoja, njegov tempo i dinamiku, što je jedno od najvažnijih dostignuća u pozitivnom kretanju naše privrede.

Ovakav kurs ima za osnovu dve bitne pretpostavke. Prva pretpostavka polazi od toga da napor koji se moraju učiniti u vezi sa obnovom Skopja budu široko raspoređeni na sve činioce našeg privrednog života, na sve nosioce privredne aktivnosti i imaoce sredstava. Time se želi postići da ih svaki od njih lakše podnese. Samim tim svi oblici potrošnje moraju snositi posledice izdvajanja sredstava za obnovu Skopja. Na taj način se najmanje remete odnosi i proporcije u privredi i u strukturi raspodele; nije neophodno menjati postojeće instrumente raspodele, već samo u okviru sadašnjeg sistema odrediti meru odvajanja već stvorenih sredstava u vidu doprinosa svakog pojedinca i svih privrednih i društvenih fondova od komune do federacije u opšti fond za obnovu Skopja.

Druga pretpostavka polazi od toga da je moguće dodatnim naporima radnih ljudi u našoj zemlji kroz povećanu proizvodnju i produktivnost rada postići da obaveze koje proističu iz doprinosa za obnovu Skopja u dobroj meri budu nadoknađene i da što manje utiču na normalan rad i funkcionisanje privrede. U vezi sa ovim treba ukazati da će u platnom bilansu naše zemlje nastati problemi zbog povećanog uvoza, zbog čega ćemo morati u još većoj meri nego do sada da pojačamo napore kako bismo više i izvozili.

Sve to znači da polazimo od toga da postoje realne mogućnosti da teškoće i problemi u vezi sa Skopjem mogu biti savladani, a da se pri tom očuvaju sve bitne komponente politike razvoja. Nastala situacija treba da bude podstrek za dalji rast proizvodnje i produktivnosti rada.

Sledeći problem koji zaslužuje pažnju jeste kako i kojim putevima ostvariti obnovu Skopja, a da pri tom veoma znatna društvena sredstva budu što racionalnije iskorišćena. Preliminar-

nim odlukama Saveznog izvršnog veća odobreno je, u vidu raznih kredita, oko 70 milijardi dinara, a računa se da će iduće godine na osnovu Zakona o stopama doprinosa za obrazovanje Fonda za obnovu Skopja biti obezbeđeno oko 65 milijardi dinara. To znači da će već po ovoj osnovi, uključivši inostranu i domaću pomoć, biti obezbeđeno oko 150 do 160 milijardi dinara. To su ogromna sredstva. Zato je pred svima nama velika obaveza da uspostavimo takve metode trošenja sredstava kojima će se postići maksimalna zainteresovanost svih koji će učestvovati u njihovom raspolaganju. Svaki dinar treba da bude štedljivo i racionalno trošen i da time doprinese što bržoj obnovi Skopja.

Iako će pretežni deo finansijskih sredstava za obnovu Skopja obezbeđivati federacija, već sada treba precizirati obaveze koje za sve nas proističu iz tog zadatka. Problem finansijskih sredstava za obnovu Skopja nije se ni do sada postavljao, pa to neće biti slučaj ni u ovoj ni u narednoj godini. Savezno izvršno veće je smatralo da čitav finansijski mehanizam Fonda za obnovu Skopja treba tako postaviti da on bude doprinos federacije, cele jugoslovenske zajednice, naporima stanovništva Skopja i Socijalističke Republike Makedonije. Savezna skupština će svojim smernicama, odobravanjem obima i osnovne namene sredstava moći da utiče na metode, obim i tempo obnove Skopja, a odgovornost u pogledu racionalnog korišćenja sredstava nosiće institucije Socijalističke Republike Makedonije. Ceo mehanizam trošenja sredstava treba da bude takav da obezbeđuje racionalnost. Ali, on ne može biti tako savršen, i neobično važnu ulogu ima i pravilna orijentacija rukovodećih društveno-političkih organa u Skopju i Socijalističkoj Republici Makedoniji. Mislim da su dosadašnji napor i mere ovih organizacija bili usmereni u ovom pravcu.

Fond za obnovu Skopja je u osnovi kreditni fond. Zbog toga treba nastojati, gde god je to moguće, da se uspostavi neposredan ekonomski odnos i interes u obnovi i rekonstrukciji svakog privrednog objekta, da se podstakne ekonomski interes u izgradnji stanova i drugih objekata. U oblasti privrede, tamo gde se odstupa od kreditnog sistema, treba da to bude na bazi posebnih odgovarajućih odluka. Razume se da za obnovu i izgradnju škola, javnih zgrada i slično treba naći druge odgovarajuće oblike davanja sredstava. Sama činjenica da je Fond kreditnog karaktera predstavljaće podstrek svim nosiocima privrednog i društvenog života da traže što efikasnija i optimalnija rešenja, da iznalaze sopstvene izvore i čine dodatne sopstvene napore. Takvo tretiranje sredstava Fonda uticaće da se ona što brže i efikasnije materijalizuju u obnovi preduzeća, da se što ekonomičnije grade stanovi, škole, bolnice

i drugi objekti, što će doprineti da izgradnja Skopja bude što brže realizovana.

Drugarice i drugovi savezni poslanici, Savezno izvršno veće je u dogovoru sa Predsedništvom Savezne skupštine smatralo da Savezno veće i Privredno veće treba što pre da se sastanu, da savezni poslanici budu upoznati sa situacijom i preduzetim merama i da odluče o nekim osnovnim pitanjima u vezi sa obnovom Skopja.

Predloženim zakonskim propisima unosi se stabilnost, jasnoća i daje perspektiva svima, kako u pogledu obaveza koje ih očekuju tako i u pogledu zadataka koji proističu u oblasti privrede, građevinarstva i u drugim oblastima društvenom života. Kao i kod dosadašnjih mera, hitno sprovođenje u život ovih zakona je od izvanrednog značaja, jer svaka mera utiče na položaj 200.000 ljudi; na njihovo raspoloženje i spremnost da se nose sa teškoćama. Razume se da bi bilo bolje da danas raspolažemo konačnim izveštajem o obimu štete i obimu sredstava za obnovu i izgradnju Skopja, jer bismo sada mogli odlučivati o njihovim konačnim oblicima i do kraja kvantitativno odmerenim dejstvima. Međutim, to danas ne možemo precizno da kažemo, jer nedostaju i konačna procena štete i program obnove Skopja, kao i druga proučavanja koja bi tek mogla uneti punu izvesnost u ceo program.

Ali, i pored toga, smatramo da je danas moguće i neophodno rešiti kako će izgledati osnovni institucionalni okviri u kojima će se odvijati obnova Skopja i odrediti osnovni pravni i ekonomski režim upravljanja i raspolaganja sredstvima za obnovu Skopja. Pored toga, sada smo u stanju da kažemo i u kojim oblicima i u kakvim iznosima će se kretati obaveze privrede i drugih imalaca sredstava u narednoj godini. A ta dva rešenja su veoma značajna, kako za one koji će izdvajati sredstva, jer će na vreme znati čime će raspolagati u idućoj godini i prema tome podesiti svoje planove, tako i za one koji će se brinuti za obnovu Skopja, jer će na vreme moći da izvrše sve neophodne pripreme za postepeno, ali što brže postizanje pune normalizacije života u Skopju: da što pre stanovništvo u što većem broju bude pod krovom, da se osposobe škole, zdravstvene i druge institucije. Polazeći od razmera razaranja i približne procene štete, donošenjem ovih zakona i preuzimanjem obaveza na osnovu njih ne prejudiciraju se konačna rešenja niti postoji opasnost da se učine neke greške. Kada šteta bude definitivno procenjena i sačinjen program obnove Skopja, moći ćemo se još jednom obratiti Saveznoj skupštini sa predlozima koji će do kraja rasvetliti ovaj problem.

Prema predloženom zakonu, Fond za obnovu Skopja je savezni fond koji u sebi spaja težnju da obnova Skopja bude rezultat napora

Makedonije i samog grada i da istovremeno u njegovoj obnovi učestvuje cela jugoslovenska zajednica. To se vidi, pre svega, iz odredaba da Savezna skupština donosi, na predlog Fonda, finansijski plan sredstava i daje smernice za upotrebu tih sredstava, dok Sobranje Socijalističke Republike Makedonije, Skupština grada Skopja, zatim fondovi Republike i grada, kao i banke, treba da budu neposredni nosioci aktivnosti u vezi sa obnovom i izgradnjom Skopja.

Zadatak Fonda za obnovu i izgradnju Skopja biće da finansira podizanje privrednih, stambenih, komunalnih i drugih objekata. To znači da Fond za obnovu i izgradnju Skopja ima pre svega investicioni karakter i treba da bude finansijska baza da se izgubljeno nacionalno bogatstvo obnovi. Za rešavanje ostalih pitanja, socijalnih i drugih sličnih problema, zakon predviđa obrazovanje posebnog fonda sa sedištem u Skopju iz sredstava domaće i inostrane pomoći i drugih sredstava. Sredstvima ovog fonda takođe će se raspolagati tako da se njima postiže što racionalniji efekat.

Drugi propis čije donošenje predlaže Savezno izvršno veće — Zakon o stopama doprinosa u 1964. godini za Fond za obnovu i izgradnju Skopja — određuje obveznike doprinosa i osnovice za utvrđivanje obaveza. Ni jedan od predloženih instrumenata ne deluje neposredno na cene, ne remeti postojeće odnose između privrednih grana. Doprinos se izdvaja iz sredstava koja su inače namenjena potrošnji sa pretpostavkom da ni za jednog obveznika neće biti nepremostivih teškoća da smanji svoju potrošnju za 1 ili 2% najviše ili da je nadoknadi povećanom proizvodnjom i produktivnošću rada. Ovakav metod određivanja doprinosa ne remeti kalkulacije preduzeća, ne utiče na materijalne troškove i ne pogađa samo jedno preduzeće, jednu vrstu proizvodnje ili jednu oblast proizvodnje ili potrošnje, nego ravnomerno raspoređuje teret na sve učesnike u proizvodnji i potrošnji.

Trajanje obaveza je ograničeno na iduću godinu, s tim da se istovremeno sa donošenjem plana ili neposredno posle toga, ali svakako u ovoj godini ili najdalje početkom iduće godine, definitivno utvrde ukupna sredstva potrebna za osnovnu obnovu i izgradnju Skopja. Prema sadašnjem stanju, računajući sa dobijanjem kredita iz inostranstva, kojima bi manjim delom olakšali opšte napore zemlje u obnovi Skopja, obaveze, po svemu sudeći, ne bi morale da budu veće od predviđenih za 1964. godinu. Naprotiv, u narednim godinama možda će se moći razmotriti mogućnost da doprinose zamenimo ili bar delimično zamenimo zajmovima od privrede.

Treći zakon, koji predviđa raspisivanje narodnog zajma u iznosu od 30 milijardi dinara,

zaslužuje posebnu pažnju. Za rashode u vezi sa obnovom i izgradnjom Skopja, kao što ste videli iz predložene odluke o upotrebi privrednih rezervi federacije, pored iznosa po drugim osnovima, odvojeno je 30 milijardi dinara za izgradnju montažnih kuća za smeštaj stanovništva u Skopju. Time je federacija iscrpla svoja raspoloživa sredstva i rezerve. Za ovu godinu, međutim, potrebno je daljih 30 milijardi dinara za izgradnju montažnih kuća za smeštaj stanovništva. Da ne bismo izazvali poremećaje na tržištu i podstakli inflaciona kretanja, ovo je jedini način da se obezbede sredstva za ovu godinu. Osim toga, Savezno izvršno veće smatra da je ovo i najefikasniji oblik kroz koji svi radni ljudi naše zemlje i radne organizacije mogu pružiti prvu pomoć u obnovi Skopja. Ovakav vid pomoći radni kolektivi i pojedinci već su spontano počeli da pružaju dodeljujući novčane iznose iz svojih fondova i dobrovoljne priloge. Zakonom se ova spontana inicijativa pretvara u opštu jugoslovensku akciju koja će još jednom manifestovati jedinstvo i solidarnost naših ljudi. Mislim da se svi složemo u uverenju da će raspisivanje narodnog zajma biti pozdravljeno u celoj zemlji i da će u atmosferi bratstva i solidarnosti zajam biti u potpunosti upisan.

Zajam po svojim karakteristikama — sedmogodišnji rok, 6% kamate, šestomesečni rok za uplatu, mogućnost da se obveznice mogu koristiti za garancije, participacije i drugo — predstavlja u stvari oročenu štednju, koja će sve građane i radne organizacije podstaći na štedljiviji odnos prema sredstvima i pružiti im mogućnost da prikupe neophodna sredstva za skupnije nabavke ili za druge buduće investicije u narednim godinama. Naglašavanje dobrovoljnosti zajma svedoči da se polazi od široko raspostranjenog raspoloženja da svaki pojedinac doprinese uklanjanju posledica koje je izazvao katastrofalni zemljotres. Širokom političkom mobilizacijom i objašnjavanjem prednosti zajma još više će se doprineti da upis zajma bude i politički i ekonomski uspeh, jer će omogućiti da napore u obnovi Skopja ne izazovu privredne i druge poremećaje.

U toku pripreme zakonskog predloga došlo je do inicijative, naročito inicijative jugoslovenskih iseljenika, da zajam mogu upisivati i inostrani građani. Savezno izvršno veće se sa tim saglasilo i dalo predlog amandmana, koji se umnožava i biće podeljen poslanicima.

Dugarice i drugovi savezni poslanici,

Dozvolite mi da kažem nekoliko reči i o drugoj strani ovog problema. Mi danas treba da donesemo odluke o obezbeđenju finansijskih sredstava. Na osnovu toga treba izvršiti veoma obiman program izgradnje. Tako obiman zadatak i u takvom obliku, koncentrisan na jednom mestu i u tako kratkom roku, mi do sada

nismo imali. Prema tome, sada postavljamo proizvodni, tehnički i organizacioni zadatak od čijeg rešenja zavisi brzina rešavanja gorućih problema znatnog dela stanovništva Skopja pred zimu koja dolazi. Ovaj zadatak ima svoju humanu stranu, a s druge strane može biti dragoceno iskustvo za dalju izgradnju stanova u našoj zemlji, za industrijalizaciju gradnje i brže rešavanje stambenog problema u celini. Ovakvi ciljevi zaslužuju maksimalno angažovanje umnih i materijalnih potencijala naše privrede. Otuda mislim da s pravom možemo apelovati na preduzeća i druge organizacije da se maksimalno založe da ovaj zadatak savladaju, da izvrše preuzete obaveze, uzajamno sarađuju, pruže jedni drugima neophodnu tehničku pomoć i razmenjuju iskustva. Ako se tako bude postupalo, a ja sam u to duboko uveren, mislim da ćemo iz teškoća u kojima smo se u vezi sa Skopjem našli moći da steknemo i pozitivne efekte i dalje napredovati.

Znajući koliko ovaj problem okupira sve naše ljude, ja sam dao ovaj kratak osvrt u vezi sa predloženim zakonima u uverenju da ćete ih prihvatiti i svesrdno podržati u njihovom sprovođenju u život. Sa njima se sazda je osnova da se Skopje obnovi kao grad, da privreda u njemu počne ponovo dinamično da se razvija, a da stanovništvo ponovo dođe do svojih domova. (Aplauz).

Predsedavajući Mijalko Todorović:

Čuli ste ekspozice druga Petra Stambolića.

Prelazimo na pretres predloga koji su na dnevnom redu.

Tekst amandmana o kome je govorio drug Stambolić biće podeljen poslanicima u toku rada. Ukoliko drugovi ne budu stigli da podele amandman za vreme rada, ja ću pročitati taj tekst kada bude rasprava o tekstu zakona na koji se odnosi.

Kao što znate, pretres na sednici veća obuhvata opšti pretres i pretres teksta predloga zakona. Predlažem da vodimo opšti pretres o svim predlozima, a zatim pretres posebno o svakom pojedinom predlogu.

Da li se prihvata ovaj predlog? (Prihvata se).

Otvaram opšti pretres o svim predlozima.

Ko se javlja za reč?

Ima reč drug Vidoe Smilevski.

Vidoe Smilevski (NR Makedonija):

Drugarice i drugovi poslanici, katastrofalni zemljotres u Skopju, pustošan po svome razarujućem dejstvu i strahovitim posledicama, pobudio je vanrednu aktivnost svih društvenih organa i političkih i društvenih organizacija ne samo opustošenog grada i Socijalističke Republike Makedonije već i svih bratskih republika i federacije. Sazivanje Savezne skupštine radi

pretresanja osnovnih problema nastalih zemljotresom je još jedan izraz opštih nastojanja jugoslovenske zajednice da se ti problemi što pre reše i da se grad i Republika što pre i što uspešnije vrata tokovima normalnog života.

Danas, više od mesec dana posle zemljotresa, za nama je ostalo dejstvo mera koje su bile neposredno usmerene na spasavanje i pomoć postradalom stanovništvu, kao i na stvaranje elementarnih pretpostavki za funkcionisanje privrede i celokupnog društvenog života. Nema potrebe da o tome detaljno govorim jer pred sobom imamo izveštaj Saveznog izvršnog veća od 31. avgusta ove godine. Iz njega jasno izlazi da je dejstvo ovih mera, s obzirom na razmere pustoši, na složenost i brojnost problema koje je zemljotres ostavio za sobom i na svestranu aktivnost koja se produžava nesmanjenim tempom, očevidno i vanredno uspešno, utoliko više što one istovremeno predstavljaju osnovu i pružaju široke mogućnosti za iznalaženje trajnih rešenja.

Najsvetliji trenutak ove velike nesreće jeste veličina ljudske ličnosti i njenih etičkih vrednosti, izraženih u opštoj samopomoći samih građana zatrpanih pod ruševinama, u spasilačkom radu jedinica JNA, Narodne milicije, organa državne bezbednosti i zdravstveno-sanitetske službe, u brzoi i svestranoj pomoći razne vrste koja je kao reka potekla ka Skopju iz okolnih mesta juga Srbije, Kosmeta i gradova Socijalističke Republike Makedonije, da bi u toku istoga dana i narednih dana prerasla u predmet svestrane brige cele naše zajednice i celokupne međunarodne javnosti.

Građani Skopja ni za trenutak nisu osetili najstrašnji bič sličnih katastrofa — bespomoćnost i usamljenost.

Snaga ispoljene solidarnosti bila je veća od same nesreće, jer je u slučaju Skopja bila zasnovana na ogromnoj materijalnoj moći našeg društveno-ekonomskog razvitka, na vitalnosti i efikasnosti našeg društveno-političkog i privrednog sistema, na bratstvu i jedinstvu naših naroda, na mobilnosti i delovanju organizovanih svesnih socijalističkih snaga našeg društva. U svemu tome treba tražiti objašnjenje za smanjenje razmera ljudskih gubitaka, za ublažavanje posledica katastrofe i za njihovo relativno brzo otklanjanje.

Zemljotres u Skopju pružio je mogućnost da se manifestuje snažna solidarnost međunarodne javnosti, koja je sa svoje strane izraz ne samo povoljne međunarodne situacije i raspoloženja i gotovosti za zajedničko delovanje vlada i organizacija većeg dela zemalja u rešavanju problema i teškoća u svetu, već i dokaz snažne pozicije socijalističke Jugoslavije u međunarodnim političkim odnosima kao zemlje koja je istaknuti faktor miroljubive i konstruktivne saradnje i koja je i sama ne jednom pritala u pomoć mnogim zemljama u ovakvim

i sličnim nesrećama izazvanim stihijom prirode. Materijalna pomoć iz inostranstva, upućena od strane vlada mnogih zemalja, gradova, organizacija Crvenog krsta, raznih verskih i karitativnih organizacija i ogromnog broja pojedinaca, takođe je počela da pristiže od samog trenutka katastrofe i u raznim oblicima, u zavisnosti od potreba postradalog grada i akcija za njihovo zadovoljavanje.

Vanredan impuls uspešnom ostvarivanju ovih i drugih mera dali su zaključci Izvršnog komiteta CK SKJ, usvojeni na njegovoj proširenoj sednici održanoj 2. avgusta 1963. godine na Brionima. Određujući osnovne koncepcije i postavke za obnovu i izgradnju novog Skopja, ovi zaključci istovremeno predstavljaju i putokaz za aktivnosti usmerene na otklanjanje neposrednih posledica, kao i za utvrđivanje trajnih rešenja. Povezani sa visokom društvenom svesću i etičkim vrednostima našeg socijalističkog građanina, kao i sa potencijalnim mogućnostima našeg materijalnog razvitka, ovi su zaključci podstakli još više ogromnu vitalnu i pokretačku snagu našeg socijalističkog društveno-ekonomskog sistema.

Međutim, priroda i razmere pustošućeg zemljotresa, budući da on pogađa i narušava osnove nacionalnog bogatstva ne samo Skopja već i cele Socijalističke Republike Makedonije i čitave naše zajednice, tako su strahovite da otklanjanje njegovih posledica, restauriranje najneophodnijih pretpostavki egzistencije ljudi i ekonomske, društveno-političke, prosvetno-kulturne, naučne i druge aktivnosti u Skopju, iziskuje vanredne napore čitave naše zemlje. Nema sumnje da će osnovni deo ovog tereta i svih napora podneti u prvom redu građani Skopja i Socijalističke Republike Makedonije. Ali, oni će biti olakšani i krunisani punim uspehom u obnovi i u izgradnji novog grada u što je moguće kraćem roku blagodareći ukupnim materijalnim izvorima naše zemlje, naporima i solidarnošću svih radnih ljudi socijalističke Jugoslavije. S punim pravom treba očekivati da će se ovim naporima pridružiti i kreditni i drugi finansijski izvori iz inostranstva.

Drugarice i drugovi poslanici, po odstranjivanju najneposrednijih posledica zemljotresa i ostvarivanju minimalnih uslova egzistencije ulazimo u fazu utvrđivanja trajnih rešenja, u pogledu kojih su društveno-politički faktori Socijalističke Republike Makedonije, u saradnji sa odgovarajućim saveznim faktorima, zauzeli određene stavove koji će biti ostvarivani u toku narednog perioda obnove i izgradnje Skopja.

Jedno od najbitnijih pitanja o kojem je trebalo što pre zauzeti stav bilo je pitanje: gde graditi Skopje, da li napustiti sadašnje njegovo područje i izgradnju novog grada otpočeti na drugom mestu ili ga obnoviti i izgrađivati na njegovom sadašnjem području. Odluka da novi

grad uglavnom izraste na razvalinama sadašnjeg grada i uz njegovu obnovu jedino je ispravna iz više razloga. Pre svega, to nalažu ekonomski razlozi. Privredni potencijal Skopja predstavlja oko 40% potencijala Republike, što znači da je u njemu koncentrisan najveći broj privrednih kapaciteta, čija će obnova stajati mnogo manje od izgradnje novih takvih na drugom mestu. Dalje, izgrađeni komunalni uređaji mogu vanredno koristiti kako obnovljenom tako i novoizgrađenom gradu. Najzad, preostali deo stambenog fonda i fonda društvenih i javnih službi, posle njegovog saniranja, predstavljaju znatno olakšanje u naporima koji će se ulagati. Ispravnost ove odluke, osim toga, treba ocenjivati i u svetlosti zaključka da obnovi preostalih objekata i izgradnji novih prethode opsežni i svestrani geološki, geofizički, seizmički i drugi istraživački radovi radi utvrđivanja stanja tla i stvaranja jasne predstave o trusnom karakteru gradskog područja kao jedne od bitnih osnova za takvu izgradnju koja će doleteti prirodnim stihijama. U sklop ovih proučavanja spada i određivanje konstrukcionih elemenata i izbor najpogodnijeg materijala za izgradnju novih objekata. Pri svemu ovome se računa i sa izgradnjom na širem lokalitetu sadašnjeg gradskog područja radi mogućnosti eventualnog napuštanja najlabilnijih mikrorejona sa najizrazitijim trusnim karakteristikama. Uostalom, konačnu odluku o svim ovim pitanjima dade stručni i naučni organi sastavljeni od najeminentnijih jugoslovenskih i inostranih stručnjaka koji već vrše opsežna studijska istraživanja na samom terenu.

Problem od izvanredne važnosti koji daleko prevazilazi prvobitne razmere privremenog obezbeđenja građana u času same katastrofe jeste pitanje smeštaja najneophodnijeg dela stanovništva grada, to jest onog aktivnog dela stanovništva od koga zavisi funkcionisanje celokupnog života u gradu. To znači da je neophodno obezbediti prisustvo radnih ljudi iz privrede i društvenih i javnih službi, kako bi mogla raditi preduzeća i sve ustanove u prosveti, kulturi, nauci, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, kao i državni organi. Teškoće u rešavanju ovog problema naročito se potenciraju zbog nezadrživog nastojanja da se smeštaj stanovništva, kada se prilike unekoliko konsoliduju, izvrši na način koji obezbeđuje spajanje porodica do najvećeg mogućeg stepena, odnosno da razdvojeni život članova pojedinih porodica traje što je moguće kraće vreme. Ostvarivanje ove postavke Izvršnog komiteta CK SKJ znači ne samo stvaranje uslova za što normalniji porodični život već i odstranjivanje potencijalne opasnosti za pojavu raznovrsnih socijalno-ekonomskih problema koji su obavezna prateća pojava razdvojenosti porodica. Ali, s druge strane, prevelika koncentracija građana u Skopju u otežanim uslovima stanovanja otvo-

riće niz drugih, takođe teških problema, pre svega u pogledu zaštite zdravlja ljudi i dece, njihovog školovanja, snabdevanja stanovništva i slično.

Metodi rešavanja problema smeštaja, po našem mišljenju, tako su utvrđeni da pružaju najcelishodnija rešenja koja u svom najvećem delu predstavljaju i trajna, najefikasnija i najrentabilnija rešenja.

Osnovno među njima svakako je izgradnja prigradskih, takozvanih satelitskih naselja od montažnih zgrada u kojima će biti smešten znatan deo stanovništva i koja će ostati sastavni deo grada, te je investiranje ove vrste i brzo i ekonomično, a u današnjim uslovima i relativno najjeftinije.

Njihova izgradnja nadovezuje se na postojeću urbanizaciju Skopja u širim gradskim regionima, pri čemu se koristi stvorena materijalna baza stambenog i komunalnog standarda, koja se samo proširuje na nove delove ovih naselja koji se pretežno grade od montažnih elemenata najboljeg kvaliteta, sa dužim vremenskim trajanjem.

Celokupna proizvodnja montažnih elemenata iz čitave naše zemlje orijentisana je za potrebe ovih naselja. Preduzeća za izgradnju ovih stanova uložila su ogromne napore da u vanredno kratkom roku organizuju svoje kapacitete za te povećane zahteve.

Međutim, postoji neophodna potreba da odgovarajući savezni organi ubrzaju sve one mere koje bi obezbedile uvoz najneophodnijeg reprodukcionog materijala za ovu proizvodnju namenjenu Skopju, na osnovu zaključaka koji su o tome već doneseni.

Isto tako je neophodno ubrzati rad na konkretizovanju zaključka o uvozu određenog broja montažnih kuća, kako bi se i sa te strane povećale mogućnosti za smeštaj stanovništva u prigradskim naseljima.

Sama montažna naselja ne prejudiciraju urbanističko rešenje budućeg grada, ali svojim rasporedom i objektivnim uslovima svoje urbanizacije (najveća udaljenost bilo kojeg od sedam prigradskih naselja od sadašnjeg centra grada nije veća od 10 kilometara) omogućuju budućem urbanističkom planu da sa njima računa i da ih najcelishodnije uključuje u svoju celinu.

Sanacija kuća i stanova u društvenoj svojini koji nisu oštećeni do te mere da je njihova opravka nerentabilna ili da je stanovanje u njima skopčano sa opasnošću od naknadnog rušenja, treba isto tako da obezbedi znatan stambeni fond.

Dalji izvor stambenog fonda u razrušenom gradu predstavljaju zgrade i stanovi u privatnom vlasništvu koji se mogu popraviti bez opasnosti za stanovanje u njima. Zaključci i odluke

Gradske skupštine i opštinskih skupština u Skopju da se postojeća inicijativa njihovih sopstvenika podstakne i pomogne u najširim mogućim granicama dodeljivanjem kredita i drugim olakšicama predstavljaju garanciju da će se ostvariti očekivanja u pogledu širokog korišćenja i ovog dela stambenog fonda grada.

Kao potpuno opravdana se smatra i orijentacija na izgradnju privremenih zgrada van gradskog područja na mestima koja se za to pripremaju i u kojima će se obezbediti neophodni preduslovi za smeštaj i življenje time što će biti obezbeđena voda, struja i sanitarni uređaji. Ovaj vid gradnje, koja će biti efikasno potpomognuta i stavljanjem na raspolaganje — uz naknadu ili bez nje — materijala porušenih zgrada, iako ima privremen karakter, obezbeđiće snošljiviji i daleko bolji smeštaj od šatorskog, ne samo za ovu jesen već i za sve vreme obnove grada.

Jedan od prvorazrednih faktora u ostvarivanju ovih zamisli jeste puno angažovanje radnih organizacija. Njihovu gotovost da za smeštaj članova svojih kolektiva angažuju svoje fondove i višak radne snage mi smatramo ne samo materijalizovanom pomoći već i izrazom ljudske solidarnosti i najveće uzajamne povezanosti graditelja socijalizma u uslovima kada ta solidarnost i povezanost predstavljaju najveću društvenu vrednost.

Na kraju, jedan ne mali deo stanovništva je evakuisan. Iz Skopja su preseljene čitave radne organizacije na privremeni ili na stalni rad u druge gradove SR Makedonije (na primer, Služba društvenog knjigovodstva Republičke centrale Narodne banke preseljena je u Tetovo, sve republičke sudske institucije sa Sekretarijatom za pravosudnu upravu u Titov Veles itd.), ili je izvršena evakuacija žena i dece, pa i celih porodica širom Jugoslavije. Ima ne malo porodica koje su napustile razrušeni grad i same našle pribežište u mestima gde su rođeni pojedini članovi porodice. One su se vratile najčešće u svoj ne tako davno napušteni dom ili tamo gde su dugo živele pre doseljenja u Skopje, ili su se orijentisale na druge krajeve širom naše zemlje, rešeni da se tamo stalno nastane i potraže izvore svoje egzistencije. Takvih kretanja stanovništva je bilo i ranije i u svim krajevima naše zemlje. Ona su u ovom slučaju prouzrokovana nuždom, nešto su brojnija i dovode do trenutnog smanjenja broja stanovnika, koji se, kao što je poznato, ubrzano povećavao mehaničkim prirastom u Skopju. Onaj pak deo organizovane evakuacije koji obuhvata žene i decu sve se više sređuje i ustaljuje, tako da obećava da će što je moguće normalnije dočekati ovu zimu. U mnogim mestima širom Makedonije u toku je upis školske dece evakuisane iz Skopja, dok se u nizu gradova bratskih republika organizuju kompletne škole sa internatima za više hiljada učenika viših razreda osmogo-

dišnjih škola, koje će uskoro početi sa nastavom. Pripremljene su odluke Izvršnog veća SR Makedonije kojima se regulišu pitanja materijalne naknade zaposlenima čije su porodice evakuisane. Sve ovo može samo doprineti sređivanju pitanja evakuacije, kao i sprečavanju nepoželjne reevakuacije, koje je poslednjih dana bilo mnogo i koja se sada uveliko ublažila.

U sklop nastojanja da se pitanje smeštaja aktivnog dela stanovništva Skopja reši na najbolji način i time osigura njegovo uključivanje u privredu i ostale društvene aktivnosti, spada i odluka da radne organizacije same organizuju smeštaj delova svojih radnih kolektiva u okolna seoska naselja koja nisu nastradala, pa čak i u obližnje gradove — Kumanovo, Titov Veles i Tetovo, obezbeđujući za njih svakodnevnog prevoz i druge pogodnosti za život i rad.

Međutim, sva izložena rešenja, ma koliko bila obuhvatna i zadovoljavajuća, ne znače i konačno rešenje problema Skopja i njegove izgradnje. I pored svih svojih preimućstava, kao i garancija da se brzo i masovno, na širokom frontu, pristupa obezbeđenju smeštaja ljudi, ta rešenja u osnovi predstavljaju samo izlaz iz situacije kada je šator jedini stambeni prostor u čitavom gradu. Izgradnja novog Skopja, prema tome, ne može se zasnivati na ovim rešenjima, iako će se i ona kao privremena koristiti. Zbog toga je doneta odluka o stavljanju van snage sadašnjeg urbanističkog plana grada i o pripremi za izradu novog plana, pri čemu se, pored opsežnih proučavanja i istraživanja tla, računa i na široko konsultovanje stručnjaka i organizacija u zemlji i inostranstvu, kako u pogledu uobličavanja fizionomije budućeg grada tako i u pogledu načina njegove izgradnje. Razume se da niko ne može očekivati da to bude plan novog grada koji bi bio van realnih ekonomskih mogućnosti naše zajednice u sadašnjem i budućem periodu, koji ne bi vodio računa i o sadašnjim i o perspektivnim mogućnostima samih stanovnika budućeg grada, o produktivnosti njihovog rada kao osnovi njihove lične i društvene potrošnje i standarda. Ovim planom mi moramo obezbediti da to bude grad čiju izgradnju mogu podneti Socijalistička Republika Makedonija i jugoslovenska zajednica i koji će pružiti punu sigurnost svojim građanima i uslove stalnog i sve većeg napretka. Idealizacije o monumentalnom gradu mogu samo zamagljivati predstavu o njemu i stvarati tle za бесплодне diskusije o objektima čija je izgradnja van naših mogućnosti; s obzirom na njihovu neekonomsku i neracionalnu monumentalnost.

Najzad, novi urbanistički plan mora voditi računa o tome da se sačuva i iskoristi sve ono što ima stvarnu vrednost u sadašnjem gradu i da se novi grad ne može izgrađivati na potpuno očišćenom Skopju, već uz strogu ocenu oprav-

danosti i celishodnosti sukcesivnog rušenja starih i izgradnje novih objekata, pri čemu treba obezbediti osnovni zahtev da se obnova i izgradnja novog grada izvrši u što je moguće kraćem roku.

Ali, strogo respektujući ovu stranu obnove i izgradnje novog Skopja, moramo se čuvati još jedne, takođe opasne krajnosti. Ona bi se mogla ogledati u prolongiranju i odugovlačenju obnove i izgradnje, zbog navodne brige za ekonomičnost i materijalne mogućnosti, pri čemu bi se u stvari zanemarile razmere katastrofe i njene neposredne i posredne posledice po SR Makedoniju i celu našu zajednicu. To bi bilo plediranje za restituciju koja to u stvari ne bi bila ni po obimu ni po nivou standarda slobodnog i dinamičnog socijalističkog razvitka našeg društva i glavnog grada jedne bratske socijalističke republike.

Ekonomске posledice zemljotresa u Skopju su mnogostruke. Znatna materijalna razaranja i iz osnova izmenjeni uslovi privređivanja i sticanja dohotka svih privrednih organizacija u Skopju, zbog komplementarnosti i jedinstva naše privrede, imaju svoje dejstvo kako na privredu ostalog dela SR Makedonije tako i na celokupnu jugoslovensku privredu. Priroda ovakvih direktnih oštećenja privrede automatski dovodi do isto tako velikih posrednih i produženih gubitaka. Da pomenem samo neke od ekonomskih posledica zemljotresa: prekid, odnosno usporenje tekuće privredne aktivnosti i gubitak u stvaranju društvenog proizvoda; šteta koja proizlazi iz ugovorenih proizvodnih, trgovinskih i finansijskih obaveza, kooperantskih obaveza, obaveza po osnovu integracije u privredu, po osnovu isporuke i preuzimanja robe, obaveza u izvozu i uvozu; opterećenja vanrednim finansijskim sredstvima za obnovu privrede; teškoće zbog preorijentacije dela privrede; troškovi prekvalifikacije kadrova; gubici na budžetskim prihodima itd., itd.

Na poziv svojih organa samoupravljanja radni kolektivi su pristupili osposobljavanju pogona za rad, tako da je veći deo preduzeća počeo proizvodnju samo nekoliko dana posle zemljotresa, neka od njih sa smanjenim kapacitetom i sa nekompletnim ljudskim sastavom.

Sa istom odlučnošću s kojom se prišlo rešavanju zadataka na spasavanju zatrpanih, evakuaciji dece i majki i smeštaju ljudi, pristupilo se i osposobljavanju privrede, oživljavanju proizvodnje i podizanju produktivnosti rada, u uverenju da je samo to put rešavanja svih ostalih problema izazvanih zemljotresom, put obnove i izgradnje novog Skopja.

Tom cilju usmereni su svi naponi svesnih socijalističkih snaga grada i cele Republike u stvaranju takve atmosfere, moralne, političke, koja sve naše građane, u prvom redu one koji žive u Skopju, upućuje na uporni, svakodnevni

rad kako na svom radnom mestu tako i van njega na rešavanju mnogobrojnih zadataka u gradu.

Treba istaći vanredno povoljno i brzo dejstvo odluka SIV-a usmerenih na saniranje privrede Skopja, na stvaranje takvih uslova u kojima je oštećenim privrednim organizacijama pružena i neposredna pomoć i date mogućnosti u kojima dolazi do punog izražaja njihov neposredni ekonomski interes i materijalni podsticaj u skladu sa opštim uslovima privređivanja koje obezbeđuje naš društveno-ekonomski i privredni sistem.

Samoupravni organi i društveno-političke organizacije grada i Republike, uz neposrednu pomoć Savezne privredne komore i organa SIV-a, čine ogromne napore na poboljšanju stanja u privredi nastojeći da se do maksimuma iskoriste povoljna dejstva vanrednih mera. Oni vode odlučan kurs da se mobilizuju sve snage u proizvodnji i da se povećaju produktivnost rada uz puno angažovanje svih skrivenih rezervi, kako bi se što pre prilike normalizovale.

Važnu ulogu u procesu konsolidacije imala je i ima ogromna solidarnost istorodnih ili sličnih radnih organizacija i radnih ljudi širom zemlje, koja se ispoljava ne samo u prvoj i neposrednoj pomoći postradalima već i u novim oblicima tehničke pomoći i poslovne saradnje, koji idu sve do preuzimanja dela proizvodnje i plasiranja gotove robe na tržište za račun preduzeća iz Skopja.

Posledice zemljotresa najteže se odražavaju na početak funkcionisanja društvenih službi, naročito u oblasti obrazovanja, kulture i naučnog rada. Potpuna ili znatna ruiniranost objekata u ovim oblastima onemogućava bilo kakvu aktivnost. I tu se, doduše, ulažu naponi, ali njihovi rezultati će biti vidljivi kasnije nego u drugim oblastima. Tako će škole, uključujući i Univerzitet, početi sa radom sa izvesnim zakašnjenjem, ali ni tada neće biti u mogućnosti da obuhvate svu školsku decu i omladinu. U cilju nesmetanog procesa obrazovanja biće korišćena spremnost drugih republika i gradova u Socijalističkoj Republici Makedoniji da obezbede školovanje znatnog broja učenika i studenata.

Delatnost zdravstvenih ustanova se odvija u nenormalnim smeštajnim prilikama, jer sve one, počev od klinika Medicinskog fakulteta do zdravstvenih domova, rade pod šatorima. Ovo stanje će svakako biti likvidirano pre zime, ali je činjenica da to smanjuje efikasnost zdravstvene zaštite.

Svojevrsni su i socijalni problemi koji su neminovni pratilac ovakvih katastrofa. Međutim, ma koliko oni bili teški, dosadašnje mere pokazuju da oni mogu biti rešeni na zadovoljavajući način. U nastojanjima da se poremećaji u životu ljudi što više ublaže uspeli smo da još

prvog dana obezbedimo, makar i sasvim provizoran, smeštaj građana, njihovu ishranu i higijensku i zdravstvenu zaštitu. Pokazana je primerna organizovanost u sprovođenju evakuacije stanovništva, naročito u njegovom zbrinjavanju van Skopja, što je nesumnjiv rezultat punog razumevanja i obimne pomoći organa vlasti i društveno-političkih organizacija u gradovima koji su prihvatili evakuisano stanovništvo.

U toku su pripreme za rešavanje i drugih socijalnih pitanja, kao što su invalidnine i penzije, briga za povređene i za porodice poginulih, briga oko dece koja su izgubila roditelje i drugo.

Drugarice i drugovi poslanici, sve što je do sada učinjeno u Skopju i ono što treba da se učini da bi se grad obnovio i izgradio pokazuje, između ostalog, životnu snagu i veličinu našeg društveno-ekonomskog i političkog sistema. Činjenica da se sve preduzete i planirane mere naslanjaju na taj sistem pokazuje njegovu životnu sposobnost i punu primenljivost i u ovakvim situacijama.

Sistem samoupravljanja počeo je funkcionisati tako reći od prvog trenutka. Sasvim je mali broj radnih organizacija u privredi i društvenim službama u kojima se nisu sastali organi upravljanja i koji se nisu angažovali na sopstvenim problemima. Organi vlasti — od opštinskih skupština do republičkih organa — počeli su sa radom još u prvim časovima uz punu aktivnost štabova za borbu protiv elementarnih nepogoda.

Samo nekoliko dana posle zemljotresa prešlo se na robno-novčane osnove života na taj način što su isplaćivani lični dohoci i plate. Pri tome je pokazana puna briga i pružena sva pomoć socijano ugroženim licima. Na taj način je ostvaren princip da se pomoć u hrani, odeći i slično dodeli onima kojima je to neophodno i koji nisu u mogućnosti da na drugi način obezbede svoju egzistenciju. Na ovim načelima i u sklopu osnovnih postavki našeg sistema za zaštitu porodica, majki i dece, invalida i drugih socijalno ugroženih lica rešavani su i biće rešavani svi problemi socijalne zaštite stanovništva.

Privredne organizacije Skopja od samog početka deluju u skladu sa našim privrednim sistemom, iako je jasno da im se moraju dati izvesne olakšice kako bi mogle što pre preći na normalne uslove poslovanja. Delovanje radnih organizacija u skladu sa društveno-ekonomskim sistemom ne znači samo garantiju za odstranjivanje ekonomskih i političkih ekscesa već istovremeno predstavlja i uslov za maksimalno korišćenje svih mogućnosti i rezervi da bi se postigli optimalni rezultati. Utoliko više zadaci obnove i izgradnje upućuju na takve oblike i puteve rešavanja koji se u potpunosti uklapaju u naš društveno-ekonomski i privredni sistem.

Nema sumnje da će priroda ovog zadatka upućivati na određena prilagođavanja i modifikacije oblika i instrumenata sistema, obezbeđujući njegove osnovne principe i funkcije do kraja. Izgradnja grada u svim njegovim delovima i komponentama će biti najefikasnija i najuspešnija ako probudi maksimalni politički, društveni i ekonomski interes svih njegovih društvenih faktora i svakog njegovog građanina. Metod koji u našem sistemu obezbeđuje ovaj interes je princip kreditiranja, koji mora biti u osnovi izgradnje novog grada. Razume se, ovaj sistem može biti modifikovan izvesnim olakšicama u pogledu visine sredstava sopstvenog učešća i uslova i načina davanja i otplate kredita. Ovo ne isključuje ni olakšice druge vrste. Najzad, deo sredstava za izgradnju Skopja svakako će biti dodeljivan i bez obaveze vraćanja, naročito u društvenim sektorima i u slučajevima kada je to neophodno i društveno opravdano da bi odgovarajuća oblast društvene aktivnosti, odnosno radna organizacija, mogla da normalno startuje, što će obezbediti uspešno poslovanje u celini.

Briga o ljudima će nesumnjivo biti i dalje u centru pažnje svih organa i organizacija Skopja i Socijalističke Republike Makedonije. Iako ne postoje mogućnosti za punu naknadu štete izazvane zemljotresom, ulagaće se napor i preduzimaće se mere da se neposrednom pomoći, povoljnim kreditima i drugim olakšicama omogućiti restituiranje uništene imovine domaćinstava i normalizovanje porodičnog života.

Proučavanje i pronalaženje najpogodnijih rešenja za sve ove probleme biće znatno olakšano Zakonom o Fondu za obnovu i izgradnju Skopja, koji se danas nalazi pred Saveznom skupštinom. Ovaj i drugi zakoni obezbeđuju ne samo izvore sredstava koji će u osnovi poslužiti obnovi i izgradnji grada već i omogućavaju blagovremeno preduzimanje mera za izradu programa i planova za tu obnovu i izgradnju i njihovo ostvarivanje. Gradska skupština Skopja, uz puno učešće republičkih organa, vrši intenzivne pripreme za izradu programa obnove, koji će, u duhu odredaba zakona koji danas usvajamo, biti podnesen ovom Domu na pretres i usvajanje. Široki domen finansiranja iz sredstava ovog Fonda predstavlja vanredan doprinos naporima grada Skopja i Socijalističke Republike Makedonije za preodolevanje posledica zemljotresa. Ona će ne samo dopuniti njihova sredstva već će i podsticati njihovo najracionalnije, najefikasnije i najrentabilnije korišćenje.

Pravilnost koncepcija ovog zakona, svestrana pomoć, saradnja i podrška svih radnih ljudi naše socijalističke zajednice i učešće zemalja širom sveta u likvidiranju posledica zemljotresa podstiču građane Skopja i Socijalističke Republike Makedonije da izdrže u naporima koji predstoje i daju garantiju da će novi grad Socijali-

stičke Republike Makedonije niči kao feniks na radost bratske i socijalističke zajednice jugoslovenskih naroda. (Aplauz).

Predsedavajući Mijalko Todorović:

Ko se još javlja za reč? (Niko se ne javlja).

Prelazimo na pretres teksta Predloga zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skopja. Da li se neko javlja za reč? (Niko se ne javlja).

Pošto se niko ne javlja za reč, objavljujem da je pretres o ovom zakonskom predlogu završen.

Prelazimo na pretres Predloga zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skopja.

Kod ovog zakonskog predloga postoji amandman Saveznog izvršnog veća po kome treba iza člana 12. da se doda novi član 13. koji glasi:

»Član 13.

Zajam mogu upisivati i strana fizička i pravna lica.

Zajam koji uplati lice iz stava 1. ovog člana u stranim sredstvima plaćanja isplatiće se zajedno sa kamatom u istim stranim sredstvima plaćanja ili u dinarima, a prema zahtevu upisnika zajma.

Ovlašćuje se Savezni sekretarijat za poslove finansija da donose pravilnik o upisu, uplati i otplati zajma za lica iz stava 1. ovog člana.«

Ovaj amandman je sastavni deo zakonskog predloga. Prema tome, pretres se vrši sa takvim integralnim tekstom u celini. Ko se javlja za reš? (Ne javlja se niko).

Objavljujem da je pretres i o ovom zakonskom predlogu završen.

Prelazimo na pretres Predloga zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skopja za 1964. godinu. Ko se javlja za reč? (Niko se ne javlja).

Pošto se niko više ne javlja za reč, objavljujem da je diskusija o Predlogu zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skopja za 1964. godinu završena.

Prelazimo na pretres teksta Predloga odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije. Ko se javlja za reč? (Niko se ne javlja).

Pošto se više niko ne javlja za reč, objavljujem da je diskusija o Predlogu odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije završena.

Prelazimo na pretres teksta Predloga zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skopja. Ko se javlja za reč? (Niko se ne javlja).

Prema tome, završen je pretres i ovog zakonskog predloga pošto se više niko ne javlja za reč.

Pošto je ovim završen rad koji je bio predviđen za zajedničku sednicu Saveznog veća i Privrednog veća, zaključujem ovu sednicu.

Posle kraće pauze ova dva veća nastaviće posebne sednice.

(Sednica je zaključena u 10 č 10 min).

P R I L O Z I

I Z V E Š T A J

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SAVEZNOM
VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O FONDU ZA OBNO-
VU I IZGRADNJU SKOPLJA

SAVEZNA SKUPŠTINA
Zakonodavno-pravna komisija
AS Br. 21
8. IX 1963. godine
Beograd

SAVEZNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine razmotrila je Predlog zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila ovaj zakonski predlog, Komisija predlaže Veću da se u pogledu redakcijske obrade u predlogu izvrše sledeće izmene i dopune:

1) U članu 6. u prvom stavu, u drugom redu briše se reč: »direktor«.

Dodaje se nov stav 3. koji glasi:

»Direktor Fonda je član upravnog odbora po svom položaju«.

2) U članu 12. u drugom stavu, u prvom redu umesto reči: »Ovim zakonom« stavljaju se reči: »Zakonom iz stava 1. ovog člana«.

3) U članu 14. u drugom stavu, u drugom redu posle reči: »za davanje kredita i za davanje« stavlja se reč: »sredstava«.

4) U članu 16. u prvom redu umesto reči: »Sredstva Fonda daju se bez obaveze vraćanja« stavlja se reč: »Sredstva Fonda koja se daju bez obaveze vraćanja, daju se«.

5) U članu 22. u drugom stavu, u trećem redu posle reči: »Makedonije« stavlja se reč: »saglasno savezним propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona«, a u trećem i četvrtom redu umesto reči: »saglasno ovom zakonu« stavlja se reč: »u skladu sa ovim zakonom«.

Sa predloženim izmenama i dopunama saglasio se predstavnik Saveznog izvršnog veća.

Za izvestioca je određen poslanik Jovo Ugrčić.

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. r., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stančić s. r., Dragutin Stanković s. r.

I Z V E Š T A J

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE PRIVRED-
NOM VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O FONDU ZA
OBNOVU I IZGRADNJU SKOPLJA

SAVEZNA SKUPŠTINA
Zakonodavno-pravna komisija
AS Br. 21
8. IX 1963. godine
Beograd

PRIVREDNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine razmatrala je Predlog zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila ovaj zakonski predlog, Komisija predlaže Veću da se u pogledu redakcijske obrade u predlogu izvrše sledeće izmene i dopune:

1) U članu 6. u prvom stavu, u drugom redu, briše se reč: »direktor«.

Dodaje se nov stav 3. koji glasi:

»Direktor Fonda je član upravnog odbora po svom položaju«.

2) U članu 12. u drugom stavu, u prvom redu, umesto reči: »Ovim zakonom« stavljaju se reči: »Zakonom iz stava 1. ovog člana«.

3) U članu 14. u drugom stavu, u drugom redu, posle reči: »za davanje kredita i za davanje« stavlja se reč: »sredstava«.

4) U članu 16. u prvom redu, umesto reči: »Sredstva Fonda daju se bez obaveze vraćanja« stavlja se reč: »Sredstva Fonda koja se daju bez obaveze vraćanja, daju se«.

5) U članu 22. u drugom stavu, u trećem redu posle reči: »Makedonije« stavlja se reč: »saglasno savezним propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona«, a u trećem i četvrtom redu umesto reči: »saglasno ovom zakonu« stavlja se reč: »u skladu sa ovim zakonom«.

Sa predloženim izmenama i dopunama saglasio se predstavnik Saveznog izvršnog veća.

Za izvestioca je određen poslanik Đorđije Perunčić.

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. r., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stančić s. r., Dragutin Stanković s. r.

I Z V E Š T A J

ODBORA ZA DRUŠTVENI PLAN I FINANSIJE SA-
VEZNOG VEĆA SAVEZNOM VEĆU O PREDLOGU
ZAKONA O FONDU ZA OBNOVU I IZGRADNJU
SKOPLJA

SAVEZNA SKUPŠTINA
SAVEZNO VEĆE
Odbor za društveni plan i finansije
AS Br. 21.
8. IX 1963. godine
Beograd

SAVEZNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Odbor za društveni plan i finansije Saveznog veća Savezne skupštine, na svojoj sednici održanoj 8. septembra 1963. godine, pretresao je Predlog zakona o Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja i usvojio ga bez izmena.

Za izvestioca Odbora određen je poslanik Milan Pantić.

Predsednik

Slavko Komar s. r.

Članovi:

Životije Antić s. r., Ezher Arnautović s. r., Anton Bole s. r., Milinko Tapavički s. r., Milan Pantić s. r., Antun Pavlinić s. r., Radmila Stojanović s. r.

I Z V E Š T A J

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SAVEZNOM
VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O NARODNOM
ZAJMU ZA OBNOVU I IZGRADNJU SKOPLJA

SAVEZNA SKUPŠTINA
Zakonodavno-pravna komisija
AS Br. 20/1
8. IX 1963. godine
Beograd

SAVEZNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine

razmatrala je Predlog zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila ovaj zakonski predlog, Komisija predlaže Veću da se u pogledu redakcijske obrade u predlogu izvrši sledeća izmena:

Član 13. menja se i glasi:

»Savezni sekretarijat za finansije donosi, po potrebi, bliže propise o upisu, uplaćivanju i otplaćivanju narodnog zajma po ovom zakonu«.

Sa predloženom izmenom saglasio se predstavnik Saveznog izvršnog veća.

Za izvestioca je određen poslanik Jovo Ugrčić

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. r., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stančić s. r., Dragutin Stanković s. r.

I Z V E Š T A J

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE PRIVREDNOM VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O NARODNOM ZAJMU ZA OBNOVU I IZGRADNJU SKOPLJA

SAVEZNA SKUPŠTINA
Zakonodavno-pravna komisija

AS Br. 20

8. IX 1963. godine
Beograd

PRIVREDNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine razmatrala je Predlog zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila ovaj zakonski predlog, Komisija predlaže Veću da se u pogledu redakcijske obrade u predlogu izvrši sledeća izmena:

Član 13. menja se i glasi:

»Savezni sekretarijat za finansije donosi, po potrebi, bliže propise o upisu, uplaćivanju i otplaćivanju narodnog zajma po ovom zakonu«.

Sa predloženom izmenom saglasio se predstavnik Saveznog izvršnog veća.

Za izvestioca je određen poslanik Đorđije Perunčić.

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. r., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stančić s. r., Dragutin Stanković s. r.

I Z V E Š T A J

ODBORA ZA DRUŠTVENI PLAN I FINANSIJE SAVEZNOM VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O NARODNOM ZAJMU ZA OBNOVU I IZGRADNJU SKOPLJA

SAVEZNA SKUPŠTINA
SAVEZNO VEĆE

Odbor za društveni plan i finansije
AS Br. 20/1

8. IX 1963. godine
Beograd

SAVEZNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Odbor za društveni plan i finansije Saveznog veća Savezne skupštine, na svojoj sednici održanoj 8. sep-

tembra 1963. godine, pretnesao je Predlog zakona o narodnom zajmu za obnovu i izgradnju Skoplja i u svojio ga bez izmena.

Za izvestioca Odbora određen je poslanik Milan Pantić.

Predsednik

Slavko Komar s. r.

Članovi:

Životije Antić s. r., Ezher Arnautović s. r., Anton Bole s. r., Milinko Tapavički s. r., Milan Pantić s. r., Antun Pavlinić s. r., Radmila Stojanović s. r.

I Z V E Š T A J

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SAVEZNOM VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O DOPRINOSIMA FONDU ZA OBNOVU I IZGRADNJU SKOPLJA ZA 1964. GODINU

SAVEZNA SKUPŠTINA
Zakonodavno-pravna komisija
AS Br. 22

8. IX 1963. godine
Beograd

SAVEZNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine razmatrala je Predlog zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila ovaj zakonski predlog, Komisija predlaže Veću da se u pogledu redakcijske obrade u predlogu izvrše sledeće izmene:

1) U članu 3. stav 4. briše se.

2) Član 6. menja se i glasi:

»Savezni sekretarijat za finansije doneće bliže propise o načinu utvrđivanja osnovice za plaćanje doprinosa, o načinu obračunavanja i rokovima uplaćivanja doprinosa po ovom zakonu i o tome šta se u smislu člana 3. ovog zakona smatra materijalnim rashodima opšte potrošnje na koje se plaća doprinos«.

Sa predloženim izmenama saglasio se predstavnik Saveznog izvršnog veća.

Za izvestioca je određen poslanik Jovo Ugrčić

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. r., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stančić s. r., Dragutin Stanković s. r.

I Z V E Š T A J

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE PRIVREDNOM VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O DOPRINOSIMA FONDU ZA OBNOVU I IZGRADNJU SKOPLJA ZA 1964. GODINU

SAVEZNA SKUPŠTINA
Zakonodavno-pravna komisija
AS Br. 22

8. IX 1963. godine
Beograd

PRIVREDNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine razmatrala je Predlog zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila ovaj zakonski predlog, Komisija predlaže Veću da se u pogledu redakcijske obrade u predlogu izvrše sledeće izmene:

1) U članu 3. stav 4. briše se.

2) Član 6. menja se i glasi:

»Savezni sekretarijat za finansije doneće bliže propise o načinu utvrđivanja osnovice za plaćanje doprinosa, o načinu obračunavanja i rokovima uplaćivanja doprinosa po ovom zakonu, i o tome šta se u smislu člana 3. ovog zakona smatra materijalnim rashodima opšte potrošnje na koje se plaća doprinos«.

Sa predloženim izmenama saglasio se predstavnik Saveznog izvršnog veća.

Za izvestioca je određen poslanik Đorđije Peruničić

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. r., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stanić s. r., Dragutin Stanković s. r.

IZVEŠTAJ

ODBORA ZA DRUŠTVENI PLAN I FINANSIJE SAVEZNOG VEĆA SAVEZNOG VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O DOPRINOSIMA FONDU ZA OBNOVU I IZGRADNJU SKOPLJA ZA 1964. GODINU

SAVEZNA SKUPŠTINA
SAVEZNO VEĆE

Odbor za društveni plan i finansije

AS Br. 22

8. IX 1963. godine

Beograd

SAVEZNOG VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Odbor za društveni plan i finansije Saveznog veća Savezne skupštine, na svojoj sednici održanoj 8. septembra 1963. godine, pretresao je Predlog zakona o doprinosima Fondu za obnovu i izgradnju Skoplja za 1964. godinu i usvojio ga bez izmena.

Za izvestioca Odbora određen je poslanik Milan Pantić.

Predsednik

Slavko Komar s. r.

Članovi:

Životije Antić s. r., Ezher Arnautović s. r., Anton Bole s. r., Milinko Tapavički s. r., Milan Pantić s. r., Antun Pavlinić s. r., Radmila Stojanović s. r.

IZVEŠTAJ

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SAVEZNOG VEĆU O PREDLOGU ODLUKE O DODELJIVANJU SREDSTAVA IZ PRIVREDNIH REZERVU FEDERACIJE

SAVEZNA SKUPŠTINA
Zakonodavno-pravna komisija
AS Br. 24

8. IX 1963. godine

Beograd

SAVEZNOG VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine razmatrala je Predlog odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacija, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila predlog ove odluke, Komisija izveštava Veće da na isti nema nikakvih primedaba.

Za izvestioca je određen poslanik Jovo Ugrčić.

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. u., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stanić s. r., Dragutin Stanković s. r.

IZVEŠTAJ

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE PRIVREDNOG VEĆU O PREDLOGU ODLUKE O DODELJIVANJU SREDSTAVA IZ PRIVREDNIH REZERVU FEDERACIJE

SAVEZNA SKUPŠTINA
Zakonodavno-pravna komisija
AS Br. 24

8. IX 1963. godine

Beograd

PRIVREDNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine razmatrala je Predlog odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila predlog ove odluke, Komisija izveštava Veće da na isti nema nikakvih primedaba.

Za izvestioca je određen poslanik Đorđije Peruničić.

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. r., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stanić s. r., Dragutin Stanković s. r.

IZVEŠTAJ

ODBORA ZA DRUŠTVENI PLAN I FINANSIJE SAVEZNOG VEĆA SAVEZNOG VEĆU O PREDLOGU ODLUKE O DODELJIVANJU SREDSTAVA IZ PRIVREDNIH REZERVU FEDERACIJE

SAVEZNA SKUPŠTINA
SAVEZNO VEĆE

Odbor za društveni plan i finansije

AS Br. 24

8. IX 1963. godine

Beograd

SAVEZNOG VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Odbor za društveni plan i finansije Saveznog veća Savezne skupštine, na svojoj sednici održanoj 8. septembra 1963. godine, pretresao je Predlog odluke o dodeljivanju sredstava iz privrednih rezervi federacije i usvojio ga bez izmena.

Za izvestioca Odbora određen je poslanik Milan Pantić.

Predsednik

Slavko Komar s. r.

Članovi:

Životije Antić s. r., Ezher Arnautović s. r., Anton Bole s. r., Milinko Tapavički s. r., Milan Pantić s. r., Antun Pavlinić s. r., Radmila Stojanović s. r.

IZVEŠTAJ

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SAVEZNOG VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O POSEBNOM REGULISANJU ODREĐENIH PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA NA PODRUČJU GRADA SKOPLJA

SAVEZNA SKUPŠTINA
Zakonodavno-pravna komisija
AS Br. 25

8. IX 1963. godine

Beograd

SAVEZNOG VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine

Štampano u Beogradu
1963. godine

razmatrala je predlog zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila ovaj zakonski predlog, Komisija predlaže Veću da se u pogledu redakcijske obrade u predlogu izvrše sledeće izmene:

1) U članu 1. u prvom stavu, u prethodnom redu umesto reči: »društvene« stavlja se reči: »na drugi način«.

2) U članu 2. u trećem redu posle reči: »Radnika« briše se zarez, a u trećem i četvrtom redu umesto reči »koje su nastupile kao posledica zemljotresa u Skoplju« smatra se kao slučaj prouzrokovan »stavljaju se reči: »koji su nastupili kao posledica zemljotresa u Skoplju« smatra se kao slučajevi prouzrokovani.

Sa predloženim izmenama saglasio se predstavnik Saveznog izvršnog veća.

Za izvestioca je određen poslanik Jovo Ugrčić.

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. r., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stančić s. r., Dragutin Stanković s. r.

I Z V E Š T A J

ZAKONODAVNE-PRAVNE KOMISIJE PRIVREDNOM VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O POSEBNOM REGULISANJU ODREĐENIH PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA NA PODRUČJU GRADA SKOPLJA

SAVEZNA SKUPŠTINA

Zakonodavno-pravna komisija

AS Br. 25

8. IX 1963. godine

Beograd

PRIVREDNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Zakonodavno-pravna komisija Savezne skupštine na svojim sednicama od 6. i 8. septembra 1963. godine razmatrala je Predlog zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja, koji je Skupštini podnelo Savezno izvršno veće.

Pošto je razmotrila ovaj zakonski predlog Komisija predlaže Veću da se u pogledu redakcijske obrade u predlogu izvrše sledeće izmene:

1) U članu 1. u prvom stavu, u prethodnom redu umesto reči: »društvene« stavlja se reči: »na drugi način«.

2) U članu 2. u trećem redu posle reči: »radnika« briše se zarez, a u trećem i četvrtom redu umesto reči »koje su nastupile kao posledica zemljotresa u Skoplju« smatra se kao slučaj prouzrokovan »stavljaju se reči: »Koји su nastupili kao posledica zemljotresa u Skoplju« smatra se kao slučajevi prouzrokovani.

Sa predloženim izmenama saglasio se predstavnik Saveznog izvršnog veća.

Za izvestioca je određen poslanik Đorđije Perunčić.

Predsednik

Jovo Ugrčić s. r.

Članovi:

Liljana Maneva s. r., Đorđije Perunčić s. r., Borislav Stančić s. r., Dragutin Stanković s. r.

I Z V E Š T A J

ODBORA ZA DRUŠTVENI PLAN I FINANSIJE SAVEZNOM VEĆU O PREDLOGU ZAKONA O POSEBNOM REGULISANJU ODREĐENIH PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA NA PODRUČJU GRADA SKOPLJA

SAVEZNA SKUPŠTINA

SAVEZNO VEĆE

Odbor za društveni plan i finansije

AS Br. 25

8. IX 1963. godine

Beograd

SAVEZNOM VEĆU SAVEZNE SKUPŠTINE

Beograd

Odbor za društveni plan i finansije Saveznog veća Savezne skupštine, na svojoj sednici od 8. septembra 1963. godine, pretresao je Predlog zakona o posebnom regulisanju određenih pitanja iz oblasti radnih odnosa na području grada Skoplja i usvojilo ga bez izmena.

Za izvestioca Odbora određen je poslanik Milar Pantić.

Predsednik

Slavko Komar s. r.

Članovi:

Životije Antić s. r., Ezher Arnautović s. r., Anton Bole s. r., Milinko Tapavički s. r., Milan Pantić s. r., Antun Pavlinić s. r., Radmila Stojanović s. r.